

I DALJE NUŽAN UVOZ

BEOGRAD, 10. januara — Da bi se podmirile domaće potrebe u jestivom ulju i čvrstim biljnim masnoćama naša zemlja će morati da kupi u inostranstvu 170 hiljada tona sirovog ulja za preradu, što je za 20 hiljada tona manje nego što je lani uvezeno radi podmirjenja deficita, rečeno je danas na sjednici Jugoslovenskog odbora za koordinaciju radova u poljoprivredi — izvještava Tanjug.

U predstojećoj proljetnoj sjetvi,

prema orijentacionom programu koji je nedavno podržao Savezni komitet za poljoprivredu, suncokret bi trebalo zasijati na 147.500 hektara i proizvesti 275.900 tona. Ukoliko se ovaj plan ostvari, površine pod ovom kulturom bi bile za 28 odsto veće od lanišnjih, a proizvodnja za 133.900 tona teža. Plan sjetve je čak ambiciozniji od Društvenog dogovora o unapređenju uljarstva od 1986. godine i to za 17 hiljada hektara.

GLAS

LIST SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA

IZI AZI SVAKOG DANA OSIM NEDJELE

ZA SOUR UNICEP, U KOJEM JE UVEDENO VANREDNO STANJE

UGALJ KAO ZLATO

● Nedostatak pogonskih goriva zaustavio proizvodnju u INCEL-ovom „Gas-betonu“, čelinačkoj „Svilari“ i Fabrici papira u Titovom Drvaru ● Juče i danas u Banjaluku stiglo oko dvije hiljade tona uglja, što INCEL potroši za jedan dan ● Sve snage usmjerene u nabavku goriva, jer od toga će zavistiti dalja proizvodnja



U krugu banjalučkog INCEL-a: Pred „Energanom“ prazan depo, a i kad stigne kamion uglja to je kao kap u moru

BANJALUKA, 10. januara — Zbog niskih temperatura, otežanog saobraćaja i nedostatka pogonskih goriva, gotovo četiri hiljade radnika iz satava SOUR-a UNICEP je već nekoliko dana bez svog pravog posla. Neke fabrike su prestale sa proizvodnjom, a u mnogim su opet kapaciteti prepolovljeni. Zato je u gotovo svim radnim organizacijama ovog giganta hemijske industrije uvedeno vanredno stanje.

Nastoji se što prije obezbijediti dovoljne količine uglja i mazuta, jer je to jedini preduslov da se proizvodnja normalizuje, kaže Sead Maglajlija, predsjednik Poslovnog odbora Radne organizacije INCEL. U tome ćemo vjerovatno i uspijeti, jer imamo veliko razumijevanje kod rudara iz Gračanice i Lukavca, a maksimalno su se angažovali i prevoznici. Nisu izostali ni rezultati. Juče je na deponiju banjalučkog INCEL-a pristiglo 1000 tona uglja, ali to ni iz bliza nije dovoljno za njegovu normalnu proizvodnju, jer se zna da se u ovom banjalučkom radnom kolektivu svakodnevno troši gotovo dvije hiljade ovog goriva.

Dok se traga za novim količinama uglja i mazuta, u mnogim fabrikama nastavlja se bitka sa nastalim nedaćama, kako se ne bi potpuno obustavila proizvodnja. Najteže je čelinačkoj „Svilari“, Tvornici papira iz Titovog Drvara i banjalučkom OOUR-u „Gas-beton“, gdje su se mašine već zaustavile. Ista sudbina prijete prijedorskom „Celpaku“, gdje se

zbog nedostatka mazuta radi samo sa 25 do 30 odsto kapaciteta. Slična situacija je i u radnoj organizaciji iz Cazina. U ostalim UNICEP-ovim fabrikama kapaciteti su prepolovljeni. Ugalj koji je juče i danas stigao u banjalučki INCEL omogućio je da nakon kraćeg zastoja proradi jedna linija u „Celeksu“ dok se u ostalim fabrikama, izuzimajući „Polierster“ i Fabricu za proizvodnju konfekcije, u kojoj nema zastoja još uvijek radi sa smanjenim kapacitetima. Zbog nedostatka goriva u INCEL-ovoj „Energan“ potpuno je ugašen jedan kotao, dok se radnici ovog OOUR-a uz maksimalne napore bore sa smrznutim i nevaljetnim ugljem, kako bi što toplijim održali bar tri preostala.

Nevrijeme i nedostatak pogonskih goriva su dakako svim UNICEP-ovim fabrikama nanijeli ogromnu štetu. Neuposleni kapaciteti sigurno će kumovati neizvršenju januarskog plana proizvodnje, a time i obavezama prema stranim kupaćima.

Štete u svim našim fabrikama su milionske. Nastojimo da što prije obezbijedimo pogonsko gorivo i ostale sirovine za normalnu proizvodnju, a onda većim angažovanjem zaposlenih da pokušamo nadoknaditi izgubljeno, kaže Salim Ibrahimfendić, potpredsjednik Poslovnog odbora za tehničko-tehnološka pitanja u SOUR-u UNICEP u Banjaluci.

V. DUBOČANIN



LJUBIJA

OBUSTAVLJENA PROIZVODNJA RUDE

● Na kopovima Ljubije i Tomašice proglašeno vanredno stanje, a rudari ulažu ogromne napore da bi nastavili proizvodnju od koje zavisi rad željezara ● U devet dana 20 odsto manje od planske proizvodnje ● Uvedena dežurstva i formirani štabovi za djelovanje u vanrednim prilikama

LJUBIJA, 10. januara — Obilne snježne padavine, visoki nanosi i veoma niske temperature, stvorili su velike teškoće na kopovima Ljubije i Tomašice, gdje je danas obustavljena proizvodnja rude i proglašeno vanredno stanje. U pet OOUR-a ovog rudnika osnovani su štabovi za djelovanje u vanrednim prilikama, a rudari ulažu ogromne napore da se prevaziđe teška situacija i nastavi proizvodnja rude od koje zavisi rad većine željezara.

Danas su zasjedali Poslovnog odbora rudnika i Komitet za ONO i DSZ i uputili apel zaposlenim da budu mobilni i shvate svu težinu situacije u kolektivu, čiji su rudari u proteklih devet dana proizveli samo 11 hiljada tona rude što je 20 posto od plana. Velike hladnoće su prouzrokovale pucanje traka na mehaničkoj pripremi rude i skoro onemogućile utovar dragocjene sirovine, odnosno otpremu željezarama, jer je došlo do smrzanja rude.

U svim proizvodnim pogonima uvedena su stalna dežurstva, a u nekim osnovnim organizacijama, udruženog rada i druge smjene, jer su ovdje svjesni da u njih sada najveće nade polaže više od 100 hiljada jugoslovenskih metalurga i metalopreradivača.

Z. ĐURIĆ

MOBILNO STANJE U BANJALUČKOJ „TOPLANI“

ZALIH NA MINIMUMU

● U sklopu vanrednih mjera koje se preduzimaju u „Toplani“ uvedena treća smjena i noćno dežurstvo ● Zatraženo formiranje stalne ekipe Zavoda za izgradnju Banjaluke, koja bi radila na saniranju toplovoda ● Za uštede na tečnom gorivu dobro će doći povremene isporuke toplote iz INCEL-ove „Energame“

SUSRETI — ENISA OSMANČEVIĆ — ĆURIC

KLICA NOVOG JUTRA

Strana 7.

IZVRŠNO VIJEĆE SKUPŠTINE BIH O DUGOROČNOM RAZVOJU REPUBLIKE

DINAMIČNIJI RAST PROIZVODNJE

● Moguće je obezbijediti rast društvenog bruto proizvoda ukupne privrede po godišnjoj stopi od 4,5 odsto

SARAJEVO, 10. januara (Tanjug) — Utvrđujući na današnjoj sjednici Nacrt dugoročnog društvenog plana Bosne i Hercegovine za period od 1986. do 2000. godine Izvršno vijeće Skupštine ove republike ocijenilo je da je u tom periodu moguće obezbijediti rast društvenog bruto proizvoda ukupne privrede po prosječnoj godišnjoj stopi od 4,5 odsto. Po mišljenju Izvršnog vijeća, kaže se u saopštenju, i dalje treba proučavati da li se boljim korištenjem kapaciteta, organizovanjem i upravljanjem u privredi može postići i veća dinamika rasta društvenog proizvoda.

Uspješnije uključivanje privrede republike u međunarodnu podjelu rada prvenstveno će zavistiti od potpunijeg aktiviranja i korištenja vlastitih resursa. To zahtijeva, bitno poboljšavanje efikasnosti privredivanja i na toj osno-

vi, jačanje konkurentne sposobnosti privrede i korištenje komparativnih prednosti i neiskorištenih mogućnosti izvoza — posebno u mašingradnji, proizvodnji saobraćajnih sredstava, elektroindustriji, procesnoj opremi i hemijskoj industriji. Isto tako, ocjenjuje se da postoje značajne mogućnosti za dalji rast deviznog priliva po osnovu izvođenja investicionih radova u inostranstvu, turizma i saobraćajnih usluga.

Nakon rasprave o problematici putne privrede, Izvršno vijeće je dalo saglasnost na plan Samoupravne interesne zajednice za magistralne puteve BiH za 1985. godinu i na odluku ove interesne zajednice o određivanju visine naknade za upotrebu puta koje se plaćaju na drumska motorna i priključna vozila.

POSLIJE ČETVRTOG DANA SUBENJA OPTUŽENIMA ZA ŠVERC KAFE U OPŠTINSKOM SUDU U BANJALUCI

UZ KAZNE I ODUZIMANJE DOBITI

● Zastupnik javne tužbe traži da se pored kazne zatvora, oduzme protivpravno stečena dobit švercom kafe, a da se okrivljenima izreknu i novčane kazne ● Presuda će biti saopštena danas

Strana 6.

POČELA GRADNJA NOVE „JELŠINGRADOVE“ TVORNICE U PRNJAVORU

POSAD ZA 250 RADNIKA

Strana 5.

ZAVODI „CRVENA ZASTAVA“ OVE GODINE

DNEVNO MILION DOLARA

— Više od 60 hiljada vozila sa oznakom „Zastava“ treba da se ove godine nađe na inostranom tržištu. To predviđa plan koji je usvojen od samoupravnih organa, a prije toga podržan od sindikata i radnih ljudi kolektiva. Najviše od toga, oko 54 hiljade, su automobili. Za 70 odsto planiranog izvoza sklopljeni su i ugovori i već sada se zna kupac. Ostalo, 5.100 su kamioni, i nešto preko 1.000 dostavna vozila.

Najveći kupci, sa 10.000 automobila, biće Velika Britanija i Grčka, zatim Egipat sa 8.500, Belgija, Holandija i Danska sa 4.000, Francuska sa 2.500, sa po 3.000 Mađar-

ska i Bugarska u okviru kompenzacionih poslova i tako dalje.

Međutim, sigurno je već sada da ni to neće biti definitivna cifra. U ovaj broj nije uračunat izvoz od 20 hiljada „Juga“ u Sjedinjene Američke Države, zašto postoje realne šanse. Naime, vozila prema zahtjevima američkih kupaca u „Zastavi“ već su urađena i predstoji njihova serijska proizvodnja. Plan je da se ove godine proizvede ukupno 55 hiljada vozila „Juga“, avršese pripreme za povećanje proizvodnje ovog automobila na račun „Zastave 101“. U „Zastavi“ su planirane investicije od 2 miliona dinara za povećanje kapaciteta, osvaja-

janje vozila prema zahtjevima američkih kupaca i ulaganju u nove automobile „Zastava 103 i 104“.

— Ni to neće biti sve, kaže Radivoje Andonović, član Poslovnog odbora Zavoda za tržište i plasman. Već do kraja januara treba da potpišemo ugovor za izvoz 3.000 vozila u Saveznu Republiku Njemačku, koja će imati dosta sličnosti sa onima namijenjenim izvozom u SAD, a za naša dostavna vozila „Pik-ap“ koja se proizvode u fabrici u Somboru, interesuju se kupci u Grčkoj. Izračunato je da će svakog radnog dana iz fabričkih hala krenuti u izvoz proizvoda u vrijednosti milion dolara.

KRAJEM JANUARA NA SJEDNICI SOBRANJA

Ponovo o Feniju

Na prvim ovogodišnjim sjednicama sva tri vijeća Sobraja Makedonije, koje će se održati krajem januara, ponovo će po ko zna koji put biti riječ o „Feniju“ — kombinatu za proizvodnju nikla kod Kavadaraca, koji je preporukom ovog najvišeg delegatskog tijela u Republici već prestao da radi. Sva nastojanja i napori činjeni posljednjih mjeseci za iznalaženje bilo kakvog rješenja za proizvodno aktiviranje ovog giganta, kao što je poznato, nisu dali pozitivne rezultate.

Prema tome, pred delegatima Sobraja ne postavlja se više pitanje rentabilnosti, ekonomske opravdanosti i ponovnog aktiviranja ovog promašenog industrijskog objekta. Ovog puta Sobraju će biti predloženo tek novog zakona kojim će biti regulisano namirivanje finansijskih obaveza (inostranih i dinarskih dogovora), koje će, u svakom slučaju, predstavljati dopunsko opterećenje ionako visoko zadužene makedonske privrede, javlja Tanjug.

Smatra se, međutim, da će

znatno veće interesovanje delegata, i ne samo njih, pobuditi izvještaj posebne komisije Sobraja formirane prije nekoliko mjeseci, kojoj je stavljeno u zadatak da utvrdi konkretnu kolektivnu i ličnu odgovornost u vezi sa donošenjem odluke i izgradnjom kombinata „Feni“. Ova komisija sastala se više puta, jednom su čak bila pomenuta i neka imena odgovornih za ovaj projekat, koji je sada i zvanično ocijenjen kao dosad najveći investicioni promašaj u Republici.

Mnogi se u Makedoniji i sada pitaju: da li će ovog puta konačno biti okončan problem „Feni“, koji je, inače, pokrenuo čitavu javnost u ovoj republici. Kad je riječ o odgovornosti neće biti iznenađujuće ako neko pokrene pitanje ko i zašto koči oživotvorenje zaključaka o „Feniju“, koje je Sobraje Makedonije donijelo prije osam mjeseci. Na decembarskim sjednicama Sobraja bilo je konstatovano da se ovi zaključci sporo i nedosljedno realizuju, uglavnom, zbog otpora.

SAVEZ KOMUNISTA O UDRUŽIVANJU

Malo postignuto

BIHAC, 10. januara — Iako su na području bihačke opštine postignuti određeni rezultati u oblasti udruživanja rada i sredstava i dohodovnog povezivanja, ipak se ne može biti zadovoljno sa postignutim. To je, između ostalog, istanuto na sjednici Opštinskog komiteta SK u Bihacu. Rečeno je da još uvijek u ovoj važnoj oblasti vladaju pravi klasični kupoprodajni odnosi u kojima svako hoće da nešto ušćari. Iz toga proizilazi da u mnogim kolektivima pravog udruživanja i nema.

Primjećuje se, rečeno je, da takvoj klimi doprinose pojedinci i grupno-vlasnički interesi. Uz to, događa se da se prihvaćeni društveni dogovori i samoupravni sporazumi ne poštuju i da tako sve to doživljava neslavan kraj. Sve to ukazuje na otvoreno suprotstavljanje organizovanosti udruženog rada, rečeno je na sjednici Opštinskog komiteta, i zaključeno da se o ovoj složenoj temi vodi rasprava još jednom. Naglašeno je da su komunisti obavezni na dosljedno poštovanje društvenih opredjeljenja o udruživanju i povezivanju kao i na poštovanju dogovora koje su ranije prihvatili.

Opštinski komitet pokrenuo je pitanja od životnog interesa za udruženi rad. Posebno valja reći da će se na tom planu voditi žestoka bitka da se udruživanje rada i sredstava i dohodovno povezivanje dovede u one okvire kako je to zahtevano i u Zakonu o udruženom radu.

D. MUTIĆ

PRNJAVOR

Porez na dohodak

PRNJAVOR, 10. januara — Novim mjerama poreske politike uvedene su i značajne izmjene u oblasti male privrede. Umjesto paušala plaćaće se porez na dohodak, a za one koji tek otvaraju zanatsku radnju predviđene su velike olakšice u prvoj i drugoj godini rada. Jedna od novina je svakako i posredno stimulisanje zapošljavanja radnika u maloj privredi.

Naime, iako još uvijek nema programa organizovanog razvoja male privrede, u Prnjavoru je otvoren prilično velik broj zanatskih radnji. U tim radnjama je vrlo malo zaposlenih radnika. Stoga će ubuduće sve zanatlije koje budu zapošljavale radnike u svojim radnjama adekvatno tome imati i određene poreske olakšice. Vjeruje se da će ova mjera doprinijeti većem zapošljavanju radnika u maloj privredi. M.M.

BOSANSKI NOVI

Izvoz - dvostruko

BOSANSKI NOVI, 10. januara — U tvornici šperploče i kancelarijskog namještaja „Lignošper“ u Bosanskom Novom koja zapošljava oko 1.100 radnika, jedan od trenutno najvećih problema je nabavka i plaćanje sirovina. Protekle godine Radna organizacija bila suočena s velikom nelikvidnošću koja je na kraju ipak nekako prevladana.

Za 1985. godinu pripremljeni su planovi kojima se predviđa povećanje izvoza sa 50 na ovogodišnjih stotinu miliona dinara. Dalja orijentacija zaposlenih u tom radnom kolektivu biće usmjerena na stvaranje novih programa proizvodnje, koji bi trebalo da povećaju sadašnju produktivnost, a time i da utječu na uspješnije poslovanje.

F.K.

REKLI SU...

Naučno u istraživanje

Jedna od osnovnih koncepcija „Energoinvesta“ jeste da se istraživanjem i razvojem primjenjuje nauka i dobijeni rezultati realizuju u proizvodnji, naročito u oblasti električnih aparata i postrojenja visokih napona, sistemima automatskog upravljanja procesima, primjeni računarske tehnike, konverzije energije, obojenim metalima i dr.

S obzirom na to da u „Energoinvestu“ postoje naučnoistraživački centri više od dvije decenije, da postoje veoma stručni kadrovi koji se i dalje obučavaju u vrhunskim institucijama najrazvijenijih zemalja, da ti kadrovi učestvuju i u zajedničkim međunarodnim projektima koji tražuju istraživanja u samom vrhu modernih tehnologija i opreme, to znači da je „Energoinvest“ već stvorio osnovu za široku primjenu nauke u istraživanju i razvoju, čemu finansijsku podršku daju same zainteresovane proizvodne organizacije. Pored naučnoistraživačkih projekata koji su od interesa samo za pojedine organizacije, u „Energoinvestu“ postoje i projekti koji su naznačeni kao projekti od zajedničkog interesa i finansiraju ih sve organizacije.

(Dragutin KOSOVIĆ, predsjednik Poslovnog odbora Energoinvesta)

PRENOSIMO

Većemji list

Privilegij mimo rada

Koristeći povoljne uvjete na tržištu, prirodne pogodnosti ili pak monopol-ski položaj mnoge su radne organizacije i zaposleni u njima navikli da godinama žive bolje od ostalih bez obzira na rezultate svog rada. Ako je suditi po platnim vrećicama, i u ovoj će godini mnogim zaposlenima biti važnije gdje rade a ne kako rade. Unatoč tome što se već duže vrijeme upire prstom u te organizacije koje raznim pogodnostima stječu ekstra dohodak i društveni standard, društvo je i dalje na njihovoj strani. Naime, netom potpisani Društveni dogovor o stjecanju i raspodjeli dohotka SFRJ nije zagrizao u taj tvrdi i/itruhi/orah.


Iako finansijske nedaće već duže vrijeme drže na uzdi osobne dohotke, zaposleni u niskoakumulativnim dje-

latnostima — npr. tekstilci, metalci i građevinari — zarađuju upola manje od zaposlenih u vanjskoj trgovini ili proizvodnji nafte, bez obzira na svoj rad i radne rezultate. Društveni dogovor, koji je svoje temelje gradio na nagradivanju prema radu i rezultatima rada ili se bar pod tom parolom stvarao, vješto je za ekstra dohodak izbjegao rigorozno rješenje. Kao prolazno rješenje u Dogovoru je rečeno da se ekstra dohodak utvrđuje kao odnos između ostvarenog dohotka iste ili srodne djelatnosti umanjene za poreze i doprinose, te da se takav ekstra prihod ne zloupotrebljava, nego da se izdvaja u fondove i akumulaciju. To je, dakako, preporuka, a ne obaveza.

Savezni dogovor je ovaj osjetljivi posao vrlo „elegantno“ prenio na republičke dogovore i granske sporazume,

koji se upravo izrađuju. Da ipak ne bi bilo previše šarenila, vjerojatno će se posebnim dogovorom utvrditi zajednička mjerila o dohotku koji je rezultat izuzetnih tržišnih ili prirodnih pogodnosti. To, međutim, neće ići lako, jer se privilegirani neće bez „borbe“ odreći stečenih pogodnosti, za koje su navikli da budu „opipljive“ u džepu. Dok se odlučno i jasno, po mogućnosti s jednog mjesta, ne kaže to je to ekstra dohodak i kako ga moramo /ne možemo/ koristiti, i dalje će platne vrećice „sretnika“ koji su zaposleni u privilegiranim djelatnostima ili organizacijama biti deblje, njihovi stanovi veći, odmarališta luksuznija, a doručak obilniji. Bez obzira na dogovore i sporazume.

S. BOGDANIĆ



M. AJANOVIĆ

GLAS - List Socijalističkog saveza radnog naroda

Opštine osnivači: Banjaluka, Bosanska Gradiska, Čelinac, Kotor Varoš, Laktaši, Prnjavor, Skender-Vakuf i Srbac.

Izdaje i štampa NIGRO „Glas“ Banjaluka, Ulica AVNOJ-a 93.

Predsjednik Poslovnog odbora NIGRO „Glas“ Edhem Čizmić.

Uređuje redakcijski kolegij: Mirko Kisjan (banjalučka hronika), Emin Krkić (popodnevni rad) Tomo Marić, (sport), Miloš Milinović (Bosanska krajina), Miro Mladenović (grafička redakcija), Sabira Piragić, (DESK), Na da Pivačić (kultura), Nebojša Radmanović (direktor i odgovorni urednik), Fadil Smajić (hronika), Dragiša Spremo (Nedjeljni „Glas“).

Novinski savjet lista „Glas“: Ivan Andrić, Nusreta Borić (predsjednik), Edhem Čizmić, Milenko Čerketa, Jovo Kerkez, Radojka Kuzmanović, Predrag Lazarević, Oto Marušić, Islam Mehdlić, Branko Pivašević, Nebojša Radmanović, Grozda Regodić, Nenad Trifunović, Franjo Vardić.

Direktor i odgovorni urednik Nebojša Radmanović

Prvi broj „Glasa“ izašao je kao organ NOP-a za Bosansku krajinu u Župici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Poslije oslobođenja „Glas“ izlazi u Banjaluci kao organ Oblasnog narodnog fronta do juna 1951. Od IX 1953. izlazi kao organ SSRN pod imenom „Banjalučke novine“, a od 29. novembra 1955. pod imenom „Krajiške novine“. Od 13. maja 1963. list ponovo izlazi pod imenom „Glas“. Ukazom Predsjedništva SFRJ od 19. jula 1968. „Glas“ je odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima. Od 8. februara 1983. „Glas“ izlazi kao dnevni list.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj sigurniji

● Šleperi i kamioni s prikolicama pušteni u saobraćaj na magistralnom putu Bosanska Gradlička — Banjaluka — Jajce — Donji Vakuf — Travnik ● Preko vikenda očekuje se stabilizacija vremena, bez padavina s maksimalnom temperaturom do minus četiri stepena ● Vozovi kasne do 60 minuta

BANJALUKA, 10. januara — Talas ledenog vazduha narednih dana izgleda da će mimoći Bosansku krajinu. Hladnije vrijeme u narednih nekoliko dana očekuje se u istočnim dijelovima naše zemlje.

Jutrošnji izvještaji iz Meteorološke stanice u Banjaluci za naredni vikend bolji su nego jučerašnji. Prema informaciji, koju smo dobili od Nebojše Kuštrinovića, glavnog meteorologa u Stanici, vrijeme u Bosanskoj krajini se lagano stabilizuje. Što je najvažnije, prognoze govore da će vikend biti bez padavina. Očekuje se lagani porast temperature i razvedranje. Istina, noću će i dalje mraz stezati do minus 15, ali se u naredna dva, tri dana očekuje maksimalna dnevna temperatura od minus 4 stepena.

Drugi ohrabrujući podatak stigao je iz Zimske službe za održavanje u „Kozaraputevima“. Dežurni u Službi Nedžad Žulić je potvrdio da su svi magistralni putevi u Bosanskoj krajini o kojima brinu ovi

putari, prohodni. Saobraćaj je, istina, svugdje otežan, ima poledice, što upozorava vozače na obaveznu zimsku opremu. Saobraćajnice se posipaju drobljenim šljunkom i tako se put osposobljava za saobraćaj. U toku prijedodnevna u „Kozaraputevima“ je stigla informacija iz Sarajeva da je za šleper i kamione s prikolicama pušten u saobraćaj magistralni put 16 (Bosanska Gradlička-Banjaluka-Jajce-Donji Vakuf-Travnik). U toku dana bilo je kritično na regionalnim putevima Banjaluka-Bronzani Majdan-Sanski Most, ali je kolovoz brzo očišćen i saobraćaj se odvija bez većih zastoja. Najteže je na putu Mrakovica-Crna Rijeka. Ova dionica skoro u stalnom prekidu. Na ostalim regionalnim putevima obezbijedena je prohodnost za sva vozila.

I na željeznici situacija se popravlja. Prema riječima Bore Novakovića, dežurnog otpravnika vozova u ŽTO Banjaluka, svi lokalni vozovi iz Banjaluke kreću na vrijeme i po redu vožnje se vraćaju. Situacija je poboljšana u odnosu na duga kašnjenja brzih vozova u prolazu. I sada u prosjeku oko 60 minuta kasne vozovi iz Kardičeva i Sarajeva koji preko Banjaluke odlaze za Zagreb i Ljubljano. Ista situacija je i u povratku kroz Banjaluku. Nema informacija da snježni nanosi ometaju saobraćaj vozovima. Kašnjenja su manja.

U naredne dane očekuje se, prema ovim informacijama, stabilizovanje vremena i poboljšanje uslova za saobraćaj.

P. MATAVULJ

MRKONJIĆ—GRAD

Autobusi zakovani

MRKONJIĆ—GRAD, 10. januara — Stanje na lokalnim putevima mrkonjičke opštine polako se normalizuje, ali još nema autobusnog prevoza do Medne, Trnova, Jasenovih Potoka i Gornjih Graca, za čije je linije zadužena jajačka RO „Pelvatrans“.

Radne mašine mrkonjičkog „Udarnika“ čine napore na raščišćavanju puta za Magajdolu, a dva dana bio je prekinut saobraćaj od Bjelajca do Vlasiinja. Zbog ledenja ulja D2 i

nedostatka ulja D1 cjelokupni vozni park ove transportne organizacije je više dana u zastoju. Tek danas jedan broj terejnika je uključen u saobraćaj. „Manjača“ RO Šumarstvo i prerade drveta ima teškoća u proizvodnji za preradu drveta. U seoskim prodavnicama ima namirnica onoliko koliko se zateklo. Ne može se jedino nabaviti brašno. Šire područje Mrkonjić-Grada i dalje je bez pitke vode.

L. STUPAR

BOSANSKA KRUPA

Štednja struje

BOSANSKA KRUPA, 10. januara — Stanje na putevima bosansko-krupske komune je veoma teško. Čine se napori da se putna mreža osposobi za saobraćaj. Usljed visokog snijega, te niskih temperatura od 20 autobusa „Krupatransa“ u saobraćaju je deset. Otežan je dolazak radnika na posao. Velika je potrošnja električne energije usljed niskih temperatura, pa se apeluje da se štedni struja.

Ima dosta teškoća i u snabdijevanju vodom. Otežano je snabdijevanje udaljenijih sela koja su odsječena od centra komuna. Radnici RO „20. juni“ pomoću mehanizacije raščišćavaju snijeg u gradu, a putari „Krajinaputeva“ Bihać raščišćavaju puteve na regionalnim i magistralnim pravcima, gdje se saobraćaj odvija uz dosta teškoća.

B. VASILJEVIĆ

BOSANSKA GRADIŠKA

KRITIČNO S GRIJANJEM

BOSANSKA GRADIŠKA, 10. januara — Nove snježne padavine tokom jučerašnjeg dana i protekle noći otežale su saobraćaj na području bosanskogradiške opštine. Istina, svi putevi su prohodni, ali su kolovozi pokriveni snijegom i prilično klizavi. Zbog snijega zatvoren je put Crna Rijeka — Mrakovica. Ekipe komunalne radne organizacije „Novi grad“ su spremne da intervenišu i čiste puteve na području Dubrava, Rogolja i Dragelja.

Zbog pomankanja mazuta danas prije podne ohladili su se i rad. jatori. Iz gradske Toplane su obavijestili da je stanje sa ovim gorivom dosta kritično, i da je stigla jedna cisterna iz Bosanskog Broda koja će obezbijediti održavanje temperature vode, kako ne bi došlo do zamrzavanja cijevi.

VI. SLIJEPELJEVIĆ

SANSKI MOST

ZAMETENA SELA

SANSKI MOST, 10. januara — Jučerašnji snježni nanosi „skratili“ su autobuske linije prema više saskih sela. Autobusi „Sanatransa“ zbog hladnoće i snijega i dalje ne saobraćaju prema Grdanovcima, Bosanskom Milanovcu, Gornjoj Tramošnji, Ozici i Koziću, a i u prekidu su i redovne linije na regionalnim putevima za Bosansku Krupu i Bosanski Novi preko Budimlić Japre.

Mehanizacija komunalne RO „Sana“ angažovana je na čišćenju gradskih ulica, dok ralice „Šipad-Sane“ i građevinske RO „20. oktobar“ čiste od snježnih smetova lokalne puteve na području opštine. U nekoliko sela manjkaju neophodne životne namirnice kojih je ponestalo u prodavnicama. Pošto kamioni „Velproma“ ne mogu stići do prodavnica zbog visokog snijega, u pomoć priskaku seljaci, koji zapregom prevoze brašno, ulje, šećer i druge namirnice.

Opštinski štab Civilne zaštite apeluje da svi radnici i građani OOUR-a i Mjesne zajednice, aktiviraju sve raspoložive snage na uklanjanju posljedica snježnog nevremena.

S. G.

PRIJEDOR

CELPAK

BEZ MAZUTA

PRIJEDOR, 10. januara — Nedostatak mazuta, sumpora i druge zimske nevolje paralisali su rad proizvodnih kapaciteta fabrike celuloze i papira „Celpak“ u Prijedoru, gdje su svi na nogama. Najteža je situacija u Fabrici celuloze jer se rad odvija samo sa 20 posto mogućnosti. Rezerve mazuta su svedene na minimum. To se osjetno odrazilo na ostale pogone, u prvom redu Fabricu papira, čija je proizvodnja prepolovljena i nije isključeno da sutra prestane rad jedne papir-mašina, što može da ima velike posljedice.

— Ako ubrzo ne dobijemo odgovarajuće količine mazuta, bićemo primorani da obustavimo proizvodnju celuloze — rekao nam je danas direktor Fabrike celuloze Fadil Samulić i naglasio da su kotlovi sve hladniji.

U „Celpaku“ očekuju da će u naredna dva dana iz Bosanskog Broda stići oko 600 tona mazuta i time izbjeći obustavljanje proizvodnje. Ističu da je to minimalno za nesmetani rad pogona, pa su preduzeli nove korake da dođu do potrebnih količina ovog neophodnog goriva.

ZI. ĐURIĆ

ČELINAC

OČEKUJE SE UGALJ

ČELINAC, 10. januara — Iako su prestale snježne padavine, situacija u ovoj opštini se ne mijenja. Naprotiv, zbog niskih temperatura i u OOUR-u Šumarstvo i Mehaničke prerade drveta više od 250 radnika je van proizvodnje. Sječa šuma je skoro stala, a u mehaničkoj preradi drveta proizvodnja se obavlja samo u halama. Kada se tomé doda da zbog prekida grijanja ne rade ni čelinački proizvođači svile kao i nekoliko ustanova, proizilazi da se u društvenom radu nalazi oko hiljadu radnika van proizvodnje, što će uticati na ostvarivanje poslovnih rezultata.

Što se tiče stanja u mjesnim zajednicama, ono se donekle normalizuje: manje je teškoća oko snabdijevanja a svi prilazi su očišćeni od snijega. I dalje ima problema oko grijanja, jer nedostaje potrebna količina kvalitetnog uglja. Ohrabruje činjenica da je u toku posljednja dva dana iz rudnika Banovići stiglo oko 80 tona uglja i da će do kraja nedjelje biti isporučeno više od 200 tona. Ovo je istaknuto na današnjoj sjednici Opštinskog staba civilne zaštite na kojoj je raspravljano o stanju i teškoćama poslije snježnih padavina.

S. MILIJEVIĆ

SKENDER—VAKUF

PRVI SUNČAN DAN

SKENDER—VAKUF, 10. januara — Lijep i sunčan dan, koji je osvanuo jutros u Skender-Vakufu, obradovao je sve žitelje ove komune. Pojavili su se i prvi stanovnici iz zavijanih sela Pougarka. U svim trgovinama nastale su velike gužve: stanovnici skendervakufskih sela plašeci se novih padavina i niskih

temperatura snabdijevaju se osnovnim živim namirnicama. Trgovine su, kako reče Rajko Brborović, šef komercijalne službe u RO „15. maj“ dobro snabdjevene.

Sunčano i toplo vrijeme, koje je ovom planinskom mjestu dalo karakteristični dekor na skijačke terene, izmamilo je mnogobrojne ljubitelje skisporta. Naglo poboljšanje vremenskih prilika najviše je obradovalo osoblje hotela „Omar“ koje je ovaj dan iskoristilo da bi obavilo posljednje opravke na dva ski-lifta. Kapaciteti hotela „Omar“ se sve više popunjavaju, jer već pristižu grupe gostiju iz svih krajeva zemlje.

Ž. KOPANJA

BOSANSKA DUBICA

ŠUMARSTVO NE RADI

BOSANSKA DUBICA, 10. januara — Zbog veoma niskih temperatura i visokog snijega radnici OOUR-a „Šumarstvo“ neće raditi do ponedjeljka, a niske temperature omogućile su i zaposlene u primarnoj pilani u kojoj se prorezuju trupci. I ovdje su radnici do

ponedjeljka na prinudnom odmoru.

Svi putevi u bosanskodubičkoj komuni su prohodni i autobuski saobraćaj se odvija na svim linijama. Zakašnjenja su sveden na samo dvadesetak minuta.

S. A.

BIHAĆ

GLAVNI PRAVCI PROHODNI

BIHAĆ, 10. januara — Svi regionalni i magistralni putevi, koje održava radna organizacija „Krajinaputevi“, iz Bihaća prohodni su. Danas je bilo manje kašnjenja autobusa. Uspostavljen je i dramski saobraćaj između Bihaća i Srba kao i na relacijama Bihać — Bosanska Krupa — Bužim — Velika Kladaša i Bihać — Velika Kladaša preko Cazina. U prekidu je saobraćaj između Bihaća i Livna kao i između Bihaća i Mostara. Međutim, očekuje se da će nakon smirivanja vremenske situacije i ove autobuske linije proraditi za dan-dva.

D. M.

SANSKI MOST

ZIMOVANJE OSNOVACA

DNEVNIK ● DNEVNIK

SANSKI MOST, 10. januara — Sanski osnovci i ove zime imaju priliku da dio polugodišnjeg odmora provedu na organizovanom zimovanju.

Radna organizacija osnovnog i predškolskog obrazovanja i vaspitanja, usaradnji sa SIZ-om za socijalnu i dječiju zaštitu, obezbjeđuje smještaj i nastavu skijanja u četiri smjene po pet dana po cijeni od dvije hiljade dinara.

Osnovci će biti smješteni u, za te prilike, posebno adaptirane prostorije bivše područne četvororazredne škole u Donjoj Tramošnji.

S. G.

SKENDER—VAKUF

RASPRAVA U NEDJELJU

SKENDER—VAKUF, 10. januara — Javna rasprava o društveno-ekonomskom razvoju Skender-Vakufa u 1985. odvija se po planu. U nedjelju će se u svim skendervakufskim mjesnim zajednicama održati zajedničke sjednice skupštine mjesnih zajednica i mjesnih konferencija SSRN, na kojima će se raspravljati o ovim planskim dokumentima Problemi donekle stvaraju sadašnje vremenske prilike koje će umnogome otežati odlazak aktivista OK SSRN na sjednice u pojedina sela.

Predviđeno je da se javna rasprava o društveno-ekonomskom razvoju skendervakufske komune u 1985. okonča do kraja januara ove godine, kada će se na sjednici Skupštine opštine sumirati sva mišljenja i primjedbe na predložene dokumente.

Ž. KOPANJA

OPŠTINSKA KONFERENCIJA SK KOTOR—VAROŠA O RAZVOJU KOMUNE

ZADAČA KOMUNISTA

KOTOR—VAROŠ, 10. januara — Aktuelna društveno-ekonomska pitanja razvoja opštine Kotor-Varoš u ovom srednjoročju u svjetlu provedenja mjera ekonomske stabilizacije i dalji zadaci Saveza komunista — tema je sjednice Opštinske konferencije SK u ovoj komuni koja je zakazana u subotu.

U ovoj posljednjoj godini srednjoročja orijentacija u razvoju opštine je, prije svega, ulaganje u proizvodnju koja će brzo oploditi taj dinar. Zato se i odustaje od neprivrednih investicija, a više insistira na rastu proizvodnje, korištenju postojećih kapaciteta, boljoj organizovanosti i dohodovnom povezivanju. Da bi se u tome uspjelo, potrebno je otklanjati subjektivne slabosti, u čemu će posebnu zadaću imati članovi Saveza komunista.

S. P.

PONUĐA ZIMSKIH
TURISTIČKIH CENTARA

Papren odmor u bijelom

● Cijena pansiona u zimskim centrima kreće se od 1.150 do 2.000 dinara ● Nema zabave za one koji se odlučuju na odmor u hotelima ● Ski—liftovi su vrhunac ponude ● Nešto više nudi „Adria—ski“ kod Bugojna, ali ovdje tokom zimskog raspusta nema mjesta ● Skender—Vakuf nudi snijeg i ljepotu

Snijeg je dobro došao zimskim turistima i prema prvim informacijama u gotovo svim mjestima u Krajini i šire gotovo svi ležaji su rasprodani, ma da je zimski odmor, bar prema cijenama pansiona, za mnoge papren.

Ali, navika da se tokom zimskog školskog raspusta desetak dana provede na snijegu sve je prisutnija i očigledno da mjesta nema za sve. I ponuda je jednolična: najčešće se spominje ski—lift, ishrana i prenoćište. Od zabave — ponegdje se usudio kafanski orkestar sa pjevaljkom, koja pokušava da kopira Brenu...

Na Balkani kod Mrkonjić—Grada, na predivnim padinama Lisine postavljena su dva ski—lifta. Tamošnji hotel ima 40 ležaja, a dvokrevetna soba staja 1.330 dinara na dan.

Skijaški tereni na Balkani, do koje se lako dolazi autobusom i automobilom, su veoma pedesni za iskusne skijaše, ali za početnike. Osim skijanja i tradicionalno dobre ishrane gostima se ništa više i ne garantuje u ovom zimskom centru. Na put ipak ne treba kretati dok se telefonom ne rezervise mjesto.

Skijaški raj je na Poljanama kod Jajca, na planini Ranči. Ovaj budući zimski rekreacioni centar udaljen je od Jajca 18 kilometara. Skijaški tereni su na nadmorskoj visini od 1.275 metara, a iz Jajca je osiguran prevoz do ovog izletišta.

Za sada su na Poljani montirana tri ski—lifta, dva u dužini od po 850, a jedan na 250 metara.

Što se ugostiteljske ponude tiče, ovdje postoji restoran, a na pren-

očište se mora ići u Jajce. Istina, u planu je kompletna izgradnja zimskog rekreacionog centra sa smještajnim kapacitetima, ali je to još uvijek samo u planovima.

Za lift 400 dinara

Zimski centar „Babanovac“ na Vlašiću, udaljen 22 kilometra od Travnika, nudi mnogo svojim posjetiocima. Tu je pet ski—liftova, skakaonice od 15, 20, 50 i 90 metara, a u hotelu koji ima sobe „B“ i „D“ kategorije, još uvijek ima nešto mjesta. Turistički radnici SOUR-a „Borac“ iz Travnika, koji vode ovaj centar, tvrde da se smještaj može obezbijediti i u vikendicama.

Dnevni pansion sa smještajem u hotelskim sobama „B“ kategorije je 1.450 dinara, dok je u apartmanima 1.900 dinara. Za „D“ kategoriju pansion je 1.150 dinara sa smještajem u sobama, a u apartmanima 1.500 dinara. Nešto slobodnih mjesta ima još u sobama „D“ kategorije.

Da zaljubljenicima u skijanje i zimski odmor može biti lijepo i da se odmor može dobro organizovati potvrđuje i primjer zimskog centra Rostovo kod Bugojna. Centar je od Bugojna udaljen dvanaest kilometara sa dobrim autobuskim vezama, montirana su dva ski—lifta dužine po 850 metara i jedan od 250 metara, a staze su osvijetljene i za noćno skijanje.

Smještaj se obezbjeđuje u objektu Radne organizacije „Slavko Rodić“ iz Bugojna, koji ima 30 ležaja, a cijena dnevnog pansiona je 1.400 dinara. Karta za skijanje čini se da je preskupa — jer dnevno staja 400 dinara.

— Ovdje je sve podređeno gostu. Istina, skijanje je malo preskupo —

ističe Dionis Simunović, direktor ovog centra. — Organizovali smo dobar prevoz od Bugojna do Rostova i obratno.

Više zabave

Iz Kupresa poručuju da se u hotelu „Adria—ski“, udaljenom deset kilometara od Bugojna teško može naći mjesta ove zime. Ovdje su montirali tri ski—lifta, hotel je „B“ kategorije sa 250 do 280 ležaja, a dnevni pansion sa korištenjem dvokrevetne sobe, odnosno ležaja, je 1.600, dok je u jednokrevetnoj 2.000 dinara.

Pored skijanja i šetnji u predivnom krajoliku u hotelu postoji kuglana i bilijar, tako da je obezbijeđena zabava i van vremena kada su gosti na bijelim padinama.

Najčešći gosti u ovom centru su iz srednje Dalmacije.

Skendervakufski „Omar“, smješten na nadmorskoj visini od 800 metara, u predivnom krajoliku, nudi mjesta za 150 gostiju, sa cijenom dnevnog pansiona od 1.400 dinara, predivnim terenima za skijanje na Srebreniku, koji je od hotela udaljen oko sedam kilometara. U hotelu računaju da će osigurati prevoz do skijaških terena i natrag. Na Srebreniku postoji ski—lift dužine 600 metara, a postoji i ski—lift u neposrednoj blizini hotela, koji treba da bude ovih dana opravljen.

Uglavnom, Skender—Vakuf ima šansu da dovede goste, ali bi mnogo toga moralo biti preciznije definisano. Ski—lift kod hotela valjalo je popraviti mnogo ranije, a dogovoriti i prevoz do Srebrenika i natrag, da budući gosti znaju na čemu su.

x x x

Zimska ponuda, u neposrednoj blizini je sve bogatija, ali i skuplja. Ugostitelji se pravdaju da je takav cjenovnik uobičajen, ali neće i da kažu da premalo nude za ono para što gost treba da izdvoji za jednodnevni boravak.

J. SLATINAC

PRNJAVORSKE PRIVREDNE TEME

Devize u lancima

Spoljnotrgovinsko poslovanje prnjavorske privrede u protekle četiri godine tekućeg srednjoročnog perioda bilo je različito iz godine u godinu. U 1982. godini zabilježen je pad izvoza i uvoza, a već u narednoj godini zabilježen je vrlo dinamičan rast. Te godine neki kolektivni zabilježili su rekorde u izvozu svojih proizvoda, ali je značajno porastao i izvoz. Za upravo završenu godinu još nema svih podataka, ali je poznato da se u jednom broju kolektivni planovi izvoza nisu ostvarili. To je natjeralo privrednike da silom prilika smanje proizvodnju jer domaće tržište ne može prihvatiti svu količinu roba.

Kolektivi koji su ovako radili imali su nemalo teškoća oko iskorištavanja proizvodnih kapaciteta i zapošljavanja radnika. Uz druge i ovo je bio razlog da se za ovu godinu planira vrlo ambiciozan rast izvoza robe i usluga od čak 48 odsto uz istovremeno smanjenje uvoza za 30 odsto. Opštinski planeri tvrde da je ovakav plan, ma kako on na prvi pogled izgledao preambiciozan, potpuno realan i ostvariv. Da bi se instalirani proizvodni kapaciteti potpuno iskoristili, ovakav plan bi se morao i ostvariti.

Najveće obaveze su na tradicionalno velikim izvoznicima — Tvornici obuće „Stoga“ i Tvornici lanaca i građevinskih armatura „Metalka“. I proteklih godina ova dva kolektiva ostvarivali su najveći dio deviznog prihoda izvozom obuće i lanaca na gotovo sve kontinente. U posljednje vrijeme i ostale tvornice iz Prnjavora počinju da se javljaju kao izvoznici robe i usluga. OOUR Ribnjak „Prnjavor“ plasirašarane u par zemalja zapadne Evrope, a na inostrano tržište kreću je namještaj „Vrbasove“ tvornice „Standard“. U izvozu usluga Tvornica koža „Prnjavor“ već nekoliko godina ostvaruje značajne rezultate, a odnedavno i RO Transport—servis „10. juli“ prevozom robe u inostranstvo zadržuje dragocjena devizna sredstva. U prevoz naših radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu uključuje se i OOUR Prigradski saobraćaj „Prnjavor“, koji postuje u sastavu banjalučkog „Autoprevoza“.

Sve ovo govori da se ove godine izvoz može povećati uz veće angažovanje, bolji kvalitet robe, raznovrsniji asortiman i prihvatljive rokove isporuke. Sve ove elemente u kolektivima mogu ispuniti, ali je svakako najvažnije obezbijediti izvozne poslove.

Stoga se ovdje očekuje da se prometne radne organizacije, organizovane na nivou SOUR-a u koje je integrisana prnjavorska privreda, više nego do sada angažuju na zaključivanju ugovora za izvoz roba.

Mora se priznati da se razni „komercijalni“ proteklih godina na tom polju nisu baš proslavili i na njihovom adresu upućuje se dosta primjedbi i prigovora. Očito je da bi se ambiciozni planovi izvoza ispunili, potrebno je mnogo toga izmijeniti u načinu rada, ponašanja i organizovanja.

M. MARINKOVIĆ

BOŠANSKOKRUPSKA
OPŠTINA U OVOJ GODINI

Podsticanje poljoprivrede

Plan razvoja bosanskokrupske komune u 1985. godini polazi od dostignutog razvoja proizvodnih snaga i ostvarenih rezultata u proteklom periodu. Ukazuje se na mogućnost bržeg izlaza iz društva nerazvijenih u našoj republici. Te mogućnosti se vide, prije svega, u daljem rastu industrijske i poljoprivredne proizvodnje, a pri čemu se značajno mjesto posvećuje izvozu. Predviđa se da će u toku ove godine izvoz rasti po stopi od 27,8 odsto, za što postoje svi preduslovi.

U toku ove godine društveni proizvod bi na području bosanskokrupske komune trebao, da raste za 5,1 odsto, a što bi tražilo punu angažovanost u ostvarivanju planiranih proizvodnih zadataka.

Očekuje se da će najveći porast proizvodnje biti u toku ove godine ostvaren u industriji i rudarstvu, uz stopu rasta od 13,5 odsto, a što bi uz otvaranje novih proizvodnih kapaciteta omogućilo zapošljavanje novih 600 radnika. Riječ je o proizvodnim kapacitetima u Bužimu, Jasencu i Perni koji treba da doprinesu daljem razvoju ove dovoljno nerazvijene komune.

B. VASILJEVIĆ

SNABDIJEVENOST
TRUPCIMA U MEHANIČKOJ PRERADI DRVETA U SRPCU

Proizvodnja bez zastoja

Kolektiv „Vrbasovog“ OOUR-a Mehanička prerada drveta u Prijeljezima kod Srpcaspremono je dočekao zimu. Na zalihama se nalazi oko dvije hiljade kubnih metara bukavih i hrastovih trupaca tako da će se proizvodnja u kritičnim mjesecima januara i februara, kada je otežana doprema sa Motajice, odvijati bez zastoja. Skoro svih prethodnih godina u Mehaničkoj preradi drveta dolazilo je do poremećaja u proizvodnji izazvanih nedostatkom sirovina koje u zimskim mjesecima nisu mogle biti dopremane. Prošle godine mašine su stajale nekoliko dana, a izlaz je tražen u pozajmicama trupaca iz drugih „Vrbasovih“ OOUR-a.

Iz Mehaničke prerade drveta stigla je još jedna prijatna novost. Već na početku godine za cjelokupnu godišnju proizvodnju drvnih sortimenata vrijednu 150 miliona dinara, obezbijeđeno je tržište tako da će proizvođači dijelova za namještaje čitavu godinu raditi za poznatog kupca, što je jedinstven primjer u dvanaestogodišnjem poslovanju ovog kolektiva.

Z. ŠARIĆ

DRUŠTVENA ISHRANA U „KNEŽIČANKI“

● Kolektiv knežičkih konfektionara odnedavno u svom potkrovlju ima i lijepo urađan restoran društvene ishrane; svi zaposleni, njih oko 260 zaposlenih, dobijaju besplatan obrok ● Uz ovu beneficiju zagarantovan je i regres za godišnji odmor, koji se prošle godine kretao oko 6.000 dinara po zaposlenom

Uspješnu poslovnost, s kojom se Tvornica konfekcije „Knežičanka“ u Knežici predstavlja na domaćem i stranom tržištu, prati dobro organizovan ukupni život u kolektivu sa oko 260 zaposlenih, uglavnom radnica mlade dobi. S takvim odnosom i težnjom da svaka stvar bude na svom mjestu, postaje bliža stvarnosti u kojoj se onda nalazi više motiva i spremnosti za svakodnevno obavljanje proizvodnih zadataka.

Lični dohodak jeste pokretač za rad, za veće zalaganje i produktivnije privredovanje, ali su za to neophodni uslovi. „Knežičanka“ ih ima, motivisana upravo tom činjenicom da neprekidno traži nove. Tako se obnavlja posao, razvija proizvodnja i jačaju fondovi iz kojih se može ulagati za napredak kolektiva.

Ulog za standard, za sigurniju budućnost knežičkih konfektionara — to je sve ono što Fabrika danas ima i što čini osnovu za proširenje kapaciteta i množenje radnih mjesta. Zato što tako vidi svoju stvarnost, boreći se da joj obezbjeđuje bolji, životniji karakter, „Knežičanka“ je odnedavno pod svojoj potkrovlju smjestila i sopstveni restoran društvene ishrane.

Dio investicije za poslovni prostor usmjeren je, eto, i za ovu namjenu. Savremeno opremljena kuhinja sa šankom i restoranom, čini prijatan i prostran kutak, u

kome se i dnevni obrok može jesti s više apetita, a kafa i cigareta potrošiti sa užitkom.



U restoranu poslije doručka: radnice „Knežičanke“

Hrana je prilagođena vremenu i ukusu potrošača. Pitamo šta to znači.

— U toku zime je kaloričnija, sastavljena tako da više pogoduje organizmu. U proljeće, ili ljeto, jelovnik se mijenja, povećava potrebama ishrane u tim godišnjim dobima. Tome se teži koliko se može, uz puno uvažavanje mišljenja radnica — koja i kakva im hrana najviše odgovara. Ima, razumije se, i primjedaba. Teško je udovoljiti svačijem ukusu — objašnjava rukovodilac oštih i kadrovskih poslova u „Knežičanki“ Neb-ojša Garača.

Naše lično iskustvo prilikom nedavne posjete ovoj, po mnogo čemu primjernoj Fabrici, uvjerilo nas je da je hrana i dobra i obilata. Jedna lasta, doduše, ne čini proljeće, ali ni ono što smo vidjeli, nije maksuz pripremano pa stoga ostajemo pri konačnom utisku da se u restoranu društvene ishrane

poću, taj iznos neće ostati. Ali, koliki god da je, valja ga obezbijediti, a to je opet dio onih sredstava koja stiču radni ljudi „Knežičanke“. Prema tome, to je njihov dinar, ali namjenski izdvojen za ishranu. Broj zaposlenih, a njih je oko 260, pomnožen sa onoliko obroka koliko ih ima u toku mjeseca, govori o masi para koja se daju povrh ličnog dohotka. Koliko je to najbolje znaju oni radnici koji nemaju ni bonova za topli obrok, ni restorana sa „besplatnim“ jelovnikom.

Knežička roba za domaće tržište i jakne za zapadnonje-mačke marke — donose zaposlenom u seoskoj fabrici više nego onome u gradu. To se osjeti ne samo po ličnom dohotku, uvećanom za topli obrok, već i po regresu za godišnji odmor. Lanjski od 250 dinara po danu, činio je u prosjeku 6.000 po zaposlenom. Ne mali broj OOUR-a lišen je i te beneficije, uprkos tome što se upine da proizvođač čak i u dane kad drugi odmaraju.

Knežički konfektionari imaju sreće što su našli dobru prođu za svoj rad. A sreću donosi sam život, to jest čovjek svojim radom. Ako je ona i to što su radnice za novu godinu dobile razliku ukupnog ličnog dohotka iz 1984. svojevremeno popularnu kao „trinaestu“ platu, u zdravlje je potrošile. Zaslužile su je.

M. MILINOVIĆ

BOSANSKOGRADIŠKOJ „TOPLANI“

NEDOSTAJU SREDSTVA I GORIVO

● Mada „Toplana“ svakodnevno zbog veoma niskih temperatura troši više goriva i skoro cijelu ovu sezonu radi na jednodnevnoj rezervi, stanovi i fabrike su ipak topli ● Potrošačima se preporučuje da redovno izmiruju svoje obaveze, jer sve je teže osigurati i potrebna sredstva za nabavku goriva

BOSANSKA GRADIŠKA: — Dva osnovna problema sa kojima se susreće Radna organizacija „Toplana“ su nedostatak sredstava za gorivo. Za ovu grijnu sezonu potrebno je 80 do 90 miliona dinara, što omogućuje nabavku od 1600 do 1800 tona goriva. Za pet mjeseci grijanja RO „Toplana“ može ostvariti prihod od 30 miliona dinara. Nedostajuća sredstva od 50 do 60 miliona, kako reče Miroslav Vukosav, direktor ove radne organizacije, treba se obezbijediti iz nepovoljnih kratkoročnih kredita i putem mjenica. Iz „Toplane“ apeluju na sve korisnike usluga centralnog grijanja da izmiruju redovno svoje obaveze.

Sadašnje izuzetno niske temperature, ukoliko bi duže potrajale, mogu usloviti i veću potrošnju goriva. Pored toga temperature, koje se kreću od 13 do 16 stepeni Celzijusa ispod nule stalna su opasnost za podzemnu instalaciju. U slučaju jednodnevnog ili višednevnog prekida grijanja došlo bi do hlađenja vode u podzemnoj instalaciji, a ako se sledi i do pucanja podzemne toplotne mreže. Iz tog razloga u toku noći mora se održavati temperatura vode u podzemnoj instalaciji na oko 50 do 60 stepeni, zbog čega se povećava utrošak goriva. „Toplana“ je od početka ove sezone grijanja skoro stalno na jednodnevnoj rezervi goriva. Čak je u dva navrata imala prekide grijanja u trajanju od po pet sati. Pored svih problema sa kojima se susreće bosansko gradiška „Toplana“ stanovi su topli.

D. IVAŠTANIN

IZ PRNJAVORA

NOVIM AUTOBUSIMA U MINHEN

PRNJAVOR — Od prošle godine autobus OOUR-a Prigradski saobraćaj „Prnjavor“ redovno svake sedmice saobraća na relaciji Prnjavor — Minhen. Ova linija uvedena je zbog brojnih radnika sa područja prnjavorske opštine koji su privremeno zaposleni u inostranstvu. Uvođenje ove autobuske linije pokazalo se potpuno opravdanim pa je ovaj kolektiv odlučio proširiti vozni park. Ovih dana stigao je novi i komforan autobus „Sanos“, koji će upravo najviše saobraćati na liniji Prnjavor-Minhen. Uskoro treba da stigne još jedan autobus.

M.M.

IZ RO „KOMUS“ U BOSANSKOM NOVOM

Proširuju djelatnost

BOSANSKI NOVI — Osnovna organizacija udruženog rada „Komunalno“ iz Bosanske Kostajnice, koja je u sastavu RO „Komus“ Bosanski Novi, proširuje svoje djelatnosti na proizvodnju šljunka i drobljenog kamena. Ekspe-

rimentalni radovi su u toku i trebalo bi da budu završeni do početka maja ove godine. Postrojenja za ovu vrstu proizvodnje nabavljena su i preostaje još uređenje infrastrukture i prostora gdje će biti smještena navedena radilišta

Novi poslovi

Pored postojeće djelatnosti „Komusov“ OOUR „Komunalno“ u Bosanskom Novom usmjerile svoje aktivnosti u narednom periodu i na proširenje u održavanju svih zajedničkih prostorija stambenih zgrada, zatim otvaranje cvjećarnice i

jedne manje jedinice udruženog rada koja bise bavila proizvodnjom vijenaca od svježeg cvijeca. Realizacija ovih planova otpočeće izgradnjom centralnog groblja u Bosanskom Novom.

F.K.

PREDVIĐENA VEĆA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA U BOSANSKOJ KRUPI

Primat stočarstvu

● U razvoju bosanskokrupske opštine proizvodnja hrane je na prvom mjestu, a naročito razvoj stočarstva jer za to postoje svi preduslovi

BOSANSKA KRUPA. — Značajno mjesto u daljem razvoju bosanskokrupske komune ima poljoprivredna proizvodnja. U tom pravcu postoji čvrsto opredjeljenje u daljem razvoju ove komune. Orijentacija na dalje unapređenje poljoprivrede temelji se na značajnim oraničnim površinama koje su do sada bile nedovoljno korištene ili pak loše obrađivane. Pored toga na području ove komune živi 56.000 stanovnika, a više od 30.000 na selu i bavi se poljoprivredom. Rezolucija o razvoju bosanskokrupske komune u tekućoj godini, koju su nedavno usvojili delegati sva tri vijeća Skupštine opštine, predviđa povećanje stope rasta poljoprivredne proizvodnje za 8 odsto. Ti planovi kažu poljoprivredni stručnjaci su ostvarljivi uz bolju organizaciju rada, organizovaniju kooperaciju, savremeniju obradu zemljišta, posvećivanjem pune pažnje proljetnoj sjetvi i obezbjeđenjem svega što je potrebno za savremenu obradu zemlje. Razvojni program naročito ističe progres stočarstvu gdje se u toku ove godine pre-

dviđa proizvodnja — 2.200 tovljenika sa izlaznom težinom od 150 kilograma, 2.750 teladi teške 250 kilograma, 1.200 komada junadi s težinom od 450 kilograma. Izgradnja farme junadi na Perini, koja se nalazi u završnoj fazi, daće ove godine prve proizvodne rezultate. U toku godine izgradiće se u Bosanskoj Krupi klaonica, što će u znatnoj mjeri poboljšati snabdijevanje mesom. Predviđa se u proljeće da će biti zasijano raznim povrćem oko 16.000 hektara obradivih površina. Predviđeno je tokom ove godine na području komune otkup oko 800 tona raznih žitarica, a posebno se planira da će otkup mljeka iznositi 1.300.000 litara.

B. VASILJEVIĆ

IZ „RADNIKOVIH“ TVORNICA NAMJEŠTAJA

NA SVE KONTINENTE

● Prošle godine u izvozu proizvođači namještaja iz Bosanske Gradiške imali su dosta uspjeha, a ove izvoz će povećati za 12 procenata

BOSANSKA GRADIŠKA — Iz tvornica tapeciranog, furniranog i stilskog namještaja, koje privređuju u sistemu „Sigad-Radnik“ na području bosansko gradiške opštine, lani je izvezena proizvodnja vrijedna 542 miliona dinara, ili 90 odsto od plana. Gro proizvodnja plasirana je u inočnoevropskim zemljama, a na konvertibilnim područjima oko 40 procenata od ukupnog izvoza. Taj bilans se

ocjenjuje kao vrlo uspješan, budući da glavni kupci, do posljednjeg prošlogodišnjeg kvartala, nisu ugovarali značajnije količine ovakve robe.

U posljednjim prošlogodišnjim mjesecima izvoz je naglo krenuo, pa su radni ljudi, radeći duže od propisanog vremena, zadovoljili većinu tražnje uvoznika. Ovdášnji proizvođači namještaja planiraju da ove godine za 12 odsto povećaju izvoz u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje. Osim toga, uložice se naporu da se ostvare širi prodori na tržištima sa dolarskim načinom plaćanja.

B. ŠČEPANOVIĆ

POČELA GRADNJA NOVE „JELŠINGRAĐOVE“ TVORNICI U PRNJAVORU

POSAO ZA 250 RADNIKA

● Nova „Jelšingradova“ tvornica stajaće oko milijardu dinara, a trebalo bi da bude završena do jeseni ove godine

PRNJAVOR — Prije nešto više od mjesec i po dana u neposrednoj blizini sadašnje počela je gradnja nove, savremene, Tvornice dizala i transportnih uređaja „Jelšingrad“. Radovi su povjereni GIK-u „Kozara“, a očekuje se da će novi pogon biti završen do početka jeseni ove godine. U podizanje „Jelšingradove“ tvornice u Prnjavoru investiraće se

više od milijarde dinara, a posao će dobiti oko 250 radnika, uglavnom metalske struke, koji se sada nalaze na evidenciji Zajednice za zapošljavanje. Time će se u značajnoj mjeri djelimično riješiti problem nezaposlenosti mladih.

Snimio: B. RADULOVIĆ

PODRUŽNICA CIVILNIH INVALIDA RATA U MRKONJIĆ-GRADU

I bez prostorije aktivni

● Mrkonjički invalidi ponudili udruživanje udruženjima iz Jajca i Šipova, a svu aktivnost usmjerili na pripreme za formiranje osnovne organizacije

MRKONJIĆ-GRAD — Na godišnjoj skupštini civilnih invalida rata područne Mrkonjić-Grad podnesen je izvještaj o radu ove organizacije za jednogodišnji period. Podružnica ima 57 invalidnih lica, od kojih ličnih 30, a 27 porodičnih. Iako bez svojih prostorija, mrkonjički invalidi su među najaktivnijim na području banjalučke regije. Invalidna lica su uključena u sve životne tokove i nakon sedmogodišnjeg djelovanja u Podružnici odlučeno je da se formira osnovna organizacija civilnih invalida rata sa sjedištem u Mrkonjić-Gradu. Na godišnjoj skupštini je odlučeno da se ponudi i podružnicama iz Jajca i Šipova udruživanje u zajedničku osnovnu organizaciju sjedištem u Mrkonjić-Gradu. Do konstituirajuće skupštine bi

trebalo doći u toku januara, atada bise delegati sve tri podružnice o tome izjasnili.

Mada je, kako je već istaknuto, djelatnost invalida zapaža, ovo je jedina društvena organizacija na području mrkonjičke opštine kojoj nisu obezbjeđene ni najminimalnije prostorije. Veliku zahvalnost, po riječima dugogodišnje aktiviste u ovoj organizaciji Jovice Babića, invalidi duguju HUTRO „Krajini“, koja redovno ustupa bez naknade svoje prostorije. Nadati se da će društvenopolitičke strukture o ovome propustu povesti računa ubuduće, pogotovo kad se uskoro podružnice transformišu u osnovnu organizaciju.

L. STUPAR

U PRNJAVORSKOJ „METALCI“

Udruženim devizama do nove opreme

● Dogovor s radnicima privremeno zaposlenim u inostranstvu o udruživanju deviza omogućuje „Metalci“ rekonstrukciju proizvodnih pogona i uvođenje novog proizvoda — rešetkastih nosača za građevinarstvo ● Uz udruživanje 12 do 13 hiljada

njemačkih maraka oko 50 povratnika moglo bi da se zaposli u ovom kolektivu

PRNJAVOR — Još prije četiri godine u Tvornici lanaca i građevinskih armatura „Metalca“ pokušali su da ponude našim radnicima privremeno zaposlenim u inostranstvu da udruživanjem devza dođu do radnog mjesta, a kolektiv do neophodnih sredstava za uvoz opreme. Interes je bio velik, ali su zakonski propisi spriječili realizaciju. Sada u „Metalci“ planiraju neophodnu rekonstrukciju pojedinih dijelova proizvodnih pogona, ali i proširenje proizvodnje lanaca i uvođenje u proizvodnju rešetkastih nosača za građevinarstvo. Stoga su se ponovo obratili našim radnicima privremeno zaposlenim u inostranstvu od kojih se velik broj trenutno nalazi na zimskom odmoru u domovini.

Sa njima je održan sastanak kome je prisustvovalo 25 naših radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu. Na ovom dogovoru predstavnici „Metalke“ su upoznali naše radnike o mogućnostima ulaganja deviznih sredstava koja bi se vratila kroz pet godina u dinarima i uz odgovarajuću kamatu. Pored udruživanja deviza naši radnici ustupili bi „Metalci“ i svoja uvozna prava, a zauzvrat bi dobili radno mjesto u novosagrađenim pogonima.

Prijedlozi „Metalke“ naišli su na razumijevanje i podršku naših radnika pa je postignut obostrani dogovor da se oko 20. januara raspiše zvanični oglas o prikupljanju deviznih sredstava. Računase da se na ovaj način može obezbijediti zaposlenje za oko 50 povratnika, a svaki od njih trebalo bi da udruži između 12 i 13.000 njemačkih maraka. Na taj način osigurao bi se znatan dio potrebnih deviznih sredstava za uvoz neophodne opreme i već ove godine započela bi realizacija investicionog programa.

M. MARINKOVIĆ

KULTURA I KULTUR-
NA ETIKA

Vrijeme za promjene

Davne 1954. godine na Kongresu književnika u Ljubljani Miroslav Krleža je svojim čuvenim govorom obznanio i najavio novo doba umjetnosti na jugoslovenskim prostorima. Raskinuto je praktično sa soc-realizmom i sa elitizmom u kulturi. Naravno, da niko, pa ni oni najveći optimisti, nisu očekivali da će nove tendencije nagovještene u Krležinom govoru odmah naići na odjek u kulturnoj javnosti Jugoslavije. Preostajao je hod po mukama da bi se samo otvorio (odkrio) prostor mnogim drukčijim idejama dotle neprihvatljivim u ovim prostorima. Trebalo je mnogo znoja i muštila da bi se krenulo. A po onome što danas postoji u kulturi, i pored nezavidne materijalne situacije, da se vidi da je mnogo toga premašeno, dosta domaćeno a nekoliko stvari još nije ni dodirnuto. Krležin govor nije, nit je to namjeravao, da postane program razvoja kulture u socijalističkoj i samoupravnoj Jugoslaviji. Govor je koncipiran takodanudi samo izvjesne odrednice i rješenja, puteve kojim bi mogao da se kreće i tim kretanjem ostvaruje jedan kulturni i umjetnički čin. Sve je, ipak, zavisilo od umjetnika, stvaraca samog čina. I umjetnost je išla i ide putevima neovisnim od programa i koncepcija.

Taj govor kojim je teoretski uknu elitizam kako buržoaskog tako i soc-realističkog tipa i koji je, docnije, pratila reorganizacija kulturnih ustanova i odnosa u kulturi danas se pretvorilo u svoju suprotnost. Umjesto elita oba tipa stvorena je u kulturi posebna elita ili, moguće je kazati, nadelita - birokratski i administrativni sloj neproizvođača kulturnih dobara koji upravlja razvojem i putevima kulture. Pitanje koje se nameće, kad se sagledaju odnosi u kulturi danas, neprimjerno je ovom vremenu ali se postavlja samo.

Ko je važniji za kulturu - da li kulturno-umjetničko društvo od stotinjak članova ili vrstan slikar? Na ovo je nemoguće odgovoriti jer su pomiješane babe i žabe. To je istopitanje i isti odgovor koji je davno dat na kongresu sovjetskih pisaca. Naime, predstavnik određene grupe pisaca je postavio pitanje u svom izvještaju, pitanje koje je trebalo da donese pohvalu postrevolucionarnom razvoju književnosti u Sovjetskom Savezu. Rečeno je: (parafraziramo) — Prije revolucije smo imali samo jednog pisca u našoj guberniji, a danas imamo stotinu pedeset. Na to se umiješao drugi pisac i dodao: Tačno je, mada treba i to reći da se taj jedan zvao Lav Nikolajevič Tolstoj. Time je dosta sve rečeno.

Ko su nadelite? Očigledno je dane pripadaju stvaracima u kulturi. To su ljudi, kako je jednom rekao Duško Radović, koje pisci trpaju u kulturne radnike a kulturni radnici u pisce. Odrči ih se i jedni i drugi, a njima je svejedno. Oni su „kreatori“ kulturnih programa, organizatori izložbi, tvorcii izdavačkih planova, direktori institucija kulture. Naravno među njima mnoštvo je onih koji čestito obavljaju svoj posao. Ali, čestito, istovremeno ne znači i dobro, ne znači i najbolje što se u datom trenutku može učiniti. Mnogi od poštenih i čestitih nisu ni svjesni da njihov rad u kulturi ne donosi kulturi ništa dobro i daje to kretanje ustaljenim putevima, na kojima se stvaralačka moć i energija rasipa i nestaje kao voda u pijesku.

Šta učiniti da bi se preduprijedilo djelovanje „nadelita“ koje često i nesvjesno uništavaju njezne pupoljke umjetničkih ideja, trijebeći ih ubijedni da je to korov u kulturi dok istinski korov buja okolišem? Pitanje je na koje je moguće, trenutno, ponuditi samo jedan odgovor, a to je vratiti se istinskim vrijednostima naznačenim u Krležinom govoru kao i svim mudrim i pametnim govorima i tekstovima nastalim kasnije - odvojiti kukolj od zrna, prave vrijednosti od nemuštog bunčanja. Snage u ovoj kulturi za takvo što postoje i treba im otvoriti mogućnost da dođu do punog izražaja. Nema više vremena da se kultura i dalje pušta sama sebi i onima tom poštu nevladnim. N. GUZIJAN

PROSVJETNO—KULTURNA SARADNJA JUGOSLAVIJE I FRANCUSKE

BOGATE I TRAJNE VEZE

● Sporazum o kulturnoj saradnji Jugoslavije i Francuska su potpisale prije dvije decenije, a na osnovu njega se redovno utvrđuju konkretni programi ● Kontakti u bezmalo svim oblastima

BEOGRAD, 10. januara (Tanjug) — Saradnja u kulturi i prosvjeti između Jugoslavije i Francuske veoma je uspješna i predstavlja značajan dio bogatih i trajnih veza dviju zemalja. Sporazum o kulturnoj saradnji Jugoslavije i Francuske zaključile su prije dvije decenije, a na osnovu njega redovno se utvrđuju konkretni programi kulturne saradnje. Posljednji je zaključen 1983. godine sa važnošću do 1986.

RAZMJENA NA ŠIROKOM POLJU

Programi kulturne saradnje pružali su mogućnost da se ovi kontakti ostvaruju u bezmalo svim oblastima. Univerziteti i visoke škole, izučavanje jezika, specijalizacije i usavršavanje kadrova, književnost i izdavačka djelatnost, pozorište, muzika, film, likovne umjetnosti, bi-

blioteke, arhive, zaštita spomenika kulture, arheologija, istorija, omladina. Nov kvalitet postignut je organizacijom bilateralnih kolokvijuma na kojima razgovori francuskih i jugoslovenskih stručnjaka obogaćuju uzajamno poznavanje i proširuju kulturne veze.

Prosvjetna saradnja, osim uveziteta i izučavanja jezika (svih naših na francuskim univerzitetima i francuskog u svim našim školama), obuhvata i razmjenu lektora, stipendija, specijalizacije, informativne i edukativne misije, razmjenu školskih udžbenika i opreme, dokumentacije, ekvivalenciju diploma...

Program usavršavanja stručnjaka između naše zemlje i Francuske jedan je od najsadržajnijih koje imamo sa inostranim partnerima. Iz godine u godinu povećava se broj francuskih građana koji izučavaju jezike naroda Jugoslavije. Veoma je aktivan rad mladih

francuskih slavista na ljetnjim seminarima u Jugoslaviji.

U jugoslovenskim obrazovnim institutima radi 26 francuskih lektora. Francuska je zemlja sa kojom imamo najveći obim razmjene lektora i nastavnika. Na univerzitetima u Francuskoj angažovano je 17 lektora iz Jugoslavije (srpskohrvatski, makedonski, slovenački).

MISIJE KULTURNIH RADNIKA

Francuski književnici redovni su učesnici međunarodnih književnih manifestacija u našoj zemlji, a naši pisci svake godine sturijski borave u Francuskoj. Pored tradicionalnog prevođenja francuske literature, u novije vrijeme i jugoslovenski pisci uspješno se probijaju do francuskog čitaoca (Andrić, Kiš, Bulatović).

Registrovana je i velika razmjena muzičkih solista, ansambala i pozorišta. Posebno se ističe saradnja između muzičke omladine dvije zemlje, a svake godine nazmjenično se održavaju „jugoslo-

vensko-francuske muzičke nedjelje“.

U usponu je i saradnja u likovnim umjetnostima, a veoma je značajna razmjena između kinoteke obiju zemalja, učesće na filmskim festivalima. Prije tri godine snimljen je i jedan igrani film u koprodukciji („Sezona mira u Parizu“).

U Parizu je održan i razgovor o francusko-jugoslovenskim odnosima od prvog svjetskog rata, na kome su učestvovali istaknuti istoričari iz dvije zemlje, a u Ljubljani se razgovaralo o „pluralizmu u kulturi“.

Tradicionalno se dobro odvija i razmjena misija kulturnih radnika iz svih oblasti, što neprocjenjivo obogaćuje uzajamne odnose.

Naučna i tehnička saradnja po obimu i raznovrsnosti je najrazvijenija od svih koju Jugoslavija ostvaruje sa zapadnoevropskim zemljama. Odvija se na osnovu trogodišnjih i godišnjih programa, koji obuhvataju veći broj istraživačkih projekata i doprinose privrednom i industrijskom razvoju.

SUSRETI — ENISA OSMANČEVIĆ — ČURČIĆ

BANJALUKA, 10. januara - U izdanju banjalučkog izdavača „Glas“ uskoro će biti objavljena knjiga banjalučke pjesnikinje za djecu Enise Osmančević - Čurčić. Nakon „Pramčioka“ i „Klempavog oblaka“, treća knjiga namijenjena djeci zove se „Svjetlac u koprivama“.

● Kad je knjiga nastala i da li je pisana isključivo za najmlađe?

— Riječ je o poeziji za djecu, nije podijeljena na cikluse, ali ima i pjesama za stariji uzrast, kaže Enisa Osmančević - Čurčić. Smatram da djeca danas imaju bogato iskustvo, teme su raznovrsne, od onih vezanih za prirodu do fenomenona vremena i prolaznosti života. U centru je dijete, njegov svijet iako ima i pjesama koje su namijenjene djeci starijeg uzrasta.

SJEMENKA SUNCA

● Otkud naslov „Svjetlac u koprivama“?

— Vjerovatno naslov djeluje pomalo grubo, jer od pjesnikinje očekuju samo lirike i meke tonove. Fascinirana sam svjetlacem, on me podsjeća na korak svakog stvora. Odrasli umnožavaju mrak, uništavaju prirodu, a svaki korak ka ljudskom podsjeća na svjetlaca. Mislim da pjesma može da pokrene dijete, svjetlac je klica novog jutra, sjemenska sunca, dok kopriva podsjeća na svakodnevnicu, ali katkad pomaže ozdravljenju.

● Vaša treća knjiga nalazi se tri godine u izdavačkom planu „Glas“, a recenzenti u njoj ističu da ste „osjetljivi slikar koji bilježi svaku promjenu“, ali da taj svijet ima i „humora, nestašluka, igre riječi i muzike, bliske djetetu.“ Koliko ste vi zadovoljni ovom knjigom, iako je već proteklo dosta vremena otkako ste je napisali?

— Mislim da je djeci danas sve dostupno i ne treba ih zavaravati. Poslije Zmajevе poezije nastupilo je jedno vrijeme „tašnade“ - mislim da poezija treba da postavlja pitanje, a ne da daje odgovore. Vjerujem da je Ibrahim Kajan napisao

PRIJAVE ZA FESTIVAL DJETETA

Prekobrajni stranci

ŠIBENIK, 10. januara (Tanjug) — Dvanaest ansambala iz inozemstva prijavilo se za učestvovanje na ovogodišnjem jubilarnom 25. jugoslovenskom festivalu djeteta, koji će se održati u Šibeniku od 22. juna do 6. jula. Prijave su uputili kulturno-umjetnički sastavi iz Japana, Kine, Indije, Gane, SAD, Engleske, SSSR, Finske, Poljske, Francuske, Austrije i Italije. Dijelu prijavljenih neće biti moguće udovoljiti, jer na najvećoj kulturnoj smotri djece i za djecu kod nas i u svijetu ima mjesta samo za sedam inozemnih programa.

KLICA NOVOG JUTRA

● Mislim da pjesma može da pokrene dijete; svjetlac je klica novog jutra, sjemenska sunca, dok kopriva podsjeća na svakodnevnicu, ali katkad pomaže ozdravljenju, kaže Enisa Osmančević - Čurčić, čija će knjiga „Svjetlac u koprivama“ uskoro biti objavljena u izdanju banjalučkog „Glas“

LAKŠE GOVORI STIH

● Pored poezije pišete i prozu. Kakvi su vam planovi?

— Uporedno radim više stvari, a bavim se pisanjem kratkih priča. Dobila sam drugu nagradu „Tiktaka“ za kratku priču, objavljivala u „Modroj lasti“, istina ne mnogo. Više sam vezana za poeziju i mislim da ima tema koje je lakše reći, iskazati kroz stih. Planiram obnovljeno izdanje moje prve knjige „Pramčioak“, ali još ne znam kad i kako. Složena situacija u izdavačkim kućama uslovljava objavljivanje knjige, kad bi ova restrikcija išla u korist kvaliteta bilo bi dobro, ali to nije pravilo. Željela sam da ova treća knjiga bude objavljena u izdanju „Glas“, jer je prva koju banjalučki izdavač priprema. Imam po-



Enisa Osmančević - Čurčić. Poezija treba da postavlja pitanja, a ne da daje odgovore

nudu za saradnju sa prijateljima, pjesnicima, članovima izdavačke zadruge „Drugari“, u kojoj su Dobrica Erić, Vanja Rorić, Šimo Ešlić, Todor Bjelčić i drugi, ali su to, zasada, samo planovi. Prosvjetni rad, a sada rad u školskoj biblioteci često je zahtijevao od mene da učestvujem samo na nekim književnim manifestacijama, ali sam uvijek nastojala da nastavim druženje i poetsku saradnju. Jagoda PRNJA

FILM

Kritički presjek društva

● Osvježenje domaćeg „krimića“ ● Izvršni turski i italijanski filmovi ● Neuspjela koplja Hičkoka ● I dalje dobri filmovi

Prigodna novogodišnje repertoarske varijete-ugodaje na banjalučkim ekranima iznenada je zamijenio talas izuzetno dobrih filmova.

Pravo osvježenje iz domaće celuloidne radionice bio je JAGUAROV SKOK, u kome je reditelj Aleksandar Đorđević jednostavno i glatko sročio priču o otmiци djeteta i potjeri za izvršiteljima. Dvije zamjerke scenaristi G. Mihiću: što se u konstrukciji fabule pomalo oslonio na antologijski film OPSESIJA Brajana de Palme i što je odnose u SAD predstavio isuviše „crno“ - ondje, zamalo, gotovo inemna poštena čovjeka, sve neki probisvijeti i smutljivci.

Film Put (Zlatna paima u Kanu 1982.) poznatog turskog pisca, glumca, reditelja i političkog borca Jilmaza Gineja, opisuje doživljaje grupe zatvorenika koji odlaze kućama na dopust. Ginej daje kritički i realistički presjek savremenog turskog društva. Manjak političke i opšte slobode, oštri društveni kontrasti i u mnogim slojevima još uvijek feudalni odnosi, našli su odraz u filmu PUT, koji je reditelj realizovao iz zatvora. Ginej je iz kazamata, gdje je boravio kao politički zatočenik, davao uputstva za snimanje svojim filmskim kolegama, rediteljima Zekiju Oktenu i Šerifu Gerenu. Ginej se inače obreo u mnogim profesijama, a veći dio života je proveo u tamnicama ili u izgnanstvu. Svoja slobodarska i marksistička ubjeđenja dao je u filmovima kao što su NADA, NEPRIJATELJ, STADO i ZID. Iznenađna i prerana Ginejeva smrti, jesenas u Švajcarskoj, zaustavila je



Iz filma „Put“ Jilmaza Gineja

djelu bez sumnje najplodnijeg i najtalentovanijeg stvaraoца turske kinematografije.

U filmu NOĆ SVETOG LORENCA rediteljski duo, braća Paolo i Vitorio Tavijani, slikaju bratoubilački rat u Italiji 1944. godine. Usredistu zbivanja su iskušenja i stradanja grupe seljana u Toskani. Epska freska, ali i lirična slika pojedinačnih sudbina. Grub i opor film, i poetičan istovremeno. Međutim, ovdje su antologijske sekvence ubrllane povremenim amaterskim improvizacijama i nejasnoćama. Dvije su ključne scene u filmu NOĆ SVETOG LORENCA. Ona, u kojoj sveštenik i seljanka iz srušene crkve iznose ranjenu djevojku, kao i

prizor kada rimski legionari kopljima simbolički probadaju fašistu, izdajnika talijanskog naroda.

U filmu PSIHO 2 besmisao od užasa prerasta u opšti užas od besmisla i u lošoj dramaturgiji, rdavom scenariju, nevaljalnoj razradov likova, diletantskoj glumi. Surogat Hičkokovog filma PSIHO i to u laičkoj izvedbi, te je svetogrđe utoliko teža.

Predstojeći repertoar najavljuje još dobrih filmova. To su REGTAM Miloša Formana, zatim TARZAN sa Bo Derek, kao i spektakl koji trenutno obilazi svjetske ekrane — DAN POSLIJE, o strahotama nuklearnog svjetskog sukoba.

V. BOJKO

KOMISIJA CK SKJ BIH O PRIPREMAMA ZA DEVETI KONGRES

Odgovori na suštinska pitanja

● U toku priprema uz afirmaciju postignutih rezultata treba sagledati i teškoće koje se javljaju u odlučivanju radnika o dohotku, slobodnoj razmjeni rada, zatvaranju, anomalijama na sektoru cijena, povećanju inflacije i drugim problemima

SARAJEVO, 10. januara (Tanjug) — Naredni Deveti kongres Saveza komunista Bosne i Hercegovine treba da realno sagleda stepen razvoja u međukongresnom periodu i da da odgovor na pitanje kako ćemo dalje — rečeno je danas na sjednici Komisije pod predsjedništvom Hrvoja Ištuka. Razmatran je i nakon sugestija prihvaćen prijedlog osnovnih elemenata za pripremu Devetog kongresa Saveza komunista ove republike. Prijedlog će biti razmatran na

Predsjedništvu CK SKJ BiH, a usvojiće ga Centralni komitet SK ove republike.

U tom dokumentu se posebno naglašava da u ukupnim pripremama treba poći od kontinuiteta naše revolucije, izvornih opredjeljenja i programskih ciljeva CK, a naročito od djela i revolucionarnog ostvarenja druga Tita. Osnovna adrijska orijentacija kongresa mora biti razrada pravca borbe i angažovanja Saveza komunista BiH na daljem razvoju socijalističkog samoupravljanja u skladu sa Ustavom i Zakonom o udruženom radu, na ostvarenju daljeg društveno-ekonomskog razvoja Republike i zemlje. Kako se naglašava u dokumentu, treba temeljito sagledati uzroke zaostajanja u razvoju socijalističkih samoupravnih odnosa, ali i kako je sugerisano i na ovoj sjednici, pitanjima sve većeg ispoljavanja antisocijalističkih pojava i tendencija.

U toku priprema i na kongresu, uz afirmaciju postignutih rezultata, treba sagledati teškoće koje se javljaju u odlučivanju radnika o dohotku, slobodnoj razmjeni rada, zatvaranju, anomalijama na sektoru cijena, povećanju inflacije i drugim problemima od ključnog značaja za razvoj ove republike i zemlje u cjelini.

U toku priprema i na kongresu, uz afirmaciju postignutih rezultata, treba sagledati teškoće koje se javljaju u odlučivanju radnika o dohotku, slobodnoj razmjeni rada, zatvaranju, anomalijama na sektoru cijena, povećanju inflacije i drugim problemima od ključnog značaja za razvoj ove republike i zemlje u cjelini.

VEĆI PREVOZ ŽELJEZNICOM

PUNJI VAGONI I KASE

● Lani je vozovima u našoj zemlji prevezeno 84 miliona i 72 hiljade tona robe, što je za dva odsto više nego prethodne godine

BEOGRAD, 10. januara — U obilju neprijatnih vijesti iz „zavijane“ željeznice stigla je i jedna povoljna.

SJEDNICA SAVEZNE KONFERENCIJE SSRNJ 6. FEBRUARA RAZVOJ NAUKE I TEHNOLOGIJE

BEOGRAD, 10. januara — Na sjednici Savezne konferencije SSRNJ, koja je zakazana za 6. februara, razmatraće se zadaci Socijalističkog saveza u izradivanju i ostvarivanju politike razvoja nauke i tehnologije SFRJ, ovo će, u stvari, biti završna rasprava u Socijalističkom savezu o naučnom i tehnološkom razvoju zemlje, pa se očekuje da će na sjednici biti utvrđeni i zadaci SSRNJ u ovoj oblasti.

Na sjednici će biti utvrđen i program rada Savezne konferencije SSRNJ, njenog Predsjedništva, sekcija i odbora u ovoj godini — javlja Tanjug.

Upravo je izračunato da su vozovi lani prevezli ukupno oko 84 miliona i 72 hiljade tona robe, ili za oko milion i po tona više nego 1983. godine. Mjerenje procentima, transport je povećan za oko dva odsto.

Na prvi pogled ovo nije veliki rast prevoza, ali nije ni za potcijenjenje ako se zna da željeznica hronično oskudijeva s teretnim vagonima. To potvrđuje i značajniji porast tzv. korisnog rada (za 2,6 odsto), što znači da je teret prevožen na dužim relacijama. Najviše ohrabruje rast tranzita inostrane robe našim prugama. On je čak za 23 odsto bio veći, nego prethodne godine — informiše Tanjug.

U vozovima je minule godine bilo više ruda, građevinskog materijala, proizvoda metalurgije, nemetala, mineralnih đubriva i još nekih proizvoda. Istovremeno je smanjen prevoz žitarica, cementa, nafte i uglja.

Veoma su zanimljivi podaci o prevozu u decembru, jer govore da su mnogi kolektivi žurili da u zadnji čas izmire preuzete obaveze. Tada je željeznicom prebačeno ukupno oko 7,2 miliona tona robe, ili za deset i po odsto više nego u istom mjesecu 1983. godine. Transziti jeta — skočio čak za 42 odsto.

OLIMPIJSKE PLANINE U JEKU TURISTIČKE ZIMSKE SEZONE

NAJEZDA TEK PREDSTOJI

● U hotelima zasad imaju još poneko slobodno mjesto, ali se narednog vikenda očekuje dolazak većih grupa gostiju

SARAJEVO, 10. januara — Na planinama oko Sarajeva još ima slobodnih mjesta. Tako će biti, kažu predstavnici hotela, samo do narednog vikenda, kadase očekuje dolazak većih grupa gostiju. Od tada pa do kraja sezone krevet će biti veoma teško dobiti. Zakašnjeli snijeg donekle je poremetio planove, tako da popunjenost nije onakva kakva se očekivala. Istina, snijeg koji je sada pao, smanjio je i nezadovoljstvo stranih gostiju koji

su se krajem decembra često žalili što snijega nije bilo dovoljno zaskijanje. Staze su sada uređene i prorađene su žičare i ski-liftovi na Bjelašnici i Jahorini na zadovoljstvo gostiju.

Prva najezda gostiju iz zemlje i inostranstva očekuje se tokom ovog mjeseca, te u februaru i početkom marta. Od stranaca najviše je Amerikanaca, Engleza, Francuza, te turista iz Grčke, SR Njemačke i Belgije.

ZAHVALNOST PREDSEDNIŠTVA SFRJ — Predsjednik Predsjedništva SFRJ Veselin Duranović i članovi Predsjedništva SFRJ primili su povodom Nove godine veliki broj telegrama i pisama od građana, radnih ljudi i radnih kolektiva, škola i ustanova, pripadnika JNA, vjerskih zajednica i naših radnika na privremenom radu u inostranstvu.

U telegramima se izražava optimizam i uvjerenje u sposobnost našeg socijalističkog, samoupravnog društva da prevlada sadašnje teškoće i obezbijedi u narednom periodu uspješniji napredak zemlje. Predsjedništvo SFRJ se zahvaljuje na ovim čestitkama i porukama.

LJUBIČIĆ PRIMIO DELEGACIJU BEOGRADSKOG UNIVERZITETA — Član Predsjedništva SFRJ Nikola Ljubičić primio je delegaciju beogradskog Univerziteta, koju su predvodili rektor Vojislav Petrović i predsjednik Univerzitetskog komiteta Saveza komunista Slobodan Unković.

U razgovoru, u kojem je učestvovao i potpredsjednik Izvršnog vijeća Skupštine SR Srbije Vukoje Bulatović, delegacija je upoznala Nikolu Ljubičića sa radom i zadacima ove visokoškolske institucije i društveno-političkim aktivnostima na Univerzitetu. Razgovaralo se, takođe, o materijalnom položaju Univerziteta i studentskom standardu.

ROŽIČ PRIMIO AMBASADORA NDR KOREJE — Danas je predsjednik Savezne konferencije SSRNJ dr Marjan Rožič primio ambasadora Narodne Demokratske Republike Koreje u Jugoslaviji La Jna Gju. U toku razgovora, koji je protekao u prijateljskoj atmosferi, ambasador NDR Koreje upoznao je Rožiča sa najnovijim razvojnom situacijom na Korejskom poluostrvu. U razgovoru je takođe bilo riječi o bilateralnoj saradnji Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije i Fronta NDR Koreje. Ambasador NDR Koreje primio je Marjanu Rožiču poziv rukovodstva Fronta za posjetu delegacije Savezne konferencije SSRNJ NDR Koreji, što je sa zadovoljstvom prihvaćeno.

SJEDNICA IZVRŠNOG VIJEĆA SKUPŠTINE SR BIH

DINAMIČAN I EFIKASAN RAZVOJ

● Utvrđen Nacrt društvenog plana republike za period od 1986. do 2000. godine

SARAJEVO, 10. januara — Izvršno vijeće Skupštine SR Bosne i Hercegovine utvrdilo je na današnjoj sjednici Nacrt dugoročnog plana ove republike za period od 1986. do 2000. godine.

Polazeći od uslova i faktora razvoja i opredjeljenja utvrđenih u Dugoročnom programu ekonomske stabilizacije, ovaj značajni dokument se zasniva na modelu dinamičnog i efikasnog razvoja i pored činjenice što se odnosi u vrijeme unutrašnje i međunarodne ekonomske nestabilnosti. Osnovni ciljevi i zadaci ostvariće se etapno u skladu sa Dugoročnim programom ekonomske stabilizacije, odnosno strategijom i osnovama politike razvoja, kaže se u saopštenju sa današnje sjednice.

VREMENSKE (NE)PRILIKE

VOZovi JOŠ KASNE

● U Bosni i Hercegovini padavine su nešto slabije, ali hladnoća i dalje zadaje mnogo briga pu tarima i željezničarima

SARAJEVO, 10. januara (Tanjug) — Snježne padavine i niske temperature i dalje izazivaju otežano odvijanje svih vidova saobraćaja u Bosni i Hercegovini. Istina, padavine su danas nešto slabije, ali hladnoća i dalje zadaje mnogo briga putarima i željezničarima. Mada je danas skinuta zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicama i šlepere, na jednom dijelu magistralnih puteva saobraćaj i snabdijevanje su i dalje otežani.

Za sav saobraćaj još je zatvoren put Miljevina — Dobro polje, te dionica Tjentište — Gačko preko Černog. Hladnoće otežavaju djelovanje soli,

koja se posipa na kolovoz, tako da još ima dosta ugaženog snijega i leda na većini puteva.

Hladnoća izaziva oštećenja na prugama i skretnicama, tako da vozovi i dalje kasne. Željezničari ulažu maksimalne napore da obezbijede normalan rad svih instalacija i lokomotiva. Zbog leda stradaju elektromotri, tako da je teško održati ispravnim sve lokomotive. Slično je i sa grijanjem u vagonima, pa je veliki broj putnika prinuđen da se smrzava u vozovima.

Aerodrom Sarajevo danas je otvoren za saobraćaj i avioni lete uz zakašnjenja, zavisno od situacije u cijeloj zemlji.

BOSNA I HERCEGOVINA

PROHODNIJI PUTEVI

BEOGRAD, 10. januara — Prema najnovijim obavještenjima Auto-moto saveza Jugoslavije, danas od 10 sati ukinuta je zabrana kretanja teretnim vozilima i šleperima na sljedećim magistralnim pravcima u Bosni i Hercegovini: Bosanski Brod — Dobo — Sarajevo — Mostar — Metković, izuzev dionice Pazarić — Bradina — Konjic, zatim Dobo — Tuzla, Živinice — Šiški Brod — Orašje, Okučani — Banjaluka — Donji Vakuf — Gornji Vakuf i Donji Vakuf — Travnik — Lašva.

Na svim ostalim magistralnim i regionalnim putevima zabrana kretanja teretnim vozilima s prikolicom i šleperima ostaje na snazi.

BEOGRAD PO DVIJE LOKOMOTIVE VUKU VOZOVE

BEOGRAD, 10. januara — Protekla noć bila je za zaposlene, ali još više za putnike, na glavnoj beogradskoj Željezničkoj stanici jedna od najtežih od kad je počela zima. Snijeg je zavejao skretnice, a točkovi vozova bili su zaleđeni za šine, pa su u pojedinim slučajevima jedino dvije lokomotive mogle da dovuku vozove sa garažnim na glavne kolosijeka.

KOSOVO

PRAVA SNJEŽNA BLOKADA

PRIŠTINA, 10. januara — Snježna blokada koja je zahvatila bezmalo cijelu teritoriju SAPKosova i dalje u svojim bijelim okovima drži veliki broj sela i zaselaka, pa i neke opštinske centre.

IZ ĐAKOVICE JAVLJAJU DA SE MOŽE DESITI DA OSTAJU VEĆ SUTRA BEZ HLJEBA, JER SE KAMION SA KVASCEM ZAGLAVIO NA PUTU. MNOGE FABRIKE RADE UMANJENOM SNAKOM. PROIZVODNJA JE POTPUNO STALA U PEČKIM FABRIKAMA AUTODIJELOVA, BATERIJA, METALNIH KONSTRUKCIJA.

Proizvodnja je stala i u rudniku „Kopaonik“ u Ljeposaviću, a prepolovljena je i u druga dva Trepčina rudnika — Kišnici i Novom Brdu. U Đakovici, Dečanu i Orahovcu već treći dan neradi takode više kolektiva.

SLOVENIJA

OTEŽAN SAOBRAĆAJ

LJUBLJANA, 10. januara — Izuzetno niske temperature otežavaju putnički i teretni saobraćaj u Sloveniji. Prevozne organizacije imaju najviše teškoća sa snabdijevanjem naftom. Vozači imaju teškoća i zbog kondenzirane vlage u pneumatsko-hidrauličkim sistemima. Tako u ponedjeljak nije vozilo oko 25 odsto međugradskih autobusa, a otežan je bio i prigradski saobraćaj.

TETOVO

SMUČARI POMOGLI BOLESNICI

SKOPLJE, 10. januara — Da je ljudska solidarnost najpotrebnija u kriznim situacijama i da ona nema granica, najljepša je potvrda sinoćni slučaj sa 27-godišnjom Meksime Mustafi iz tetovskog sela Sedlarevo, zabitog u bespućima Šar-Planine. Ova mlada žena, tezak bolesnik, morala je ovih dana da ode na hemodijalizu u Strugu, ali zbog velikih nanosa snijega nije uspjela da se probije van seoskih međa.

Meksi je, međutim, pritekla u pomoć spasilačka ekipa, koja ju je ratrakom smučarskog centra Popova Šapka prevela od rodnog sela do sela Grupčin, gdje je put bio raščišćen i gdje ju je čekalo sanitetsko vozilo sa ljekarom. Odatle je mlada žena prevezena u tetovski Medicinski centar, gdje joj je pružena neophodna pomoć poslije čega se dobro osjeća.

STANJE USJEVA

PŠENICA DOBRO ZAŠTIĆENA

BEOGRAD, 10. januara — Debeli snježni pokrivač, koji u nekim žitorodnim krajevima dostižu 60 centimetara, dobro je utopio pšenicu i zaštitio je od „ugriza“ mraza. Zahvaljujući snijegu ozi mi usjevi dobro podnose temperature, koje pri tlu padaju i 24 stepena ispod nule. Međutim, u Saveznom hidrometeorološkom zavodu izražavaju bojazan da je mraz ošteti voćnjake u Crnoj Gori.

Prema prognozi stručnjaka do 16. januara se još očekuju snježne padavine, a osjetniji porast temperatura najavljuje se od 18. do 22. ovog mjeseca. Nakon kratkotrajnog otopljenja ponovo se očekuje osjetnije zablazđenje.

BRUS

SOLIDARNOST SPASILA ŽIVOT

BRUS, 10. januara — Ljudska solidarnost i organizovanost juče su nadjačali i dubok snijeg, vijavicu i hladnoću. Mještani sela Osreci i nastavnici osmogodišnje škole, u ovom selu šest kilometara nosili su teško oboljelu Malinu Milinčić (64) do najbližeg prohodnog puta, gdje su je prihvatili putari i svojim terenskim vozilom dovezli do bolnice u Brusu, gdje joj je ukazana neophodna ljekarska pomoć i njega. Malina je van životne opasnosti.

TUZLA

SOLARI I NEDJELJOM

TUZLA, 10. januara — Jutros su radnici rudnika soli i slane vode „Tušanji“ u Tuzli donijeli odluku da rade naredne nedjelje. Radne su ovdje i sve subote. Potrošnja soli zbog velike zime toliko je porasla da se jedva podmiruju potrebe. Svakodnevno se prebacuje plan, s traka se so odmah tovari u kamione i odvozi potrošačima, najviše putarima.

IZJAVA PREDSTAVNIKA SSIP-a O ŽENEVSKOM DIJALOGU

Ohrabrujući korak

● Dvije velike sile pristupaju pregovorima rukovođene u prvom redu svojim interesima i odgovornostima, ali su istovremeno s otpočinjanjem pregovora

BEOGRAD, 10. januara — „Susret i razgovori ministara inostranih poslova SSSR-a Andreja Gromika i državnog sekretara SAD Džordža Šulca, u kojima je postignuta saglasnost o obnovi kontakata i uspostavljanju procesa pregovaranja SAD i SSSR-a, veoma je značajan događaj, ne samo za odnose dvije zemlje, već i za svijet u cjelini“ - izjavio je zvanični predstavnik SSIP-a Željko Jeglič, odgovarajući na pitanje diplomatskog urednika Tanjuga Mladena Gavrilovića.

U svojoj izjavi predstavnik

SSIP-a je zatim rekao:

„Mi se nadamo da će ovoga puta biti uvažena i poznata iskustva iz prošlosti. Ona pokazuju da pregovori o problemima, koji se tiču egzistencije i vitalnih interesa svih zemalja, mogu dati trajne pozitivne rezultate, samo ako budu usmjereni na ostvarivanje univerzalnog detanta, koji treba da uključi i interese, učešće i doprinos najšire međunarodne zajednice.

Dvije velike sile pristupaju pregovorima rukovođene u prvom redu svojim interesima i odgovornostima, ali su one

objektivno odgovorile očekivanjima i traženjima najšire međunarodne javnosti - izjavio Željko Jeglič

istovremeno sa otpočinjanjem pregovora objektivno odgovorile očekivanjima i traženjima najšire međunarodne javnosti, što se ovih dana odražava i u njenom povoljnom reagovanju na ženevski susret“

U zaključku izjave Željko Jeglič je rekao:

„Jugoslavija se uvijek zalagala za obustavu trke u naoružanju i početak procesa razoružanja. Stoga mi podržavamo orijentaciju na kontakte i pregovore dvije sile i smatramo da je sastanak u Ženevi ohrabrujući korak u dobrom pravcu“.

MOSKVA

BEZ POSEBNOG ODUŠEVLJENJA

MOSKVA, 9. januara — U Sovjetskom Savezu se naglašava da su razgovori Gromiko-Šulca bili uspješni, ali nema sklonosti za posebnim oduševljenjem rezultatima ženevskog susreta. Ukazuje se na teškoće koje predstoje u postizanju konkretnih rezultata u ograničavanju naoružanja i razoružanju i podsjeća da je i ranije bilo pregovora, pa čak i potpisanih dokumenata koji se u praksi nisu realizovali.

VAŠINGTON

GODINE DIJALOGA I PREGOVORA

VAŠINGTON, 10. januara - „SAD su spremne da pregovaraju sa Sovjetskim Savezom, uprkos mnogim i dubokim razlikama koje postoje između Moskve i Vašingtona po pitanju razoružanja, sa ciljem da se postigne stabilan svjetski mir i nuklearno oružjesasvim eliminiše“. Ovo je noćas, na konferenciji za štampu, izjavio američki predsjednik Regan, podvlačeći da vjeruje da će 1985. biti „godina dijaloga i pregovora koja će voditi poboljšanju odnosa između SAD i Sovjetskog Saveza“.

POSILIJE ZAMRZAVANJA IZRAELSKO-LIBANSKIH PREGOVORA

● Zašto je Izrael zatražio „tajm-aut“ u pregovorima i kako namjerava postići dobit od agresije?

BEJRUT, 10. januara — Izrael je ostvario prijetnju da će „zamrznuti“ pregovore s Libanom o povlačenju svojih okupacionih trupa s libanskog juga. Već na prvom sjednici pregovora održanoj 8. novembra u libanskom pograničnom gradiću Nakuri, šef izraelske delegacije, brigadir Amos Gliboa je pokazao da će Izrael biti strana koja postavlja uslove. Zato izraelski korak za libansku političku javnost nije došao kao iznenađenje, pa analitičari ocjenjuju da je „Izrael zapravo cijelo vrijeme nastojao da pregovara o proširivanju uloge mirovnih snaga UN u južnom Liba-

RAT U ZALIVU

Novi irački napad

● Učestalim napadima na brodove i tankere, Irak ojačao blokadu iranskog izvoza petroleja preko Karga, kako bi mu uskratio izvore za dalje finansiranje rata

BAGDAD, 10. januara - Irački ratni avioni nastavili su i danas akcije u Zalivu, napadom na jedan neidentifikovani brod u blizini iranskog ostrva Karg.

Kako je saopštio predstavnik iračke armije, avioni su danas prije podne „precizno i efektno pogodili jedan veliki plovni cilj u blizini ostrva Karg“ - izvještava Tanjug.

Prema saopštenju Bagdada, to je šesti brod koji je stradao u akcijama iračke avijacije u Zalivu u posljednja četiri dana.

Izraz „veliki plovni cilj“, upotrijebljen u današnjem komuniqueu Bagdada, obično se odnosi na veći brod ili tanker.

Irak je od početka prošlog mjeseca ojačao blokadu iranskog izvoza petroleja preko Karga, učestalim napadima na brodove i tankere u Zalivu, kako bi, kako se ovdje zvanično kaže, franu uskratio izvore za dalje finansiranje rata.

nu, teritorijalnim i vojnim koncesijama Libana i eventualnom iznudi vanju sirijskih garancija, a najmanje o vojnim i bezbjednosnim aspektima povlačenja okupacionih snaga“.

Zapravo, bilo je jasno da Izrael želi da „spasi obraz“ i uz maksimalne koncesije izvuče svoju armiju od 14 hiljada ljudi zaglavljenu u po njega tešku i komplikovanu okupaciju. Od prvog dana pregovora isticao je neprihvatljive, pa i ponižavajuće uslove, prućene arogantnim ucjenama. Tražio je da njegova kvilinska tvorevina „armija južnog Libana“, plaćenička vojska od oko 1.500 „desparadosa“, zadrži kontrolu nad pograničnim

dijelom Libana kao neka vrsta „policijskih snaga“, da mirovne snage UN stave pod svoju kontrolu gotovo čitavo područje koje sada Izrael drži pod okupacijom i da libanska nacionalna armija dobije „perifernu“ ulogu u svim bezbjednosnim aranžmanima.

Libanci su jasno rekli svoja „trine“ na sve izraelske zahtjeve i nisu odustali od čvrstog stava da je za njih prihvatljivo samo bezuslovno i potpuno povlačenje Izraela. Stavili su do znanja da im je jasno da Izrael, ucjenjujući Liban, upućuje signale Siriji, u očekivanju njenih „specijalnih garancija“ da će onemogućiti upade palestinskih gerilaca i boraca libanskog pokreta

otpora u dijelove Libana koje napusti. Četvrto „ne“, ono iz Damaska, konačno je raspršilo izraelske iluzije. Ali i zbivanja na unutrašnjoj izraelskoj sceni doprinijela su potrebi da sada Izrael zatraži „tajm aut“. Nijetajna da postoje ozbiljna razilaženja u izraelskom koalicionom kabinetu o tome kako okončati okupaciju Libana. Laburisti su nervozni i zagovaraju povlačenje, pa makar i bez formalnog sporazuma sa Libanom, Likud traži „ostanak da bi se kroz povlačenje ostvarile dobiti“.

Lopta je sada vraćena u izraelsko polje.

Dejan ĐORĐEVIĆ

KINESKO UPOZORENJE VIJETNAMU

● Zvanični predstavnik Ministarstva inostranih poslova zatražio da Hanoj odmah obustavi zločine prema narodu Kampučije

PEKING, 10. januara (Tanjug) — Kineska vlada, posredstvom Ministarstva inostranih poslova, danas je energično osudila vojne operacije koje Vijetnam izvodi u Kampučiji i

MADRID

NALIČJE ŠPANSKOG TURISTIČKOG BUMA

RAJ ZA MAFIJAŠE

● U Kosta Bravi otkriveno dvije stotine nepoželjnih „turista“ ● Policijska istraga ukazuje na to da imalstine u nagovještajima da se centar međunarodne mafije droge želi preseliti u Španiju

lične komunikacije, skoro nikakvu policijsku kontrolu i, najzad, mogućnost da obrću (sumnjivo stečene) pare na kratak rok.

To je trajalo do 1979. godine, kad su njihovi poslovi ipak zapalila oko lokalnim vlastima. Počela je rigorozna kontrola ulaganja u nekretnine, a kad je jedan policijski izvještaj (1983. godine) ukazao da su protagonisti tih poslova pripadnici mafije i poznati krijumčari, dat je znak za uzburku i naloženo policiji da sprovede istragu.

Sumnje su se pokazale više nego opravdanim, jer se saznalo da se nekoliko stotina „gostiju“ Kosta Brave zapravo bavilo trgovinom bijelog roblja, krijumčarenjem droge, zlata i nakita, prodajom oru-

žja, švercovanjem deviza i raznim utajama.

Policijska je identifikovala dvije stotine mafijaša na Kosta Bravi, ali se smatra da ih je bilo i više i da su jednostavno nestali kad su vidjeli da se po ovoj obali „muva“ policija. Za 59 mafijaša je dokazano da su se bavili nezakonitim poslovima i oni su protjerani. Policijska preporučuje da se to uradi i sa ostalim iz „grupe dvije stotine“.

Otkriveno je da su mnogi mafijaši ovdje boravili neprijavljeni. Policijske akcije su otkrivala u „naivnim“ jahtama prave arsenale krijumčarene robe, posebno duvana, u pravi pogodak je bilo otkrivanje 2,5 tona hašiša (takođe u

je teško bolestan. Sud je u obamahu odbio takve zahtjeve, zadržavajući Artukovića u zatvoru, gdje se i sada nalazi.

Nasudenoju od 12. februara Federalni sud u Los Angelesu treba da donese presudu o tome da li će ratni zločinac Artuković kojeg je ovdajša štampa nazvala „krvnikom sa Balkana“, biti izručen Jugoslaviji ili ne. Taj postupak protiv Artukovića, na zahtjev Jugoslavije, vodi američko Ministarstvo pravosuđa, čiji „Specijalni biro za istraživanje nacističkih ratnih zločinaca u Americi“, sada pretresa oko 300 takvih slučajeva. U posljednje dvije godine iz Amerike su protjerana šestorica ratnih nacističkih zločinaca.

Pored postupka za ekstradiciju, protiv Artukovića se ovdje vodi i postupak za njegovu deportaciju iz SAD. Taj postupak vode američke imigracione vlasti mimo bilo kakvog zahtjeva Jugoslavije, jer je on, kao što je to američkim vlastima odavno poznato, ušao na teritoriju ove zemlje 1948. godine ilegalno i pod lažnim imenom Alojza Aniča.

U međuvremenu, u proteklih 36 godina, američke vlasti sudske i imigracione-u nekoliko navrata su donosile odluke o izručenju Artukovića Jugoslaviji, ili o njegovom protjerivanju sa teritorije SAD, ali sve se to završilo bez ikakvih rezultata. Sadašnja akcija, međutim, mogla bi da ima drugačiji ishod, jer je američka vlada od prije nekoliko godina upadljivo promijenila svoj stav prema nacističkim ratnim zločincima u ovoj zemlji.

SIDA U VELIKOJ BRITANJI

Strah od epidemije

● Ukoliko se ubrzo ne pronade lijek od ove opasne bolesti, do kraja decenije moglo bi da oboli više od milion Britanaca

LONDON, 10. januara (Rojter, AP, AFP) — Više od milion Britanaca oboljeće od side do kraja ove decenije, ukoliko ubrzo ne bude pronađeno neko dovoljno efikasno sredstvo, koje će spriječiti širenje bolesti, upozoravaju stručnjaci. Više škole za medicinske kadrove u Londonu.

Ova procjena se zasniva na činjenici da se u Velikoj Britaniji ISAD svaki šest mjeseci udvostručava broj oboljelih od side. U Velikoj Britaniji je, inače, do sada registrovano 108 slučajeva side, od kojih je 46 tragično završeno.

OD DOPISNIKA TANJUGA

jednoj jahti) i nedavni plijen od još 1,5 tone ove droge.

Posljedice ovih „otkrivanja“ su vidljive i među domaćinima: oni koji su bili umiješani u poslove ostali su bez svojih barova, inspekcija rada podigla je stotinjak tužbi... Međutim, još nije tačno objašnjeno koja su to preduzeća i javne ustanove pomagali (direktno ili indirektno) mafijaške poslove, služeći im kao legalni paravan.

Na kraju, ostaje još uvijek zagonetno koliko sve to što se događalo na Kosta Bravi ima veze sa poznatom žetvom svjetske mafije drogom da „centralu“ prebaci u Španiju, što se nedavno saznalo prilikom hapšenja dvojice, kažu, najpoznatijih mafijaša droge - usred Madrida.

Međutim, nema zagonetke kad je riječ o riješenosti policije da poslije Kosta Brave „pročisti“ i druge, južnije obale.

Ljupka MILOVANOVIĆ

FERIJALNA DRUŽINA „VELJKO VLAHOVIĆ“
NAJBOLJA U JUGO-SLAVIJI
Ferijalnoj družini Student-skog centra „Veljko Vlahović“ u Banjaluci Ferijalni savez Jugoslavije dodijelio je u Prištini diplomu za najbolju aktivnost u prošloj godini.

MOBILNO STANJE U GRADSKOJ TOPLANI
Zalihe na minimumu

U sklopu vanradnih mjera, koje se preduzimaju u Toplani, uvade se trijezna i noćno dežurstvo. Zatrženo formiranje stalne ekipe Zavoda za izgradnju koja bi radila na saniranju toplovoda.

BANJALUKA, 10. januara — Povodom problema izazvanih niskim temperaturama, koje su zadnjih dana u znatnoj mjeri otežavale snabdijevanje grada toplotnom energijom, jutros je zasjedao Komitet za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu Gradske toplane.

250 tona, jasno je da su zalihe pale na kritični minimum. Nakon otkrivanja nekoliko ozbiljnih kvarova u Toplani trenutno radi punim kapacitetom, a vrelodvodna mreža i toplinske stanice takođe su ispravni.

radila na saniranju toplovoda i kućnih instalacija. Uz to je usugerisano da se i u Zavodu proglasi vanredno stanje. Nadaju se, zatraženo je da se bez odlaganja obezbijede dodatne količine demineralizirane vode od INCEL-a, što bi omogućilo grijanje i onih stanova čiji toplinovodi cure.

BORBA PROTIV TOKSIKOMANIJA
ZATAJILI KOLEKTIVI
U okviru akcije „Mjesec dana borbe protiv alkoholizma i drugih toksiomanija“, koja je poslije oktobra nastavljena u novembru i decembru 1984. godine, prikazani filmovi i održana brojna predavanja.

U okviru akcije „Mjesec dana borbe protiv alkoholizma i drugih toksiomanija“, koja je poslije oktobra nastavljena u novembru i decembru 1984. godine, prikazani filmovi i održana brojna predavanja.

Banjaluka Opštinska konferencija Saveza protiv alkoholizma i drugih toksiomanija uključila se u akciju koju je Republički savez inicirao u okviru „Mjeseca borbe protiv alkoholizma i drugih toksiomanija“.

U okviru akcije „Mjesec dana borbe protiv alkoholizma i drugih toksiomanija“, koja je poslije oktobra nastavljena u novembru i decembru 1984. godine, prikazani filmovi i održana brojna predavanja.

DJEČJA ŠTEDNJA
ULOG ZA EKSKURZIJE

Osnovci i srednjoškoci štede preko cijele godine, a njihovi ulozci postaju najveći u maju i septembru, kada im je najpotrebniji za odlazak na dache ekskurzije.

Dječja štednja kao bitan planski element PBS Osnovne banke Banjaluka zauzima sve značajnije mjesto, u poslovima sa stanovništvom. Vidljiviji rezultati se zapazaju od 1976. godine, koji se proširuju 1983. i 1984. godine.

ZIMSKA NAGRADNA IGRA

PREDSTAVLJAMO VAM „AGROKOMERC“ IZ VELIKE KLADUŠE
Poznat u svijetu

PROŠLOGODIŠNJI UKUPAN PRIHOD OVOG KOLEKTIVA, MAĐA ZAVRŠNI RAČUN NIJE URAĐEN, BIČE 55 MILIJARDI DINARA. Velkoklektiv „Agrokmerc“ se svrstava u red prehrambenih giganata u našoj zemlji, ali i šire.



Namještaj provjerenog kvaliteta, prema svim ukusima i za sve stambene prostore proizvodi
Vrijedne nagrade

U zimskoj nagradnoj igri osigurane su vrijedne nagrade za čitače-česnike nagradne igre. Prvu nagradu u ovoj igri obezbijede banjalučki „Vrbas“.

POSLOVNICA NOVI SAD
SE BRINE O VAŠOJ TRPEZI
RO Duvanska Industrija Niš
DOUR FABRIKA DUVANA „BANJA LUKA“

SUBOTA, 12. JANUAR
PRVI PROGRAM
9,00 — Zimski obrazovni program
10,30 — Vijesti
12,10 — Kicbiel: Svjetski skijaški kup

PONEDJELJAK, 14. JANUAR
PRVI PROGRAM
9,00 — Zimski obrazovni program
10,30 — Vijesti
10,35 — Zimski obrazovni program

DRUGI PROGRAM
13,35 — Nahla — alžirski igra film
15,05 — „Vuk i jariči“
16,05 — „Čedomir Ilić“ — repriza dramske serije

NEDJELJA, 13. JANUAR
PRVI PROGRAM
10,15 — Pregled programa
10,20 — Vijesti
10,30 — Nedjeljno prijepodne za djecu

DRUGI PROGRAM
10,25 — Pregled programa
10,30 — Nož — domaći igra film
12,00 — Strani dokumentarni program

DRUGI PROGRAM
18,55 — Pregled programa
19,00 — Sportski grafikon
19,30 — TV Dnevnik
20,00 — Top lista nedrečista

FILMOVI
SUBQTA, 12. januar
KALIFORNIJA KID (američki) — 20,00 (I)
NAHLA (alžirski) — 13,55
VLAK U SNJEGU (domaći) — 17,40

NEDJELJA, 13. januara
RIBARI (serijski) — 14,50 (I)
LAURA (američki) — 17,15 (I)
NOŽ (domaći) — 10,30 (II)
MOJ ČOVJEK GODFRI (američki) — 20,55 (I)

PONEDJELJAK, 14. januar
DINASTIJA (serijski) — 21,10 (II)
OTORAK, 15. januar
MOMCI IZ BRAZILA (engleski) — 20,55 (I)
SRIJEDA, 16. januar
KIČMA (domaći) 20,00 (I)

ČETVRTAK, 17. januar
ŠEST STOPA ZEMLJE (serijski) — 20,00 (II)
PETAK, 18. januar
GANGSTERSKA HRONIKA (serijski) — 20,00 (I)
BLANŠ (francuski) — 21,50 (II)

SUBOTA, 12. januar
SKIJANJE: Svjetski kup — 12,10 (I)
KOŠARKA: Zadar — Šibenka — 17,00 (I)

NEDJELJA, 13. januar
SKIJANJE: Svjetski kup — slalom (snimak I trke) — 12,30 (II)
Svjetski kup — slalom (prenos II trke) — 12,55 (II)
RUKOMET: Metaloplastika — Steaua, Kup evropskih šampiona — 17,00 (II)

PETAK, 18. januar
SKIJANJE: Nordijsko skijanje — kros (m) — snimak — 16,40

ČETVRTAK, 17. JANUAR
PRVI PROGRAM
8,20 — TV kalendar
8,30 — Jelenko — serija za djecu
9,00 — Zimski obrazovni program

OTORAK, 15. JANUAR
PRVI PROGRAM
9,00 — Zimski obrazovni program
10,30 — Vijesti
10,35 — Zimski obrazovni program

DRUGI PROGRAM
18,45 — Pregled programa
18,45 — TV-žurnal: UPI
19,00 — Omladinska emisija
19,30 — Dnevnik

PETAK, 18. JANUAR
PRVI PROGRAM
9,00 — Zimski obrazovni program
10,30 — Vijesti
10,35 — Zimski obrazovni program

DRUGI PROGRAM
17,55 — Pregled programa
18,00 — Sarajevska hronika
19,00 — Znanstveni razgovori

DRUGI PROGRAM
17,55 — Pregled programa
18,00 — Sarajevska hronika
19,00 — Znanstveni razgovori

DRUGI PROGRAM
17,55 — Pregled programa
18,00 — Sarajevska hronika
19,00 — Znanstveni razgovori

Kada snijeg zamete drumove



Direkt r centralne osnovne škole u Gornjoj Ivanjskoj je **Novka Kovačević**. Iza nje je dugogodišnji rad na ovom području u mnogim školama.

— Ovdje je dugo radila četvero- redna osnovna škola koja je izvjesno vrijeme, do 1965. godine, bila u sastavu Osnovne škole „Ivica Mažar“ iz Donje Ivanjske. Tada je napravljena nova školska zgrada i proradila osmoljetka. Ova zgrada je dograđena 1983. godine. Školu pohađa 637 učenika, a u njoj radi 28 nastavnika. Centralna osnovna škola „Bratstvo-jedinstvo“ u Gornjoj Ivanjskoj je doskora u svom sastavu imala četiri područne škole: u Šimićima, Karalićima, Verićima i Torlaku. Danas rade tri osnovne škole i to u Šimićima, Verićima i Torlaku, dok je područna osnovna škola u Karalićima prestala sa radom 1982. godine.

To su samo osnovni podaci o ovim školama. Predstoje susreti sa učiteljima koji rade ili su radili u ovim školama i njihove ispovijesti...

Pečati zemljotresa

— Nastavu u područnoj školi u Šimićima — počeo je svoje kazivanje učitelj u ovoj školi Dušan Đerman — pohađa 61 učenik. U istoj školi radi moj kolega Pejo Radman. Vodimo po dva odjeljenja i odlično se slažemo — pomažemo u radu. Rođen sam 1950. godine u Čelincu, gdje sam završio osnovnu školu, a Učiteljsku u Banjaluci. Radio sam jedno vrijeme u Šumarima, zatim sam u Torlaku radio devet godina, sa a sam ovdje u Šimićima. Ovdje istanujem. Imam nužni smještaj. Dobro saradujem sa mještanima. Naročito je teško u zimskom periodu, jer ovdje padne visok snijeg koji sve zavije. Tih dana se desi da nijedan učenik ne dođe u školu zbog nevremena, a ima dosta đaka koji u školu dolaze iz velike daljine. Moj učenik Ivica Mišković iz Javorca od kuće do škole prevali sedam kilometara. Škola je montažnog tipa i zimi se mora stalno ložiti. Aktivan sam u svim društveno-političkim organizacijama u Šimićima. Istakao bih rad koji ulažu ovdajšnji mještani: Juro Bijelić, Josip Pranjić i, naravno, moj kolega Pejo Radman.

Dušan Đerman nam je rekao nekoliko rečenica o Osnovnoj školi u Torlaku, u kojoj je dugo radio. Kazao je da je u ovom selu odavno izgrađena prva škola, da je izgorjela za vrijeme rata, da je podignuta nova školska zgrada od kamena koju je porušio zemljotres, te je poslije zemljotresa podignuta škola montažnog tipa. Područnu školu u Torlaku pohađa 39 učenika; a učilih Velimir Škorić.

● Priča svakog učitelja je u stvari priča o nekoliko osnovnih škola i svaka od njih je zanimljiva, mada mnoge veoma liče jedna na drugu

O područnoj školi u Karalićima koja je zatvorena 1982. godine i njenom dugogodišnjem učitelju **Milicu Crnčeviću** već je bilo riječi. Očekuje me put ostatkom stare potkozarske ceste prema još jednoj područnoj školi, onoj u Verićima, ali prije toga valja zastati u OŠ „Bratstvo-jedinstvo“ u Gornjoj Ivanjskoj i porazgovarati sa veteranicima, starim poznanicima, **Zdravkom i Milanom Papkovićima**, koji sada rade u Centralnoj OŠ „Bratstvo-jedinstvo“ u Gornjoj Ivanjskoj, a dugo su radili u Verićima. Prije priče o Papkovićima valja istaći nekoliko nastavnika i učitelja, koji su djelovali i dali svoj doprinos u školama na području Gornje Ivanjske, a to su: **Veljko Preradović, Milka Vujić, Marica Dobraš, Ilića Pavić, Milan Bačić, Milenko Šukalo, Stana Rokvić i dr.**

„Fičo“ za bolesnike

Susret sa **Zdravkom i Milanom Papkovićima**, bio je veoma srdačan i prijatan. Oživjela su sjećanja na rad u malim školama na prohujale jeseni kada su otvarali vrata škola i prozivali nove



Zdravka i Milan Papković, snimljeni 1967. godine

— U Sanskom Mostu sam završio osmogodišnju školu, a Učiteljsku u Banjaluci. Radio sam u Slatini, Miloševcima, Verićima, a sada u OŠ „Bratstvo-jedinstvo“ u Gornjoj Ivanjskoj. Moja supruga Zdravka i ja smo duži period radili u potkozarskom selu Verićima. Kad smo tamo počeli raditi, u selu nije bilo ni struje, ni dobrog puta, ni vodovoda, a prevoz je bio otežan. Saradivali smo sa mještanima i pomagali svaku njihovu akciju. Sjećam se 1967. godine, kada smo kupili „fiču“. Bio je to jedan od prvih koji je kupljen u ovom kraju. Mnogo nam je valjao, a i mještanima. Redovno sam vozio žene iz sela na porođaj u Banjaluku i bolesnike u svako doba dana i noći. Mještani su nas voljeli, a naši bivši učenici su sada formirani ljudi i pozdravljaju nas pri svakom susretu. Podug je spisak kolega koje

brežuljcima i prvim kozarskim visovima čuti selo Verići, usidreno u prostrane šljivike i čopore kozarskih šumara. Nova, školska zgrada, prava princeza za one koje smo do sada posjetili, dočekala nas je otvorenih vrata. U staroj školskoj zgradi radili su mnogi, a danas u ovoj novoj, izgrađenoj 1978. godine, radi veoma mlad kolektiv. Hodnici i učionice škole su prava oaza zelenila i cvijeća, a čiste bijele zidove „ranile“ su nesigurnom dječjom rukom nacrtani, prvi crteži. Osnovnu školu u Verićima pohađaju 84 učenika. U maloj urednoj zbornici stičemo nove sagovornike, a to su **Dragan Anđić, učitelj, Greta Plićanić, učiteljica i Mesud Hukić, nastavnik razredne nastave...**

— Rođen sam 1946. godine u Han-Kolima — počeo je **Dragan Janjić** svoje kazivanje. Učiteljsku školu sam završio u Travniku, radio u Han-Kolima, u Vilusima, u Gornjim Popovićima na Kozari, zatim u Šimićima, pa ovdje u Verićima. Ovdje imamo sve uslove za rad. Dobro saradujemo sa mještanima, roditeljima i Mjesnom zajednicom u kojoj sam aktivan. Imao sam priliku da dobijem radno mjesto u gradu, ali nisam prihvatio. Ima, uz poteškoće, i neke neobjašnjive ljepote u radu nas učitelja u područnim školama na selu.

Greta Plićanić je rođena u Travniku 1952. godine. Rekla nam je da je radila u Branešćima kod Čelince, u Torlaku, Šimićima, a zatim je došla u Veriće.

— Ovdje mi je najbolje — rekla je uz osmijeh.

Najmlađi član ovog malog školskog kolektiva je **Hukić Mesud** priča:

— Rođen sam 1957. godine u Banjaluci, gdje sam završio Učiteljsku školu, a zatim Pedagošku akademiju. Radio sam u Popovcu kod Čelince, Torlaku, Šumarima. U Veriće sam došao prije mjesec dana. Prvi put ne pješačim i dobro mi je.

Još jednom se oglašio **Dragan Janjić**, koji žali za zgradom zatvorene Osnovne škole u Gornjim Podgradcima koju koristi Ferijalni savez Banjaluke, a koja je kako on kaže, u veoma žalosnom stanju. O radu ove škole biće riječi u susretu sa jednim od narednih sagovornika.

U sljedećem broju:

OSMIJEH DRAGOG UČE



Učenici Osnovne škole u Torlaku, s učiteljem Dušanom Đermanom


želimo ja i moja supruga da pomenemo, a to su: **Ankica Udovčić, Dane Beronja, Drago Karalić, Draga Pašagić, Small Sikirić, Mira Gruji, Muhiba Osmančević, Scaja Popadić, Isallo Vojnović, Anka Karalić, Hajrudin Čampara, Greta Plićanić, Munib Džanić i Ani** i mnogi drugi. Sa svima njima smo se družili, dobro slagali i danas ih rado srećemo.

Bila je to samo kratka priča o životu i radu **Zdravke i Milana Papkovića**, vrijednih cijenjenih ljudi koji su veoma malo govorili o sebi i ovom radu, iako oboje zaslužno nose Orden rada sa srebrnim vijencem.

Kruni se sunčan oktobarski dan. Rasuto po prostranim potkozarskim

KRATKA PRIČA

R. POLES



me je novac, ali još više tajne tih velikih čarobnih kutija i mašta njihovih stvaralaca. Pretpostavio sam se na sve moguće stručne časopise. U okviru čuvenog kompjuterskog centra osnovana je grupa koja se specijalno bavila samo problemima šifriranja i primjenom toga u bankarskim djelatnostima. Bio sam sekretar grupe i redovno sam dolazio na sastanke. Bilo je zabavno sjediti sa njima i slušati ozbiljne diskusije o načinu rada čuvenog maestra „izmaglica“. Jednom su, samouvjereni u svoje sposobnosti, ponudili policiji pomoć. Trebalo je da ih policija pozove, čim neko prijavi sljedeću pljačku.

Kao sekretar i redovan član te grupa trebalo je da i ja učestvujem u tom traganju.

To je bio jedan od mojih težih zadatka, jer sam želio da uradim nešto što će baciti u zasjenak sve moje dotadašnje akcije. Odlučio sam se za filijalu banke „Esfin“, koja je nekoliko mjeseci prije toga otkupila najnovije sefove marke „Son“.

Poseo sam obavio brzo i tačno. Odmah sam se vratilo kući i sačekao da me pozovu iz kompjuterskog centra. Prisustvovao sam uviđaju policije i radu mojih kolega. Ček sam im dao i nekoliko korisnih savjeta. Akcija je trajala više od dvije nedjelje i svi su kao i obično digli ruke od daljeg traganja.

Poslije pola godine dobio sam jedno od najvećih zvaničnih priznanja u svojoj karijeri. Firma „Son“ je pustila u javnost nov tip sefova. U prospektu je pisalo da su sefovi izuzetnog kvaliteta, duplih vrata i da je sistem šifriranja doveden do savršenstva. Nudili su dugogodišnju garanciju. Jedino su skidali sa sebe svaku odgovornost u slučaju da maestr, odnosno meni, padne na pamet da se pozabavim njihovim sefom.

No, ono što nije mogla da uradi policija, uradila je godine. Stigao me je bijes, nisam više bio brz i okretan kao nekad. Bilo je vrijeme, da se poslije dvadeset godina nepomnog rada povučem u penziju. Ali nisam mogao dugo da izdržim. Imao sam novaca i mogao sam do kraja života udobno da živim, ali nisam mogao da podnesem te duge, prazne, penzionerske dane. Odlučio sam da osnujem školu za mlade i talentovane obilježja, odnosno otvarače sefova. Nudio sam im bogat i raznovrstan radni program i sa puno ljubavi i strpljenja prenosio im svoja znanja i iskustva.

Tada sam već mogao da priznam javnosti ko sam. Godine su prošle i niko više nije mogao da me osudi zbog nekadašnjeg posta.

Iz moje škole su izlazili sposobni i potpuno formirani stručnjaci tako da su ljudi iz policije imali sve više posta.

U to vrijeme je šef policije bio **Gorden Smit**. Pametan i pronicljiv čovjek. Znao je da me nikada neće moći spriječiti u tome da obučavam mlade ljude, ali je isto tako shvatio da je meni svedjedno s kim radim. Volio sam svoj nekadašnji poziv i imao neodoljivu potrebu da bar i posredno i dalje budem u kontaktu s njim.

Ukoro sam dobio ljubazno pismo od **Gordena Smite** u kojem me je molio da održim seriju predavanja njegovim ljudima. Primili su me s puno poštovanja i moja predavanja su izazvala veliko interesovanje.

Moje nekadašnji učenici su mi zamjerili da sam ih iznevjerio i da sada ne mogu uspješno da rade, jer su i momci iz policije ušli u mnoge tajne njihovog posta.

Ne mislim da sam ih iznevjerio, jer sebenikada i nisam smatrao kriminalcem i nisam ojačao nikakvu potrebu za klasnom podjelom. Ja sam jedino avno hito da objasnim ljudima da se svaki ljudski poziv može dovesti do savršenstva, kada prevaziđe ciljeve i ciljeve i sredstva. Ja sam bio umjetnik posebnog nadahnuća i energije, a život je htio da sam se opredijelio za tu oblast.

Sada sam poslao i stručni saradnik firme „Son“. Kao mi je što će poslije ovog, moj znanat da se ugasa, ali priznao mi je da je tako bolje, jer nijedan od mojih učenika nikada nije uspio da me nadmaši.

Obiljanje sefova je specifičan i veoma komplikovan posao, jer zahtijeva veliko umijeće, strpljivost, vješte prste, srčanost, dobro poznavanje i poštovanje protivnika, to jest svaki detalj sefa pred kojim se nalazite. Što se tiče naziva ovog posla, moram vam reći da je naš jezik štur i da u njemu nema pravog izraza za tu vrstu djelatnosti. Analizirajmo sam izraz obiljanje, prenosno-nasilno otvaranje, bez ključeva i namjenskog alata. Vjerovatno i vi osjećate koliko ima grubosti i netačnosti u izrazu „nasilno“.

U svojoj dugogodišnjoj karijeri otvorio sam na hiljade sefova i nikada nisam bio grub, nasilan, bahat. Ne podnosim vandalizam, a najbolji dokaz za to je činjenica da niko nije mogao da po nekom tragu otkrije moje prisustvo, naravno osim po ispražnjenim pregradama sefa. Ljudi su se, poslije mojih operacija, hvatali za glavu, danima tražili i mučili svoje male mozgove, dejući čak poneki put tim kredama mistična tumačenja.

Ukoro sam se proslavio. Nikada me nisu uhvatili, ali je moj stil rada bio osoben i prepoznatljiv. Prozvili su me **Hudini**, a neki su me zvali maestro „izmaglica“.

Policija je skoro i prestala da traže za mnom. Kada bi im prijavili da je neka kasa obijena, odmah su pitali za detalje. Seznavši da nisam za sobom ostavio nikakav trag, zvanično bi preuzimali slučaje, ali im je bilo jasno da me nikada neće uhvatiti.

Pokušaću da vam objasnim u čemu je tajna. Mislim da je presudno bilo to što sam bio zaljubljen u svoj posao. Naravno, privlačio

BORAC OTPUTOVAO NA DESETODNEVNU TURNEJU U INOSTRANSTVO

PRVI MEČ U PARIZU



BANJALUKA — Rukometaši Borca nastave u inostranstvu s pripremama za nastavak prvenstva prvotimaca. Naime, programom je predviđeno da nastupe u Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu i SR Njemačkoj, gdje će odigrati ukupno osam utakmica. Prvi susret trebalo je da se održi sinoć po dolasku u Pariz, kada su banjalučki rukometaši iz aviona morali odmah otići u sportsku dvoranu. Inače, turneja Banjalučana će trajati

sve do 21. januara. Zbog bolesti na put nije krenuo kapiten Petković, a zbog obaveza na fakultetu Krsnić, dok su svi ostali prvotimci Borca stavljeni na raspolaganje stručnom štabu.

Fotoreporter „Glasa“ Milivoj Pavičić, zabilježio je trenutak prije polaska autobusa s Banjalučanima na zagrebački aerodrom „Pleso“, odakle će se put avionom nastaviti za Pariz.

FUDBAL

BIŠČANI STARTOVALI S PRIPREMAMA ZA NASTAVAK PRVENSTVA

Bez Bajrovića i Jankovića

BIHAĆ — U bihaćkom drugoligašu Jedinstvu, već tri dana svojski se radi. Snijeg koji pada, a uz to i niske temperature u mnogome otežavaju rad, ali se ipak ne odustaje od koncepcije priprema za nastavak prvenstva. Bišćani treniraju dva puta dnevno. Prije podne vježba se na snijegu, a poslije podne igrači treniraju na trim-stazi sportske dvorane „Luke“.

Treba reći da vježbaju čak 34 igrača. Odavno se ne pamti da ih je toliko bilo na okupu. Sa prvom ekipom trenira i veći broj igrača, koji su došli iz drugih klubova, a li tu su i poletarci iz juniorskog pogona Jedinstva Marko Jurić, Roberto Čurić i Josip Milić.

Do sada od stanradnih prvotimaca jedino ne trenira Senad Karać. Takođe ne trenira ni Edin Bajrović, koji je zbog kršenja klupske discipli-

pline kažnjen sa šest mjeseci zabrane igranja.

Nesportski se ponio i centarhalf Jedinstva Milan Janković. On je

RIJEČANI NA PROVJERI

BIHAĆ — Fudbaleri prvotimca Rijeke Ismet Hrakčić, Milan Rupčić i Miroslav Perkočić nalaze se na pripremama sa igračima Jedinstva, i najvjerovatnije u nastavku prvenstva drugoligaša pojačaću redove Bišćana.

Pripremama se takođe priključio i mladi igrač Jedinstva Abdulah Tevšić, koji se ovih dana vratio sa odsluženja vojnog roka.

juče vratio sportsku opremu oružaru kluba Mili Dujmoviću i odbio da

trenira. Janković je želio da predeu prvotimca Dinamo iz Vinkovaca, ali kako ga sa klubom „veže“ ugovor, Jedinstvo mu nije dalo ispisnicu. To je bio razlog revolta ovog igrača, međutim, on će ipak morati da odgovara pred Disciplinskom komisijom kluba zbog kršenja klupske discipline.

IZFK RUDAR (LJUBIJA)

Stigao i Kušljugić

PRIJEDOR — Pored Dragoljuba Bekvalca, boje Rudara u nastavku prvenstva, nosiće (za sada) još dvojica fudbalera: Ibrahim Kušljugić, bivši golgeter Radnika iz Bijeljine i vezni igrač Slobode iz Tuzle, te Željko Buvač, fudbaler Omarske. R. S.

Trener Muhamed Gluhalić predano radi sa ekipom. On želi da prvi dio priprema okonča što uspješnije, kako bi u drugom dijelu mogao da ekipu pripremi za što bolju fizičku izdržljivost. D. MUTIĆ

TURNIR U MALOM FUDBALU „BORIK 85“

Granap šamplonski

● Znatno pojačani Miodragom Burđevićem, kapitanom Borca, fudbaleri Granapa i ove godine istakli najozbiljniju kandidaturu za osvajanje prvog mjesta ● Fudbaleri Ljubica u ekipi Večernjeg lista ostvarili najubjedljiviju pobjedu nad Bratstvom od 10:1

BANJALUKA — Ljubitelji malog fudbala u Banjaluci, koji redovno prate utakmice u Sportskoj dvorani „Borik“, ponovo su mogli da uživaju u kvalitetnim mečevima. Sa posebnim zanimanjem je očekivan prvi nastup prošlogodišnjeg prvaka, ekipe Granapa. Favorit broj jedan je opravdao ovaj epitet, pobijedivši sigurno i ubjedljivo Kontra ekspres sa 6:0. Dolaskom Miodraga Burđevića Granap je znatno pojačan, mada se kapiten Borca još uvijek nije uklopio u igru. Međutim, opšte je mišljenje da će se on u jačim i značajnijim utakmicama iskazati u punom svjetlu. Najbolje pojedince Granap je ovog puta imao u Zlatanu Ramiću, strijelcu tri pogotka, te braći Radenku i Vesku Grahovcu, ali se ne može zanemariti, u pojedinim momentima nevidljiv, ali ogroman doprinos Zorana Kostića i Zdenka Kneževića.

Tradicionalni učesnik turnira u Sportskoj dvorani „Borik“, fudbaleri Ljubica, koji ove godine nastupaju pod imenom Večernji list, takođe su pružili ubjedljivu partiju. U egzibicionoj utakmici, sa 10:1 su savladali Bratstvo. Pored Hazima Tešnjaka izvanrednom igrom su oduševili Salih Porča i Petar Brković. Sastav Aida, koji je prije dvije godine igrao u finalu brzo je isprazio Mladost iz Dediča. Braća Jusufagić, Esad i Sead, su ponovo

nosio igre Aida, ali je ovog puta ugodno iznenadio Slavko Zutić, kao i Adem Zeljković. U ekipi Tri ribara okupili su se uglavnom veterani banjalučkog fudbala. Besim Pelečić, Dubravko Ljubičić, Ekrem Bajramović i Rasim Memišević, malo bi šta mogli da učine da u svojim redovima nemaju i nešto mlađe, Emira Dujšu i Milu Todorovića. Njih dvojica su u susretu protiv Kapučina postigli po dva pogotka, a isti učinak je imao i Ismet Bilzina. „Ribari“ su na kraju slavili pobjedu od 6:3. U poraženom sastavu Kapučina, banjalučkoj publici se po prvi put na malom fudbalu predstavio prvotimac Borca Dragan Pličan. Međutim, imao je nesreću da je njegova ekipa već nakon drugog kola morala da napusti daljnje borbe.

REZULTATI: Tri ribara — Kapučino 6:3, Aida — Mladost Dedič 6:1, Biciklisti — Sava 2:5, Granap — Kontra ekspres 8:0, Večernji list — Bratstvo 10:1, Lazina voda — Babić 3:0, Triko — Zenica bluz 4:0.

Turnir se nastavlja u nedjelju 13. januara, kada se od 17 sati sastaju: PIP — Simos Citroen, Složna braća — Džoniđžik, GPG — Tekuća opravka, Slomijeno krlice — Run can can, Samba — Bezbolno slikanje, Šeher — Andeli II, Drugovi Zenica — Četelovi sinovi. M. JOKSIMOVIĆ

BOKS

ZBOG KUPA JUGOSLAVIJE BK SLAVIJA SKRATILA ODMOR

SKRAĆEN ODMOR

BANJALUKA — Zbog Kupa Jugoslavije, koji počinje 24. februara, boskeri Slavije, umjesto 21. januara, kako je to bilo ranije dogovoreno, započeli su pripreme za novu sezonu desetak dana ranije.

Prvo prozivci trenera Želimira Košpića nisu se iz opravdanih razloga javili Naser Rušići, Zvonko Pala, Velimir Joković i Novak Radanović. Radanović će trenirati sa bokserima zagrebačkog Metalca, dok su Rušići, Pala i Joković dobili voljno do 21. januara.

— Obaveza je svih prvotimaca da učestvuju u Kupu Jugoslavije. Moramo se što bolje pripremiti, pa smo

zbog toga i skratili odmor. Sve do 1. februara ostajemo ovdje da treniramo u klupskoj sali, a onda ćemo desetak dana u Skender-Vakuf, gdje smo i do sada uvijek obavljali zimake pripreme-litice Košpić.

Na treningu je Nermin Šabanović najaktivniji. Trenira dva puta dnevno, izjutra i popodne.

— Svi smo pali u formi u finišu šampionata. Ove zimke pripreme moramo maksimalno iskoristiti. Ja ću imati poseban razlog za zapnem iz petnih žila, jer nisam zadovoljan onim što sam pružio u minuloj sezoni, iako sam, i to treba imati u vidu, imao najteže protivnike-veli Šabanović. S. R.

U SLICI I RIJEČI



„ŽELJO“ IZNENADIO

U Bihaću su održani sportski susreti između selekcija Garnizona JNA i grada u pet disciplina — kuglanju, rukometu, streljaštvu, stonom tenisu i malom fudbalu. Na kuglaškom turniru, koji je održan na četverostaznoj automatskoj kuglani Sportske dvorane „Luke“,

pobjedila je ekipa „Željezničkog čvora“. Reprezentacija grada osvojila je drugo, ekipa Krajina metala treće, a favorit Garnizon plasirao se tek na četvrto mjesto.

Naslić pobjednik kuglaškog turnira ekipa Željezničkog čvora. M. Z.

U LJUBIČU VODE ZAPAŽENU BRIGU O RAZVOJU VLASTITOG KADRA

Proljeće u znaku juniora

Organizovan rad sa mladim selekcijama u Ljubici se odvija otprije šest godina. Prije toga omladinci su se samo povremeno okupljali, tako da su svi današnji seniori regrutovani kroz rad juniorske selekcije. Od trojice trenera, koliko ih radi u Ljubici, za juniorsku selekciju je zadužen Reuf Ihtijarević, nekadašnji prvotimac.

— U juniorsku selekciju nismo u mogućnosti da okupimo sve zainteresovane mlade igrače jer se rad odvija samo poslijepodne, pa većina njih, zbog školskih obaveza, ne mogu prisustvovati treninzima. Još je mnogo načina da se poboljša rad sa podmlatkom, o čemu bi u klubu morali i u narednom periodu da povedu više brige, kaže trener Ihtijarević.

Omladinci Ljubice takmiče se u ligaškoj konkurenciji već treću godinu. U konkurenciji vršnjaka banjalučkog drugoligaša, Borca, zatim Kozare, Elektrobosne, Vrbasa, Laktaša i još nekoliko ekipa, mladi fudbaleri iz Prnjavora postižu relativno dobre rezultate. U osvajanju 10 jesenjih bodova učestvovalo je 20 mladih igrača, iz čega se može zaključiti da se još traži prava ekipa. Nekoliko najperspektivnijih omladinaca uključeno je u rad sa seniorskim sastavom.

— Sadašnja generacija juniora Ljubice je možda i najperspektivnija od svih dosadašnjih. Za sve ove mladiće je karakteristično da su izuzetno vrijedni, disciplinovani, uočljivo je da im je stalo do fud-

balskog napredovanja i usavršavanja postojećeg talenta. Izdvojio bih Dervu Jugu, Sabahudina Dervića, Janjića, Veslića, Radulovića, Biblića i Ekmečića, te talente koji će, bez sumnje, na proljeće dobiti priliku i u prvom ekipi, dodao je Ihtijarević. B. R.

KRAJIŠKA RUKOMETNA LIGA

Odlučila gol-razlika

KLJUČ — Takmičeći se u Krajiškoj rukometnoj ligi Grupa „Bihać“, najmlađi ključki sportski kolektiv je ove godine zabilježio vidan uspjeh. U drugoj godini postojanja Rukometni klub Bratstvo je na kraju jesenje sezone osvojio drugo mjesto, sa istim brojem bodova kao i prvoplasirani sastav Celuloze iz Titovog Drvara, koji ima za četiri gola bolju gol-razliku.

Učenici profesora Alije Salihovića pokazali su primjeran kvalitet, a poseban doprinos jesenjim rezultatima dali su odbrambeni igrači na čelu sa vratarem Vukovićem, koji je najpouzdaniji čuvar mreže u Ligi. Među rukometašima Bratstva istakli su se još veterani Šahović, te iskusni Temimović i Hadžić.

Ako je suditi po snazi i želji rukometaša Bratstva, očekivati je i na proljeće žestoke okršaje i rivalstvo sa Celulozom, te eventualno i plasman u Krajišku rukometnu ligu, što je i cilj ove generacije ključkih rukometaša. O. F.

PETI MEĐUNARODNI ŽENSKI TURNIR U JAJCU

SIMULTANKA BRUSTMANOVE

ŠAH

JAJCE — Umjesto redovnog kola u srijedu uveče igrane su odožene i prekinute partije. Prekinuta partija iz prvog kola između Brustmanove i Eremške, završena je remijem. Prekinutu partiju iz četvrtog kola Verecijeva je riješila u svoju korist u susretu sa Bašaševićem. Od Dragaševićeve očekivala se sigurna pobjeda protiv Brustmanove. Međutim, ona je u

nastavku igrala veoma slabo, tako da je iz bolje pozicije dospjela u podređen položaj i nakon novog prekida u naknadnoj analizi uvjerila se, da se nalazi u izgubljenoj poziciji, pa je predala partiju.

Brustmanova je pauzu iskoristila i za odigravanje simultanke u radnoj organiji „Elektro-Jajce“. Igrala je na 15 ploča i rezultat je 12,5:2,5 u njenu korist. Jedinu partiju dobio je Mehmed Mudžić. Večeras se igra šesto kolo. H. KLIPPO

ŠAHOVSKI ZA

broj 747
Priprema: Nikola LAKIĆ,
šahovski majstor



Bijeli: Kh2, Da5, Sg3, pješak g2 (4)
Crni: Kf8, Te5, Th8, Sd8, pješaci g6, h7 (6)

Bijeli vuče i dobija! Današnji zadatak je nešto lakši, u kojem bijeli u dobijen položaj nakon dva poteza.

Rješenje prošlog zadatka: 1.Dh6 Dh6 2.Kh2 i crni je predao, jer ne može braniti mat sa Lf2.

PRIJEDORSKE ZIMSKO—SPORTSKE DILEME

Ski-lift mrtvi kapital

PRIJEDOR — S dolaskom zimskih dana, pred Prijedorčane se postavlja uvijek isto pitanje: šta uraditi da bi zimski sportovi bili zastupljeni u punoj mjeri. Ovo pitanje koje sami sebi postavljaju stanovnici pomenutog grada, nije, međutim, naišlo na razumijevanje i podršku. Ono je naročito bilo aktuelno za vrijeme održavanja Zimske olimpijade u Sarajevu, osnovano je i smučarsko društvo, ali se nije maklo dalje od početka. Na Mrakovici prije tri godine izgrađen ski-lift, ali ništa nije učinjeno da se on stavi u funkciju. Tačnije, predstavlja, unatoč činjenici na pogodnost Kozare za upražnjavanje zimskih sportova, mrtvi kapital. Bilo je razmišljanja da se pri već postojećim sportskim klubovima formiraju neke od sekcija zimskog sporta, ali i to je „palo u vodu“. Nije naodmet pri svemu ovom napomena da je za bilo kakvu izgradnju nekih od objekata, potrebno obezbijediti novčana sredstva. U Prijedoru postoji više od 60 pedagoga fizičke kulture, ali na prste jedne ruke mogli bi se izbrojati oni koji rade u jednom broju sportskih klubova. Šta bi, jedan smučarski ili drugi klub značio za razvoj turizma, suviše je isticati. Ovo tim prije što je malo onih koji će pri prolazu kroz Prijedor ostati u njemu više od dan ili dva. Za duži boravak potreban je motiv. A on je i u razvoju zimskih sportova.

R. SMAILOVIĆ

RUKOMET

U BIHAĆU ODRŽAN MEĐUNARODNI TURNIR „SUSRET PRIJATELJSTVA“

Gostima sve počasti

BIHAĆ - U Bihaću je održan dvodnevni međunarodni rukometni turnir pod nazivom „Susret prijateljstva“. Na turniru su učestvovala dvije ekipe poljskog drugoligaša AZS iz Katovica, Metalca iz Cazina i domaćeg Partizana. Poslije zanimljivih i uzbuđenih borbi, u kojima su gledaoci zaista uživali, pobjeđili su prva ekipa AZS iz Katovica, koja je savladala sve protivnike i sakupila šest bodova. Turnir je odigran u novoizgrađenoj sportskoj dvorani „Luke“.

Konačan plasman: AZS 6 bodova, Metalac 4, AZS II 2, Partizan bez bodova.

D. M.

SPORTISTI IZ KATOVICA NA PRIPREMAMA U JUGOSLAVIJI

Poljaci u Bihaću

BIHAĆ - Rukometaši i rukometašice drugoligaša AZS iz poljskog grada Katovica, nalaze se na sedmodnevnom pripremama u Bihaću. U ovom gradu postoje izvanredni uslovi za održavanje treninga u sportskoj dvorani „Luke“. Poljske rukometašice i rukometaši smješteni su u hotelu „Park“, gdje postoje svi potrebni uslovi za odmor, a gosti nailaze na izvanredno gostoprimstvo osoblja ovog hotela.

D. M.

„MALENE“ JOŠ JEDNOM NEPRIJATNO IZNENADILE

GORAK OKUS PORAZA

KOŠARKA

BANJALUKA — Košarkašice Mladog Krajišnika, u dva posljednja nastupa pred svojim najvjerijim pristalicama, neprijatno su iznenadile. Nije u pitanju samo poraz, gubitak dragocjenih bodova, daleko više brine slaba i neefikasna igra. Nakon podviga u Beogradu, uslijedilo je razočarenje. Kao da banjalučke košarkašice drugačije i ne znaju igrati?!

Umjesto da se napravi korak dalje prema sredini tabele, „Malene“ su ostale pri začetku, u nimalo zavidnom položaju. Zbog dva posljednja poraza ne treba praviti paniku, ali trenutni plasman i igre treba shvatiti krajnje ozbiljno. Ne smije se dozvoliti strahovanje za status do posljednjeg kola, a pogotovo da o plasmanu odlučuju drugi.

Poslije prospavane noći zajedno smo analizirali utakmicu sa Željezničarem, ukazali na ozbiljnost situacije. U ovome trenutku najgora bi bilo stvarati paniku, jer ozbiljnim pristupom svakom narednom susre-

tu, daleko većim angažovanjem, obzirom na povoljan raspored, još uvijek smo u poziciji da sami možemo odlučivati o plasmanu, čak i znatnije popraviti naš položaj - kaže Đorđe Mikeš, trener Mladog Krajišnika.

U Mladom Krajišniku su svjesni da za posljednje neuspjehe krivca ne treba tražiti van Kluba i u isključivo objektivnim okolnostima. Slabosti su prije svega subjektivne, posljedica su opuštanja, smanjenog intenziteta treniranja, pa malodušnosti... Primjera radi, u posljednjih devet dana, zbog raznih okolnosti ekipa je imala samo tri treninga! Premalo i za zonaša!

Pouke i zaključci se mogu pravovremeno donijeti, ali sve će zavisiti prije svega od samih košarkašica Mladog Krajišnika. Nijese smjelo dozvoliti da se dođe u situaciju i povlače paralele sa minulim sezonama. Naime, „Malene“ sudo sada uvijek pružale najviše, kada je bilo najpotrebnije, da ne kažemo, kada je status prvoligaša bio najviše ugrožen. Niko ne sumnja da se takva tradicija neće na-



Slađana Gollé

staviti, ali uvijek će uslijediti i pitanje: treba li Mladi Krajišnik da dolazi u takvu poziciju?

Emir GALIJAŠ

DANAS POČINJE REPUBLIČKO JUNIORSKO PRVENSTVO

BSK MEĐU FAVORITIMA

●Danas (petak) počinje juniorsko prvenstvo Bosne i Hercegovine za košarkaše, uz učešće osam ekipa - finalista ●Prvi susret se igra sa početkom u 16 sati, u dvorani „Borik“

BANJALUKA — U naredna tri dana Sportska dvorana „Borik“ biće poprište mladih košarkaša, juniorskih sastava osam klubova, koji su na regionalnim takmičenjima ostvarili plasman za učešće u finalu, u borbama za naslov republičkog prvaka. Lista učesnika je poznata: Bosna (Sarajevo), Varda (Višegrad), Sloboda Dita (Tuzla), Čelik (Zenica), Željezničar (Doboj), Lokomotiva (Mostar), Kombinat Krajina (Bihać) i BSK (Banjaluka).

Prvenstvo se igra pod pokroviteljstvom OK SSO Banjaluka. Prvi susret je na programu danas (petak) sa početkom u 16 sati, a nakon toga meča predviđeno je svečano otvaranje. Ekipa će biti podijeljene u dvije grupe, a tačan raspored utvrdiće se neposredno prije početka takmičenja, na zajedničkom sastanku svih učesnika. U subotu prva utakmica počinje u 8 sati, istoga dana igra se treće kolo sa početkom u 16 sati, a finale

borbe za plasman odigraće se u nedjelju od 18 sati.

Favorita između dosta podjednakih timova teško je naći, ali većina „tipuje“ na Bosnu, koja po tradiciji ima najbolji juniorski sastav, u kome je nekolicina igrača, koji oblače dres prve ekipe.

„Mi smo se ozbiljno pripremali za prvenstvo. Odigrali smo oko 80 utakmica, ekipe je u formi i očekujemo da će naš sastav igrati za paženu ulogu na takmičenju. Napomenuo bih da ćemo imati jednu od najmlađih ekipa, ali istovremeno i ekipu čiji prosjek visine iznosi 197 cm - kaže Slobodan Šimović, trener BSK-a.“

E. G.

PET MINUTA SA: ENESOM PORIČEM, RUKOMETAMAŠEM PARTIZANA (BD)

Sportista i aktivista

●Enes Porić, dugogodišnji rukometaš bosanskodubičkog Partizana i zeničkog Čelika, istovremeno je i sekretar OOSK i delegat Društveno-političkog vijeća Skupštine opštine

Malo je sportista koji su kao rukometaš bosanskodubičkog „Partizana“, Enes Porić, uspjeli uskladiti brojne obaveze i veoma uspješno im odgovoriti. Enko, kako ga svi u Bosanskoj Dubici zovu, postigao je u rukometu zaista mnogo.

Počeo je 1972. godine, od 1977. do 1979. godine bio je standardni prvotimac zeničkog drugoligaša „Čelika“, potom se vratio u Partizan i tu namjerava završiti karijeru. U tih 12 godina odigrao je oko 350 utakmica, postigao bezbroj golova, u naletima se kritički predstavljao nerješivu zagonetku za protivničke golmane. I danas čuvar mreža u Krajiškoj rukometnoj ligi ne ostaju ravnodušni, kada je Porić u posjedu lopte.

●Kada je bilo najljepše?

„Na početku moje karijere, kada smo

se prošetali kroz prvenstvo bez izgubljenog boda. Tribine su uvijek bile dupke pune. Imali smo pravu podršku gledalaca.“

●Sadašnja ekipa „Partizana“ je sastavljena od iskusnih igrača?

„Slab je interes kod mladih. Nas nekolicinu starijih rukometaša htjeli smo se jesenas povući, ali smo odigrali i ovo prvenstvo, dok mladi ne steknu više iskustva i samopouzdanja.“

●Obaveza je mnogo?

„Teško je. Gradio sam kuću, imam obaveza i prema porodici, treninzi se moraju održavati, a obaveze sekretara osnovne organizacije nisu male. Pa, ipak, nastojim da stignem svugdje i uglavnom u tome uspijevam. Mislim da bi se mladi morali više angažovati, a imali bi uglavnom svi prostora za funkcionalno korištenje slobodnog vremena.“



●Dokle na rukometnoj sceni?

„Da bi se igralo dobro, da se ne bi devalviralo ono što se postiglo za deceniju i nešto više, treba redovno trenirati. A za to se nema mnogo vremena.“

Tako, eto, priča Enko Porić, 29-godišnji rukometaš, koji se zahvaljujući dobrim igrama i sportskom ponašanju često nalazi na listi 10 najuspješnijih bosanskodubičkih sportista.

S. ALIMPIĆ

AKTIVNOST CENTRA ZA ŠKOLOVANJE ISTRUČNO USAVRŠAVANJE AMATERSKIH SPORTSKIH KADROVA U BANJALUCI

Prolaznost barometar rada

BANJALUKA — Akos neki računali da će preko Centra za školovanje i stručno usavršavanje amaterskih sportskih kadrova u Banjaluci olako doći do diplome trenera, ili organizatora sportske rekreacije, grdno su se prevarili. Kriteriji Centra se ni za dlaku ne razlikuju od ustaljenih nastavnih kriterija na fakultetima i višim školama. Samo dobro poznavanje obradenog gradiva daje garanciju polaznicima da će sa uspjehom završiti neki od kurseva i tečajeva.

Centar je organizovao tečaj za trenere pojedinih sportskih disciplina: fudbal, rukomet, košarku, karate, džudo i odbojku. Bilo je ukupno 90 polaznika, a prvi opšti dio kursa je sa uspjehom završilo samo 25 kandidata. Natječaju za instruktora šaha bilo je 30 kandidata, a prolaznu ocjenu su dobila 22 polaznika.

Nedavno je završeni kurs (specijalni dio) za fudbalske trenere.

Oni koji su sa uspjehom položili teorijski i praktični dio ispita, dobili su diplomu sa zvanjem amaterskog fudbalskog trenera. To praktično znači da će svi koji završe ovaj kurs moći raditi u fudbalskim klubovima od opštinske do druge savezne lige - ističe Slavica Vožni, stručni saradnik - SOFK-e Banjaluka.

S. R.

IMA I TOGA

IGRANKA ZA KOPAČKE

BOSANSKI NOVI — Formiranjem Opštinskog fudbalskog saveza u Bosanskom Novom aktivnost nekih klubova ne jenjava ni u ove zimske dane. Na pripremama za proljetnu eksperimentalnu ligu najviše su uradili u dobrujskom Slavenu. Rukovodstvo tog kluba, koji ima tradiciju dugu 60 godina, organizovalo je, u saradnji s omladinom i učenicima osnovne škole u tom selu, zabavu od kojese prikupili prihodi od 45 hiljada dinara. Sredstva će biti utrošena u kupovinu opreme za klub, za dresove i kopačke. To je samo jedna u nizu predstojećih akcija koje vode u dobrujskoj mjesnoj zajednici za ponovno aktiviranje Slavena.

F. K.

ZAVRŠEN JESENJI DIO PRVENSTVA U DRUGOJ OPŠTINSKOJ LIGI PRNJAVORA

U znaku debitantata

PRNJAVOR-Uoporedo sa takmičenjem u Prvoj, završen je i prvi dio prvenstva u Drugoj opštinskoj ligi Prnjavora. Još prije tri godine, kada je obavljena reorganizacija takmičenja, odnosno podjela na dvije grupe, bilo je jasno da će se time dobiti na kvalitetu, odnosno da će izjednačenost ekipa davati posebnu draž nadmetanju klubova iz ovdšnjih mjesnih zajednica. I mada je kvalitetom ekipa slabija, Druga grupa ima jednu prednost u odnosu na Prvu-igra se znatno disciplinovanije, o čemu svjedoči i manji broj žutih i crvenih kartona.

Minula sezona je protekla u znaku debitantata. Naime, jesen su na prve četiri pozicije završile ekipe koje su prvi put članovi Druge grupe. Džokeri i Željezničar su osnovani svega mjesec dana prije početka prvenstva,

dok su ekipe Lazine vode i Poleta proljetos ispali iz Prve grupe. Nakon poraza u prvom kolu, Džokeri su zabilježili sjajnu seriju od 18 pobjeda i jednog neriješenog rezultata, pa zasluženo zimu dočekuju na poziciji namijenjenoj najboljem. Mravički Polet se može pohvaliti da je jedini „načeo“ jesenjeje prvaka, a što Milčić, Savić, Vejsilagić, Lazić i drugovi nisu na čelu sami su krivi, jer su u

posljednjem kolu protiv autsajdera Metalca vodstvo od 5:2 iskoristili za osvajanje samo jednog boda (5:5). „Poletovci“ se mogu pohvaliti izuzetno efikasnom navalom, jer su na 10 utakmica postigli čak 38 golova. Već u prvom proljetnom kolu na rasporedu je okršaj vodećeg dueta, iz koga će pobjednik gotovo moći slaviti šampionsku titulu.

1. Džokeri	10	8	1	1	32:14	17
2. Polet	10	7	2	1	32:21	16
3. Lazina voda	10	5	2	3	19:12	12
4. Željezničar	10	5	2	3	25:21	12
5. Partizan (-2)	10	5	2	3	26:20	10
6. Borac (Š)	10	5	0	5	23:31	10
7. Sloboda	10	4	1	5	28:23	9
8. Strijelac	10	2	4	4	18:21	8
9. Borac (P)	10	1	3	6	20:27	5
10. Metalac	10	0	5	5	19:34	5
11. Ribnjak	10	1	2	7	12:34	4

Lista strijelaca: 11 golova: Ante Mačinković (Metalac) i Jasmin Palić (Polet), 9 golova: Predrag Šuman (Partizan), Nermin Džaferović (Lazina Voda), Besim Palić (Polet), Mujo Mešić i Izudin Mujaković (Džokeri), Borko Šikanjić (Partizan) itd.

B. RADULOVIĆ

Tužnim srcem javljamo prijateljima i poslovnim partnerima, da je član našeg kolektiva



OMER LIPOVAČA — BRACO

Iznenada preminuo 9. januara 1985. godine u 31. godini života. Ispraćaj posmrtnih ostataka obaviće se u petak 11. januara 1985. godine u 10,00 sati sa Novog groblja u Banjaluci, a sahrana 12. januara 1985. godine u 14,00 sati, u Bihaću, ispred kuće žalosti.

KOLEKTIV ENERGIJOMONTA
OOUR TERMOMONTAŽA

Tužnim srcem i s bolom u duši javljamo rodbini i prijateljima da je naš nikad nepražljeni



OMER (MUSTAFE) LIPOVAČA — BRACO

Iznenada preminuo 9. januara 1985. godine u 31. godini života. Ispraćaj posmrtnih ostataka obaviće se u petak 11. januara 1985. godine u 10,00 sati sa Novog groblja u Banjaluci, a sahrana 12. januara 1985. godine u Bihaću, u 14,00 sati, ispred kuće žalosti u Ulici Safeta Krupića.

OŽALOŠČENE PORODICE:
LIPOVAČA I KULENOVIĆ

TUŽNO SJEĆANJE



ADEM — ADRIBA KOVAČEVIĆ

11.1.1975-11.1.1985.

S ljubavlju i poštovanjem sjećaju ga se
supruga VASVA, sinovi, kćerke, snaha, zetovi i unučad.
(061663)

TUŽNO SJEĆANJE



SAFIJA — SAFA ZEKIĆ, rođena CERIĆ

Drage majke s ljubavlju i poštovanjem sjećaju se:

kćerke: SUADA I FIKRETA s
porodicama
061663

Dana 1. januara 1985. godine navršava se sedam dana od prerane smrti naše drage



NAZIFE FRCIĆ, rođena TURČINHODŽIĆ

Koristimo priliku da se zahvalimo rodbini, prijateljima i poznanicima, koji nam izraziše saučešće u najtežim trenucima

OŽALOŠČENA PORODICA
061724

Dana 11. januara 1985. godine navršava se osam tužnih i bolnih godina otkako nas je zauvijek ostavio naš dragi sin i brat



SLOBODAN TATIĆ

Vrijeme lagano odmiče, a nama ostavlja tugu, bol i prazninu, jer si uvijek u našim mislima, našem sjećanju i srcima.

OŽALOŠČENA PORODICA
061718

Prođe četrdeset tužnih dana od iznenadne smrti naše voljene supruge majke, sestre, punice i bake



DUŠANKE GRUMIĆ, rođena ĐUKANOVIĆ

Obavještavamo rodbinu, rođake, prijatelje, kumove i komšije da ćemo u nedjelju 13. januara 1985. godine u 10,30 sati posjetiti njen grob zaštići ga suzama i okiti cvijećem.

Vječno tužni njeni najmiliji:
suprug MILOVAN, kćerka NADA, sestra: MILKA, brat PERO, zet DRAGO, unučad i ostala rodbina.
061718

Dana 12. januara 1985. godine navršava se četrdeset tužnih dana od prerane smrti našeg dragog supruga, oca i brata



VLADIMIRA GOLCA

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da ćemo u nedjelju u 11,00 sati 13. januara 1985. godine posjetiti njegov vječni dom na groblju „Sveti Marko“ u Banjaluci.

OŽALOŠČENI:
SUPRUGA, DJECA, BRAT I SESTRE
061719

Dana 16.01.1985. godine navršava se tužna godina od smrti našeg dragog tate, supruga i brata



RAJKA SLIJEPCJEVIĆA

U nedjelju 13.01.1985. godine u 11,00 sati posjetićemo njegov grob u Gornjim Podgradcima i položiti cvijeće.

OŽALOŠČENA PORODICA
SLIJEPCJEVIĆ
061715

Dana 13. januara 1985. godine protekla je tužna godina otkako nas je napustio naš dragi i plemeniti suprug, otac i brat



SLAVKO (LUKE) AREŽINA

potpukovnik

26.12.1926-13.1.1984.

Hvala mu za svu dobrotu i ljubav koju nam je pružio. Dana 12. januara 1985. godine posjetićemo njegovo prebivalište na groblju u Kosjerovu i položiti cvijeće, te pozivamo rodbinu i prijatelje da nam se pridruže.

supruga SEKA, kćerka MLADENKA, sin ŽELJKO, braće: ĐURAD I ZDRAVKO
061707

Dana 13. januara 1985. godine navršava se godina dana od smrti našeg dragog: supruga, oca, sina, brata, djece i punca



DRAGANA BANJCA

Vrijeme prolazi, ali bol u srcima vječno ostaje. S ljubavlju i poštovanjem uvijek će ga se sjećati njegovi najmiliji.

Toga dana posjetićemo njegov grob u 11,00 sati na Novom groblju u Banjaluci.

OŽALOŠČENA PORODICA
061727

Dana 14. januara 1985. godine navršava se šest mjeseci od prerane smrti našeg dragog



MILANA POPOVIĆA

Dana 12. januara 1985. godine u 11,00 sati posjetićemo na Novom groblju u Banjaluci njegov grob i položiti cvijeće

OŽALOŠČENA PORODICA
061712

Javljamo rodbini i prijateljima da je dana 10. januara u 58. godini života poslije duže bolesti iznenada preminuo naš dragi sin, suprug, otac, brat i djed



HUSEIN (SALKE) ALIBAŠIĆ

Sahrana će se obaviti dana 11. januara u 15,30 sati na groblju Stupnica.
Ožalošćenik: majka Melča, supruga Senija, sin Mirsad, kćer Jasna, brat Mustafa, sestre, Hašija, Fatima Mina, zet Goran, snaha Ljubinka, unuke Sandra i Sanja i ostala rodbina.

Tužnim srcem javljamo da je nakon kratke bolesti u 50. godini života preminuo u srijedu, 9. januara 1985. godine.



IVICA TOMLJANOVIĆ

Sahrana će se obaviti u petak, 11. januara 1985. godine u 15 sati na Novom groblju.
OŽALOŠĆENI: majka Slavica, otac Marko, supruga Zdenka, brat Tonči, sestra Ludmila i ostala rodbina. 061525

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
OPŠTINA KOTOR—VAROŠ
OPŠTINSKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE
POSLOVE
KOTOR—VAROŠ

Opštinski sekretarijat za unutrašnje poslove Kotor-Varoš, na osnovu odluke Radničkog savjeta RZ OSUP-a Kotor-Varoš, raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta
1. Referent za građanska stanja, naoružanja, municiju i udruženja građana - na ODREĐENO vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja - 1 (jedan) izvršilac
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih članom 205. Zakona o državnoj upravi („Sl. list SR BiH“ broj 38/78), kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

- Upravni pravnik, 1. (jedna) godina radnog iskustva i položen stručni ispit.

Kandidat je dužan uz prijavu za konkurs priložiti:

1. Uvjerjenje o završenoj školi,
2. Uvjerjenje o radnom iskustvu,
3. Uvjerjenje o položenom stručnom ispitu,
4. Izvod iz matične knjige rođenih,
5. Uvjerjenje o državljanstvu,
6. Uvjerjenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja na adresu: „Opštinski sekretarijat za unutrašnje poslove Kotor-Varoš“ sa naznakom - za konkurs -

ISPRAVKA

Povodom 40 tužnih dana od smrti

SINIŠE GUTALJA

porodica obavještava da će grob posjetiti u subotu 12. januara 1985. godine u 11 sati na Novom groblju.

RO ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

„26. JULI“ KLJUČ
OOUR OŠ „DOBRILA PUPIĆ“ SITNICA

Na osnovu Odluke Savjeta Osnovne škole „Dobrića Pupiće“ Sitnica, raspisuje

KONKURS

1. Nastavnika razredne nastave, dva izvršioca u područno odjeljenje Medari.

Radni odnos na neodređeno vrijeme. Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju: Završena PA ili VPS razredna nastava. Prijave sa 5 dinara takse i dokaz o završenoj školskoj spremi dostaviti Osnovnoj školi „Dobrića Pupiće“ Sitnica. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima konkursa, u roku od 8 dana od dana izbora.

RO „ENERGOMONT“
OOUR „ELEKTROMONTAŽA“
BANJALUKA

Radnički savjet OOUR-a „Elektromontaža“ na svojoj sjednici od 17. 12. 1984. god. donio je odluku o raspisivanju:

KONKURSA

za izbor i imenovanje radnika na poslovima sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na period od 4 godine:

1. RUKOVODILAC TEHNIČKO—KOMERCIJALNOG SEKTORA

Uslovi: — VSS dipl. el. ing. sa 3 god. radnog iskustva, od toga 1 god. na poslovima rukovođenja,

— VS el. ing. ili ekonomista sa 4 god. radnog iskustva, od toga 2 god. na poslovima rukovođenja,

— SSS el. tehničar sa 5 god. radnog iskustva od toga 3 god. na posl. rukovođenja

2. POMOĆNIK RUK. TEHNIČKO—KOMERCIJALNOG SEKTORA ZA KOMERCIJALNA PITANJA

Uslovi: - VSS dipl. el. ing. ili dipl. ekonomista sa 3 god. radnog iskustva, od toga 1 god. na poslovima rukovođenja,

- VS el. ing. ili ekonomista sa 4 god. radnog iskustva, od toga 2 god. na poslovima rukovođenja,

- SSS el. tehničar sa 5 god. radnog iskustva, od toga 3 god. na poslovima rukovođenja.

3. RUKOVODILAC SLUŽBE ZA OPŠTE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

Uslovi: — VSS dipl. pravnik sa 4 god. radnog iskustva,

- VS pravnik sa 5 godina radnog iskustva,

4. RUKOVODILAC NABAVNE SLUŽBE

Uslovi: - VSS dipl. ekonomista ili dipl. el. ing. sa 3 god. radnog iskustva,

- VS ekonomista ili el. ing. sa 4 god. radnog iskustva,

- SSS el. tehničar sa 5 godina radnog iskustva.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: RO „ENERGOMONT“, OOUR „ELEKTROMONTAŽA“, Rudarska bb. BANJALUKA.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Posljednji pozdrav obitelji Milek i Džumhur dragom



IVICA TOMLJANOVIĆU

061526

Javljamo tužnu vijest da je dana 9. januara 1985. godine preminuo naš član kolektiva



IVICA TOMLJANOVIĆ

Sahrana će se obaviti danas 11. januara 1985. godine u 15 sati na Novom groblju u Banjaluci

SOUR GIK „Kozara“
OOUR METALSKA

Dana 15. 1. 1985. god navršavase 6 mjeseci od kako nas je zauvijek ostavila u tuzi i bolu naša nikada nezaboravljena kćerka i sestra



SUZANA ŠATRI IZ BANJA LUKE

Obavještavamo rođake, komšije i kolege da ćemo toga dana posjetiti njen vječni grob i zašiti suzama i položiti cvijeće na Novom groblju u Banjaluci.
Ožalošćena porodica: otac Hamza, majka Danica, braća Senadin i Sejad, te ostala rodbina i prijatelji. 061739

SKUPŠTINA OPŠTINE BOSANSKA DUBICA

Na osnovu člana 212. stav 3. Zakona o državnoj upravi (Sl. list SR BiH broj: 38/78, 13/82, 14/82) uz pribavljeno mišljenje Radne zajednice predsjednik Opštinske komisije za opštu upravu i društvene djelatnosti raspisuje

JAVNI

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na poslovima i zadacima:
1. Šefa mjesnog ureda i matičara u Mjesnom uredu Sretnije, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodijskog odsustva - jedan radnik.

2. Daktilografa na neodređeno vrijeme - 2 radnika

Pored opštih uslova predviđenih članom 205. Zakona o državnoj upravi, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove:

- pod tačkom 1. završena viša upravna škola, srednja upravna škola (upravno-administrativni tehničar), ili drugo odgovarajuće zanimanje IV stepena srednje usmjerenog obrazovanja, položen stručni ispit, radno iskustvo do 1 godine,

- pod tačkom 2. završena daktilokorespondentska ili stenodaktilografska škola III odnosno IV stepena složenosti, radno iskustvo do 1 godine.

LD prema pravilniku o raspodjeli sredstava za lične dohotke i zajedničku potrošnju.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokaze o ispunjavanju stručne spremlje slati na adresu Opštinska komisija za opštu upravu i društvene djelatnosti.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

AIPK — ZZ „AGROUNIJA“ PRIJEDOR
OOUR „VLASTITA POLJ. PROIZVODNJA“
PRIJEDOR

Na osnovu odluke Radničkog savjeta OOUR-a „Vlastita polj. proizvodnja“ Prijedor, poštava se

OGLAS

za prijem izvršioca
pod rednim brojem jedan (1) referenta za geodatske poslove - pripravnika i izvršilac
objavljen od 12.12.1984. godine, iz razloga što nije upražnjeno radno mjesto geometra.

Dana 16. januara 1985. godine navršava se godina dana otkako se u naš dom uselila tuga i bol, zbog smrti našeg dragog supruga, oca, brata, punca i djeda



OBRADA LATINČIĆA

Dana 13. januara 1985. godine u 11 sati posjetićemo groblje u Lamincima i položiti cvijeće.
OŽALOŠČENA PORODICA
051524

Javićemo tužnu vijest da je dana 9. januara 1985. godine nakon kratke i teške bolesti u 40. godini života preminule naša draga supruga, majka, sestra i kćerka



DANICA JEŠIĆ,
rođena RUDIĆ

Sahrana će se obaviti dana 11. januara 1985. godine, u 13,00 sati, na groblju u selu Pečočevcima.
OŽALOŠČENA PORODICA:
suprug VLADO, sinovi: DUŠKO I SLAVKO, kćerka SLAVICA, sestra, otac, MILORAD i majka KOSA i ostale rodbina.
061730

U subotu 12. januara 1985. godine navršava se četrdeset tužnih i bolom ispunjenih dana od prerane smrti naše drage majke, sestre, sestre i bake



LJUBICE JEREMIĆ,
rođene TODIĆ

Obavještavamo rođake, prijatelje i poznanike da ćemo toga dana u 12,00 sati posjetiti njen grob na Novom groblju u Banjaluci, položiti cvijeće i odati dužno poštovanje.

PORODICA
061734



Dana 14. januara 1985. godine navršavaju se tri tužne godine od prerane smrti našeg dragog: sina, muža, oca, brata, strica, djevera, zeta i komšije

BOŠKA BATARA

14.1.1982. — 14.1.1985.

Prošle dani sedmice, mjeseci, prođuše i 3 tužne godine, a bol i tuga ne napušta naša srca. Kako vrijeme prolazi, tako je praznina sve veća, jer nam se naš dragi Boško nikad neće vratiti.
Nama, njegovim najbližim ostaje da žalimo za našim dragim Boškom, da ga

se vječno sjećamo i da se ponosimo njegovom dobrotom i plemenitošću.
Obavještavamo prijatelje i komšije da ćemo u NEDJELJU 13. JANUARA 1985. godine u 11,00 sati posjetiti njegov grob, okriti ga cvijećem i zaliti suzama.
OŽALOŠČENA PORODICA
061720

SJEĆANJE NA NAŠE NAJDRAŽE



KOSARU NOVAKOVIĆ,
rođena LAČMAN,

penzioner
17.6.1982. — 12.1.1985.



NIKOLU NOVAKOVIĆA,

penzioner
14.1.1984. — 12.1.1985.

Na vječnu uspomenu na njihov lik običi ćemo njihove grobove na groblju Rebrovac u Banjaluci, u subotu 12. januara 1985. godine u 10,00 sati.

NJIHOVI NAJMILJI
061694

Dana 11. januara 1985. godine navršavaju se pune dvije godine od prerane smrti našeg dragog



ŽIVKA NINKOVIĆA

ZAHVALNA PORODICA
061702

RO KLINIČKO MEDICINSKI CENTAR BANJALUKA OOUR FARMACEUTSKA DJELATNOST BANJALUKA

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo vas da je Centralna apoteka, u Ulici Veselina Masleše broj 18, iz objektivnih razloga do daljeg zatvorena.
S toga će noćni rad (dežurstvo) obavljati samo apoteka „1. maj“ u Ulici Vladimira Nazora.

RADNA ZAJEDNICA PRIVREDNE BANKE SARAJEVO, OSNOVNA BANKA „BANJALUKA“ BANJALUKA,

vrši

ISPRAVKU

— DOPUNU objavljenog oglasa od 4.1.1985. godine, koji je objavljen u listu „Glas“ Banjaluka, tako da se isti dopunjuje sa uslovima za obavljanje poslova i radnih zadataka ČISTACICE — KURIRA, te treba da glasi U FILIJALI LAKTAŠI za obavljanje poslova i radnih zadataka ČISTACICE — KURIRA i izvršilac Uslov: NK — završena osnovna škola.

MALI OGLASI

Veselina Masleše 15
Telefon 34-448

RADNO VRIJEME
OD 7.00 DO 15.00
SUBOTOM
OD 8.00 DO 12.00

PRODAJA KUĆE

PRODAJEM kuću u Ulici Fra Grge Martića broj 52. Javiti se na telefon broj 22-522, Banjaluka.

1-1

061660

PRODAJEM kuću u Ulici Nurije Pozderca broj 79-A, i kuću u Ulici Josipa Braće Nemeća broj 10. Ramo Karadžoz, Banjaluka.

061673

1-1

SOBE (ponude)

IZDAJEM namještenu sobu s centralnim grijanjem u centru, u Ulici Bulevar revolucije broj 6, stan 12, I, sprat, Banjaluka.

1-1

061671

IZDAJEM dva ležaja u trokrevetnoj namještenoj sobi muškarcima, poseban ulaz, blizu fakulteta, u Ulici Bulevar Marksa i Engelsa broj 11, Banjaluka.

061717

ZAMJENA

MIJENJAM, dvosoban i jednosoban stan za trosoban. Ponude na telefon 42-146 poslije 17 sati, Banjaluka

1-1

0615323

MIJENJAM dvosoban stan za trosoban uz dobar sporazum, informacije na telefon broj 24-048, Banjaluka.

061723

BEOGRAD — BANJALUKA

MIJENJAM trosoban stan u Beogradu, za dva manja stana ili jedan trosoban u Banjaluci. Informacije na telefon broj 078/57-124, Banjaluka.

061721

POTRAŽNJA

Vojno lice traži prazan dvosoban ili trosoban stan, po mogućnosti s grijanjem, ponude na telefon broj 35-262 lokal 196 od 8,00 do 10,00 sati radni dan, Banjaluka.

061728

KUPOVINA

KUPLIJEM jednosoban stan u stambenoj zgradi, zvati na telefon broj 756-174 od 15,00 sati, Banjaluka.

061710

POTVRDE

PROGLAŠAVAM nevažećom potvrdu broj 1613, izdatu od zlatara na ime Dragana Srdić, Banjaluka.

061714

PROGLAŠAVAM nevažećom potvrdu broj 1319, izdatu od zlatara na ime Vinka Bjegač, Banjaluka.

061711

RAZNO

Čuvala bih dvoje djece, telefon broj 49-277, Banjaluka.

061725

Tražim ženu za čuvanje većeg djeteta, u Ulici Karla Rojca broj 102, telefon broj 31-717, Banjaluka.

061726

RADNA MJESTA

Samostalna ugostiteljska radnja „Borik“, vlasništvo Senada Begovića, u Ulici Slavije Vajnera Čiče broj 11, Banjaluka, potrebne su dvije KV konobarice. Oglas je otvoren od pune, Banjaluka.

061713

RADNA ZAJEDNICA PRIVREDNE BANKE SARAJEVO, OSNOVNA BANKA „BANJALUKA“ BANJALUKA,

Na osnovu Odluke Komisije za prijem i raspoređivanje radnika RZ PBS — Osnovne banke „Banjaluka“ Banjaluka, broj 344/85 od 3.1.1985. godine, raspisuje

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove i radne zadatke SAMOSTALNOG REFERENTA ZA PRIVREDU u Odjeljenju pravnih poslova Uslov: završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit i 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Prijave po oglasu podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja, na adresu RADNA ZAJEDNICA PBS-OSNOVNA BANKA „BANJALUKA“, Ulica Marije Bursać br. 7 Kandidati su obavezni uz prijavu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju uslova iz oglasa.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZIMATI U RAZMATRANJE.

LOV I RIBOLOV

PRIPREMA: NEBOJŠA STEGIĆ

BOSANSKA GRADIŠKA

Dogovor čuva rijeke

Ribolovci su na svojoj Skupštini odlučili da se još upornije bore protiv krvolovaca, zagađenja vodotoka, ali i da više saraduju sa drugim udruženjima

Godišnja Skupština Udruženja sportskih ribolovaca Bosanske Gradiške održana je 24. decembra prošle godine. Delegati su raspravljali o problemima i unapređenju ovog sporta, koji zaslužuje veću pažnju SIZ-a za fizičku kulturu i SOFK-e, naročito u organizovanju takmičenja. Prošle godine ribolovci iz Bosanske Gradiške bili su domaćini prvenstva i njegove organizacija je ocijenjena kao izvanredna.

Sportski ribolovci iz Bosanske Gradiške žele, rečeno je i dalje saradnju sa svim udruženjima sportskih ribolovaca, a posebno ribolovcima iz Stare

Gradiške (zajednički gazduju dijelom rijeke Save i zajednički će više učiniti na zaštiti ribljeg fonda i unapređenju sporta).

Ribolovci koji žele dozvolu za ribolov na vodama ovog udruženja, a žive van područja SO Bosanska Gradiška, neće je dobiti bez saglasnosti udruženja sportskih ribolovaca svoje opštine. Da li se u cilju sprečavanja malverzacija (jedan ribolovac bude kažnjen u Banjaluci, a nesmetano dobije dozvolu u drugom udruženju). Na taj način zatvaraju se vrata pored ribolovcima koji su se ogrješili o propise i disciplinu.

Delegati naročito žale što se vrlo često događalo da se pojedini (srećom pojedini) ribolovci iz Banjaluke ogrješe o pravila sportske etike (bilo je prekomjernog ulova, ulova na nedozvoljen način i prodaje ribe), pa ističu da ribolovci iz Bosanske Gradiške žele da zajedno sa sportskim ribolovcima iz Banjaluke odstrane sa voda takva "izgradnike". Pravi sportisti su ovdje uvijek dobrodošli, poručuju Gradišćanci.

Delegati Skupštine su se dogovorili da zvanično zatraže ovlaštenja za nadzor na vodama - tj. formiraju ekološke patrolu. Uvjeravaju da će zagađivači biti otkriveni prije nego što se zvanične inspekcije sjetu da nešto poduzmu (nažalost svjež primjer zagađenja Save pokazao je "snagu" inspeksijskih službi). Nadamo se da će primjer sportskih ribolovaca iz Bosanske Gradiške biti prihvaćen i u drugim udruženjima i da će se više činiti na zaštiti vodotoka.

Utvrđena je i cijena dozvola za 1985. godinu - 1500 dinara. Za predsjednika Udruženja ponovo je izabran Duško Stegić.

MRKONJIĆ—GRAD

Na proljeće nove čeke

Aktivnost Lovačkog društva „Lisina“ iz Mrkonjić-Grada u 84-oj godini bila je zapažena. Pored ostalog, njih 300 je zasadiło 12 hiljada sadnica. Nabavili su građu za izgradnju 4 lovačke čeke. Čeke će se graditi na proljeće u lokacijama Mlinišćina, Manjači, Lisini i Podovima. Objekti će biti najsavremeniji, zatvorenog tipa, a ispred njih će se graditi hranilišta.

svinje, oko 200 lisica, te planom predviđenih 20 srndača. Samo 3 dana godišnje je bio dozvoljen lov na zeca, ali s konstatacijom da ove vrste divljači uveliko manjka, pa će se vjerovatno na njih lov potpuno obustaviti. Pošto je na mrkonjičkom području jesenas ubijena bijesna lisica, lovci češće izlaze u lovišta, uništavaju pse lutačice, te redovno vrše kontrolu i cijepjenje lovačkih pasa.

U protekloj godini mrkonjički lovci su odstrelili 3 vuka, 23 divlje

L. STUPAR

POVODI

Porez

„hrani“ štetočine

Kako će se nove i visoke cijene municije odraziti na stanje u lovištima?

Stigla je pošiljka municije u Slovenijašport po cijeni od 58,60 dinara za jedan patron o tome smo

IZ UDRUŽENJA SPORTSKIH RIBOLOVACA BANJALUKA

Nema prijava ulova

BANJALUKA — Kako nezvanično saznajemo, ovih dana na dijelu Vrbasa od Banjaluke do Boča ulovljeno je destak mladica srednje veličine. Poznata su i imena nekih ribolovaca, koji su imali uspjeha u lovu na mladice, ali u kancelariji Udruženja nisu mogli dati podatke koji su to ribolovci iz jednostavnog razloga - niko ne prijavljuje ulov.

Podsjećamo sportske ribolovce na obaveznu prijavljivanja ulova, jer je broj organiziran na tri komada utokugodine i obavezna je evidencija ulova.

već pisali. Municija je uvozna i kvalitetna. Dobili smo podatke da je nabavna cijena 42 dinara, veleprodajna i maloprodajna marža 4,20 dinara, a ostalo je porez.

O cijeni municije smo razgovarali sa više lovaca i svi ističu da inače ne troše mnogo, a da će sad i to smanjiti, jer za jednog zeca i nekoliko fazana i ne treba mnogo. Tačno je to - ali šta je sa uništavanjem štetočina, kojih je sve više. Svi ističu da će svoju obaveznu platiti (to im pravilnik dozvoljava) u tome i jeste problem. Skupa municija će se sve manje trošiti na uništavanje štetočina, a opšte poznato pravilo je da tamo gdje je mnogo štetočina, nema divljači. Čovjek je taj koji je poremetio ravnotežu u prirodi i samo on uz sve druge uvjete može nešto učiniti na njenom ponovnom uspostavljanju.

Skupa municija će umanjiti i do sad slabo angažovanje na uništavanju štetočina. Primjera radi pucaње na jednu svraku „Ispucava“ 60 dinara - objektivno mnogo.

Ranije lovačka - sportska municija nije bila oporezovana i cijene su bile prihvatljive. Predlažemo da lovačka društva pokrenu akciju da se nabavlja jeftinija municija bar za akcije za uništavanje štetočina. Javite nam se!

STANOVNICI RIJEKA

Riba budućnosti

Škobalj, podust, bokuša, patos...

Škobalj je riba koja živi u našim rijekama, pritokama Dunava. U Vrbasu ga najčešće susrećemo u području mrene, iz kojeg prodire uzvodno u područje hpljana i mladice, a spušta se i nizvodno u područje deverike i Sarana. Danas, kada je većina pritoka Save zagađena, škobalji se sve više širi i zauzima slobodne prostore, koje su napustile, ili na kojima su se prorijedile mnoge ciprinidne vrste riba, osjetljive na zagađivanje. Škobalj je danas postao riba voda zagađenih otpacima tvornica celuloze. U tim novim i izmijenjenim životnim uslovima, škobalj je pronašao novi izvor hrane. Alge i za njih vezane sitne organizme dna, kojima se hrani u bistrim i nezagađenim vodama, zamijenio je celuloznim otpacima i kolonijama bakterija kojese razvijaju na njihovoj podlozi. Uz to treba spomenuti i relativno veliku otpornost ove ribe na hemijska zagađenja, prilagodbu na visoki stepen stalne neprozirnosti vode i smanjenu količinu kisika otopljenog u vodi.

Tijelo škobalja je izduženo i bočno spljošteno. Od drugih riba lako se prepoznaje po položaju i građi usta. Usta su poprečno položena, podvučena pod isturenu, zadebljalu i orožnjelu njušku s ostrim rubovima usana. Odatle mu i drugo, takode rašireno ime podust. Leda škobalja su tamnosmeđa sa zelenkastim sjajem, hokovi bijelosrebrnasti, trbuh bijel, kod starijih riba postaje djelimično žućkast. Ledna i repna peraja su tamnosmeđe, sa crvenkastim odsjajem, a preostale peraje iznad osnovne su narančastocrvene. Unutrašnjost škobalja je crne boje, zbog pigmentirane sluzokože koja prevlači stijenku tjelesne šupljine. Dugačka crijeva redovno su ispunjena biljnom hranom, koja se brzo raspada, pa je zato preporučljivo škobalja očistiti čim ga ulovimo.

Škobalji se najčešće love u primjercima dugačkim 30 do 40 cm i teškim do jednog kilograma. U velikim bistrim rijekama, s optimalno razvijenim biljnim i životinjskim svijetom dna, kao što su Sana iznad Prijedora, Una iznad Bos. Novog ili Drina, još se uvijek mogu vidjeti, a ponekad i uloviti primjerci i do 60 cm dužine i teški preko 2 kg. Jata škobalja lako su uočljiva u bistrim vodama. Stručnici alge s valutica i šljunka na dnu,

okreću se na bok i presijavaju u vodi. Zbog toga ih ribari na Uni nazivaju bokušama.


Škobalj se mrijesti od marta do maja, većinom kada u mrijesti ulazi i mladica. U pripremama za mrijest škobalji se skupljaju u veća jata, ulaze u manje pritoke s čistom i toplijom vodom, gdje polažu ikre na šljunkovito dno. Mlad se vrlo brzo razvija, gubi žumanjčane kese i prelazi na samostalnu ishranu, u kojoj glavnu ulogu imaju najsitniji biljni i životinjski organizmi vezani za dno. Mlad vrlo brzo napusti pritoke i ulazi u matičnu rijeku formirajući jata prema uzrastu. Vrijednost škobalja nije samo u tome što postaje iz dana u dan sve interesantnija riba za nizinski ribolov, jer se za razliku od drugih vrsta uspješno održava, pa čak i živi u zagađenim tekućicama, veći zbog toga što se u bistrim i nezagađenim vodama uključuje u lanac ishrane mladice. Kako se obje ribe mrijeste u približno isto vrijeme i u isto vrijeme pojavljuju mladunci objiju vrsta riba, od prvog dana samostalnog života mladice proganjaju škobaljsku mlad i hrane se njome. Kako su škobalji i pretežna hrana velikih mladica, ove dvije ribe ostaju tijesno povezane tokom čitavog života. Zimi se mladica iz gornjih dijelova tokova, gdje žive u toplijim godišnjim dobima, spuštaju u donji, dublji i mirniji tok, gdje opet nalazi škobalje.

Škobalj se odlično prilagodio ishrani organskim otpacima, koje nosi i na dno taloži struja vode. Odatle je i kruh postao najčešća i najsigurnija meka za lov ove ribe. Prihranjivanjem na pogodnom mjestu, gdje struja vode dodiruje dublje i mirnije dijelove toka, prikupi se i zadržava jata škobalja, a zatim lovi pahuljica-

ma kruha stavljenim na udicu broj 10 ili 12. Kako s meke otpadaju periferni djelići kruha, oni mame ribu i navode je da zagrije. Dobri majstori vanredno sigurno prepoznaju karakteristični pokret plavka, koji je signalizirao ribu, od povremenog zapinjavanja olova kojeg nosi struja i njima udari u koji kamen. Informacija je vrlo osjetljiva, kratkotrajna i vještina lova jeste upravo u tome da se silk pravovremeno zategne i riba zakafi. Na Vrbasu, Sani i Uni, za lov škobalja i plavice, izdiferencirao se već i poseban pribor, teleskopski trometarski štap, veće precizno kolo, s kugličnim ležajevima na kojima je namotan silk 0,30, te osrednje veliki čep od balze, većinom crn, s gornjim nastavkom umotan u žarkonarančastu tapetu, predvez 0,20 s porcedanim olovima, koja omogućuju daleka izbacivanja i uranjanja plavka do gornjeg nastavka. S tim priborom, ne samo da se može daleko zabaciti, već se može najveći dio silka ispustiti s role i dosegnuti riba udaljena od ribolovca i do 70 m. Uz ovaj pribor obavezna je i vekna svježeg kruha i 2-3 kg starog kruha koji se namoči, formira u grude i baca u vodu. U mutnoj i sjeravoj vodi poslije kiše, za lov se upotrebljava mala, crvena glista ili larva tulara izvađena iz cijevi.

Sezona lova počinje početkom juna. U ljetnim mjesecima, po toplom i vedrom vremenu, lov se ograničava na jutarnje i večernje časove, a zatim do kasne jeseni postepeno produžava na cijeli dan. Zimi se povlači u dublje i mirnije vode, ali ne prekida uzimanje hrane, tako da se lovi cijele godine, izuzev zabrane vezane za mrijest.

Miroslav HORVAT



SATIRIKON

AFERIM -IZMI

Za neke knjige više od čitalaca interesuju se sakupljači starog papira. Život je lutrija u kojoj je glavni zgoditak - smrt! Jedva je došao do raskršnice, ali se onda vratio nazad. Jedni žive od uspomena, drugi od rente.

H. M. SKORUPAN

Grid puzzle with words hidden in a grid. Words include: GUJA, KUČNI INSEKTI, ROLE, B. LIDER BRITANS LABURISTA, ANOVRIN, DRUGI, OSTALI, IVE AMERIKANCE PJEVAČ, GAMER, PREDUJAM, NIKAL, MAJČIN ILI OČUV, OČAG, DNEB, MUZIČKI ZNAK, NOVAČ U SP. RIMU, ITALIJA, DOBRO, GRČKO SLOVO, SILOM UZEMO, GRAD U BSRB, MINERAL "MORSA PUŠA", PRVI I TREĆI SAKUPLAČI, INSEKTI LIST IZ SARAJEVA, IMANJE, ČENSKO IME, BROJ KUII SE ZBRAJA PREDPOČETAK, TAMO, TRENER TOPLAK, RASA OPERNA PJEVAČICA I PEDAGOŠ, JUNAČKA EPKA IZ EPIKE, DONJE ETNA SVIJET KOČIČIJEŠI TIP SIT-ROŠNOVOG AVTA, OPIK UZ ARABIJU SLOVO "N", ŠARIST ZARPOV.

Rješenje iz prošlog broja (vodoravno): o, uljepšavati, Motovun, Petrica - Kerempuh, Ta, atest, Zoran, Ilovik, Lora, Kavadarci, ino, asi, Jelinek, aniset.

ORVEL JE IMAO PRAVO

Materinstvo unosan posao

LONDON — Odjeljenje za porodično pravo engleskog Visokog suda preuzelo je privremeno starateljstvo nad „bebom Koton“ starom pet dana. Riječ je o prvoj britanskoj bebi koju je rodila MKNY - Surogat, žena kojoj je plaćeno da bude vještački oplodena spermom nepoznatog muškarca, da iznese trudnoću i da dijete odmah poslije porođaja preda bračnom paru koji joj je za njega platio. Bebu je rodila 28-godišnja Kim Koton, i trebalo je da je odmah po porođaju preda jednom bračnom paru bez dece, navodno bogatim Amerikancima, koji su joj za „obavijen posao“ platili 6.500 funti.

SUMNJIČAVI AGENTI

Paket za admirala

U generalštabu američke mornarice u Vašingtonu uoči novogodišnjih praznika nastala je prava uzbuna kada je jedan čovjek „koji je govorio ruskim akcentom“ donio paket na ulaz i predao ga sa molbom da se uruči admiralu Džonu Lajonsu.

Poštujući propisane mjere bezbjednosti agenti obezbjeđenja su ispitali paket ne otvarajući ga, ali nikakvi instrumenti nisu mogli da otkriju sadržaj pošiljke. Dovedeni su, zatim, psi specijalno dresirani da otkrivaju eksploziv. Četvoronošci su dobro onjušili paket i zaključili da nije sasvim „čist“. Oni su reagovali kao da je u paketu bomba.

Paket je prebačen u specijalnu komoru i otvoren daljinskim uređajem, kako bi se eksploziv aktivirao. U paketu su, međutim bile samo dvije flaše votke.

IZJAVITE ZA ŠTAMPU



SNABDIJEVANJE REGULARNO

Rabija Jokić, službenik:
Snabdijevanje je ove zime zadovoljavajuće, sve je regularno, s obzirom na vremenske prilike. Naročito sam zadovoljna sa ponudama prodavnica za Novu godinu - bilo je svega.



„BOSKA“ NAJBOLJA

Vida Sjerika, viša medicinska sestra:
Mislim da je u redu što se tiče snabdijevanja u prodavnicama u ovom zimskim danima. Ja najčešće u kupovinu idem u samoposlugu „Boske“, jer je najbolji i najraznovrsniji izbor.



TREBAJU STIZATI REDOVNIJE

Zdravko Podunavac, trgovac:
Namirnica ima, ali često se desi da kasni hljeb, a po mlijeko se mora ići u rane časove, pa to domaćicama mnogo oduzima vremena.



CIJENE NEDOSTIŽNE

Junuz Pašić, vojni penzioner:
Smatram da je snabdijevanje dosta loše, ne znam da li je to zbog lošeg vremena ali moglo bi biti mnogo bolje. Još više zamjerki imam na cijene, koje su postale nedostižne.



ZBOG NEKE SITNICE — OBIGRATI GRAD

Mirsada Softić, student:
Ne idem često u prodavnice, ali sam za neke artikle ponekad znala da obigram pola grada da bih ih našla.

S. PUŠAČ
Snimio: R. OSTOJIC

INFORMATOR

BANJALUKA

KOZARA Regtime (američki - drama, traje 156 minuta) u 11, 16, 19 sati.

VRBAS- Tarzan (američki, avanturistički) u 16, 18 i 20 sati.

PALAS u velikoj sali u 11, 16 i 18 i 20 sati je film PSIHO II, u maloj sali u 10 sati je film POPAJ (američki) u 16,30, 18,30 i 20,30 je film Groznica prve ljubavi (domaći, drama), u 22 sata Djevojka s maslačkom (njemački erotski).

NARODNO POZORIŠTE

Danas nema predstave.

DJEČJE POZORIŠTE

Danas nema predstave.

DOM KULTURE

Izložba crteža Ljube Ivanovića.

UMJETNIČKA GALERIJA

Stalna postavka.

Stalna postavka SPOMEN—Z-BIRKE DRAGINJE I VOJE TERZIĆ nalazi se u Ulici Vladimira Nazora 17.

MUZEJ BOSANSKE KRAJINE

Stalna postavka muzeja sadrži dva nova enterijera (bosanske sobe).

DEŽURNA APOTEKA

Noćno dežurstvo ima CENTRALNA APOTEKA u UL. V. Masleše 18, tel 35-306.

BIBLIOTEKA

ODJELJENJE U DOMU RADNIČKE SOLIDARNOSTI radi svaki dan, osim subote i nedjelje, od 7 do 19 sati. ODJELJENJE U MEJĐANU radi svaki dan osim nedjelje od 7 do 19 sati. ODJELJENJE U BUDŽAKU radi ponedjeljkom i u orkom od 15 do 19 sati, srijedom, četvrtkom i petkom od 10 do 15 sati.

VAŽNIJI TELEFONI

SUP 92

VATROGASCI 94

BOLNICA 33-725 (STARA LOKACIJA) i 38-111 (PAPRIKOVAC)

AUTOBUSKA STANICA 45-355

ZELJEZNIČKA STANICA 31-229

TAKSI-STANICA 22-222

INSPEKCIJA 32-100

VOĐOVOD I KANALIZACIJA 21-247

ELEKTROBANJALUKA 42-555

SERVIS ZA HITNE POPRAVKE STANOVA 45-404

ATLAS 31-995

INEX-TURIST 21-261

PUTNIK 43-900

TURIST-BIRO 35-082

SLAVNIK KOPER 31-113

MLADOST BiH 39-835

OPŠTINSKI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU — CENTAR ZA OBAVJEŠTAVANJE 985

RED VOŽNJE

POLASCI VOZOVA ZA SARAJEVO: 0,58 (brzi) 05,44 (poslovni), 13,13 16,15 18,09 (poslovni)

ZA ZAGREB: 01,12 03,15 04,12 09,56 (poslovni) 15,14 i 16,33

ZA BEOGRAD: 10,23 (putnički do DOBOJA iz DOBOJA brzi u 14,40), 05,46 (poslovni do DOBOJA), iz DOBOJA u 08,44), 15,08 (putnički do DOBOJA, iz DOBOJA u 17,33), 22,21 (putnički do DOBOJA, iz DOBOJA u 0,30).

DOLASCI VOZOVA IZ SARAJEVA: 01,09 03,02 (brzi) 09,54 (poslovni) 15,06 (brzi) 16,27 (brzi) 20,06 (poslovni)

IZ ZAGREBA: 0,45 01,50 13,08 16,10 (brzi) 18,07 (poslovni) 21,40 (ubrzan)

IZ BEOGRADA: 05,30 08,17 13,01 16,28 20,06 21,43.

VANREDNI VOZovi

Svake nedjelje BANJALUKA-MARIBOR u 13,24 i DOBOJ-BANJALUKA-LJUBLJANA u 14,1

POLASCI AUTOBUSA IZ BANJALUKE

ZA ZAGREB: 01,20 02,00 03,00 05,30 06,00 07,45 08,30 09,30 11,00 12,00 12,40 13,15 14,30 15,10 15,20 17,00 18,15 19,24 20,00

ZA BEOGRAD: 05,00, 06,00 09,30 15,00 17,00 23,30

ZA LJUBLJANU: 01,20 08,20 12,00 13,15 15,10 19,25

ZA SARAJEVO: 00,30 08,00 12,00 u prolazu 00,45 10,00 12,35 15,15

ZA KRANJSKU GORU: 13,15

ZA TUZLU: 05,53 15,45

ZA MOSTAR: 06,00 13,00 u prolazu u 11,26 22,00

ZA ROVINJ: 07,45 19,25

ZARIJEKU: 06,00 07,45 22,00

ZA DUBROVNIK: 22,00 24,00 (oba u prolazu)

ZA UMAG: 06,00

ZA SPLIT: 06,40 21,15 prolazni u 8,30

ZA ŠIBENIK: 07,30 22,30.

BOSANSKA GRADIŠKA

U Domu kulture igra film ČUDE-SNI MAJSTOR KUNG—FUA, a u Gornjim Podgradcima igra film BRUNHILDA I KRIMHILDA, njemački.

Izdavanje knjiga u Narodnoj biblioteci ponedjeljkom, srijedom od 10 do 17 sati, a utorkom, četvrtkom i petkom od 10 do 14 sati. U odjeljenu biblioteke u Novoj Topoli knjige se izdaju u zgradi SUBNOR-a ponedjeljkom, srijedom i petkom od 12 do 15 sati. Klub Doma kulture u Bosanskoj Gradišci za posjetioce otvoren je od 9 do 13 sati, od 18 do 22 sata apoteka Centar u Ulici maršala Tita broj 11 Telefon 813-130 radi od 7 do 20 sati, za hitne slučajeve otvara se u 22 sata. Apoteke: kod bolnice u ulici trinaest skojevki i Gornjim Podgradcima, Novoj Topoli, Dubravama, Dolini, Turjaku i Orahovi radi od 7 do 14 sati.

ČELINAC

U kino-sali igra film SJEČAS LI SE DOLI BEL u 13, i 19,30 sati.

Dežurna apoteka Doma zdravlja radi od 7 do 15 sati, osim subote, telefon 840-038. Hitna pomoć Doma zdravlja radi od 15 do 07. Dom zdravlja radi od 7 do 15 sati, svakim danom osim nedjelje i državnih praznika. Telefon 850-130. Narodna biblioteka „Ivo Andrić“ radi svaki dan od 7 do 15 sati, osim nedjelje i državnih praznika. Telefon 850-130.

KOTOR-VAROŠ

U kino-sali „25. maj“ igra film AMBASADOR.

Apoteka radi od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 14 sati. Hitna pomoć Doma zdravlja 880-001. Dežurna vatrogasna služba 880-104 Biblioteka radi od 7 do 19 sati.

LAKTAŠI

Narodna biblioteka „Veselin Masleša“ radi od 7 do 15 sati, a nedjeljom ne radi. Hitna pomoć Doma zdravlja, telefon 830-250. Apoteka radi od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 14 sati, telefon 830-030. Dobrovoljno vatrogasno društvo 830-066.

SKENDER-VAKUF

Nema kino-predstave.

Biblioteka, pozajmno odjeljenje, radi svaki dan od 7.30 do 15.30 sati, a ponedjeljkom od 10 do 16 sati. Dom zdravlja radi od 7.30 do 15.30 sati, telefon 890-611. Opštinski centar za obavještanje radi od 00 do 24 sata, telefon 890-620.

SRBAC

U Domu kulture igra film DRUMSKI RATNIK.

Apoteka 840-003. Dobrovoljno vatrogasno društvo 840-150. Bilježnica 840-038.

PRNJAVOR

U kino-sali igra film BALKAN EKSPRES.

Stanica za hitnu pomoć 860-190 SUP 860—001. Autobuska stanica 860-426.

RADIO PROGRAM

BANJALUKA

PETAK, 11. JANUAR
Od 5,00 do 9,00 - JUTARNJI PROGRAM RADIO-BANJALUKE
Od 12,00 do 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BiH
14,00 - Najava programa
14,05 - MUZIKOM NA VIKEND (VIJESTI u 14,30, Oglasi i obavještenja u 15,00)
15,30 - DNEVNIK
15,45 - Intermeco
16,00 - Dnevnik Radio-Sarajeva
16,30 - Magazin sedam
17,00 - U POSJETI AMATERIMA
17,30 - VIJESTI
17,35 - Za trenutke odmora
18,00 - Odjava programa od 18,00 do 01,00 - PRVI PROGRAM RADIO—SARAJEVA.

PRNJAVOR

PROGRAM EMITUJEMO NA SREDNJIJ TALASIMA 1431 KILOHERC I ULTRAKRATKIM TALASIMA 98,3 megaherca
12,00 - 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BiH
14,00 - Najava programa i vijesti
14,05 - „Na 33 i 45“, emisija zabavne muzike
14,30 - Oglasi, muzika, informacije, muzika - reklama...
15,00 - Revija izvođača narodne muzike
15,30 - HRONIKA OPŠTINE PRNJAVOR - aktuelno-informativna emisija
15,50 - Muzički intermeco
16,00 - Odjava programa

BOSANSKA GRADIŠKA

5,00 - 7,00 - JUTARNJI PROGRAM RADIO-BOSANSKE GRADIŠKE
5,30 i 6,30 - Vijesti
14,00 - Početak emitovanja i najava popodnevnog programa Radio-Bosanske Gradiške
14,05 - Muzika - informacije - muzika

14,50 - Oglasi i obavještenja
15,00 - Muzika za popodnevni odmor
15,30 - IZ UDRUŽENOG RADA I MJESNIH ZAJEDNICA, informativno-politička emisija
15,45 - Zaigramo-zapjevajmo
16,00 - DNEVNIK Prvog programa Radio-Sarajeva
16,30 - PREDSTAVITESE I POŽELITE (Muzička - kontakt emisija sa slušaocima putem pisama i telefona 811-686)
17,00 - VIJESTI
17,10 - PREDSTAVITESE I POŽELITE nastavak
18,00 - Završetak emitovanja i odjava popodnevnog programa Radio-Bosanske Gradiške

PRIJEDOR

12,00 - Zajednički talas
13,00 - Najava programa
13,02 - VIJESTI
13,05 - Čestitke, želje, pozdravi...
14,00 - Mikrofonom kroz mjesnu zajednicu
14,45 - Poljoprivredne teme
15,15 - Muzika i EPP
15,30 - Muzičke varijacije
16,00 - Odjava programa

SRBAC

11,00 - Početak emitovanja
11,05 - Danas na talasima Radio-Srpa
11,10 - Dvadeset minuta sa popularnima
11,30 - Po vašem izboru
12,00 - Zajednički program RSBiH
14,00 - Ponovo zajedno
14,05 - Radio-magazin (Vijesti u 14,15)
15,30 - Hronika srbačke komune
15,45 - Za prijatan vikend
16,00 - Odjava i završetak emitovanja.

SARAJEVO

TREĆI PROGRAM - 19,45 sati PUTEVI KRITIKE

Šta mi znamo o samima sebi, o svijetu i o sudbini svijeta? Sem našeg sopstvenog nadahnuća! Vrt obrađivati, svakom je dozvoljeno. I čime može čovjek da odgovori u svom čistom neznanju - u zvijezdama nebo gori. Tamo je gluho - nijema su ogleđala oči, grobna Turnanjuška - Tarantuna. I to je tamo - iza Gogoljevih zvijezda i Puškinove zore. U njenim škorpion-kim nožicama je mjera: prirodni zakoni i nema za nju visokog ni svetog, nema ni za kog poštede: svi imaju istu sudbinu.

BOSANSKA DUBICA

12,00 - Zajednički program RS BiH
14,00 - Najava i pregled programa
14,05 - U veselom ritmu
14,30 - Vijesti
14,33 - Muzički kolaž - za svakog po nešto
15,00 - EMISIJA (za djecu, zdravstvo, ONO i DSZ - naimjenično 15,20 - Muzički intermeco
15,30 - HRONIKA KOMUNE I UDRUŽENOG RADA
15,45 - Obavještenja, muzika, oglasi
15,58 - Odjava programa

BOSANSKI NOVI

Od 12,00 do 14,00 - SUSRET NA TALASU (zajednički program RS BiH)
14,00 - I danas smo zajedno (najava vijesti i melodija dana)
14,10 - Vrijeme muzike
14,30 - TALASNO KRETANJE (tematski kontakt - program i vikend servis) - u sklopu emisije Novosti dana (15,30)
16,00 - 16,32 - DNEVNIK RS i odjava programa.

JAJCE

Od 12,00 do 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BiH

14,00 - Najava programa
14,10 - Fleš vijesti
14,15 - Jugotonov ekspres
14,45 - Na današnji dan
14,50 - EPP
15,00 - Pedagoški razgovori

ТУЗЛА

Смањена производња мрког угља

ТУЗЛА, 10. јануара — Дуготрајне ниске температуре у тузланском рударском базену нарочито су угрозиле производњу мрког угља у руднику „Тито“ Бановићи. Иван Лалић, председник Пословодног одбора, јутрос нам је саопштио да је рудник у првих девет дана јануара произвео само 40 одсто планираних количина мрког угља. Нарочито је отежан транспорт угља од копова до сепарације, због замрзавања.

Пошто се највеће количине угља отпремају у ТЕ „Тузла“, други потрошачи ових дана тешко могу доћи до камиона угља више.

ЛЕПОСАВИЋ

Смрзла се на путу до куће

ЛЕПОСАВИЋ, 10. јануара /Танјуг/ — Снежиг и мећава однијели су прву жртву у Лепосавићкој општини. На око 500 метара од своје куће јуче је

између села Дрен и Кајково нађена Душанка Вукосављевић, (52), домаћица из Дрена, за коју је утврђено да се смрзла враћајући се кући из Кајкова.

УПОЗОРЕЊЕ ИЗ „ЈУГОПЕТРОЛА“

Отежано снабдијевање мазутом

БЕОГРАД, 10. јануар (Танјуг) — Тешкоће у саобраћају учиниле су да се снабдијевање мазутом, дизел горивом, угљем за ложење и неким другим дериватима обавља са много проблема. У београдском „Југопетролу“ посебно истичу чињеницу да из рафинерије Панчево не добијају потребне количине мазута неопходног у зимском периоду.

Према процјенама „Југопетрола“ мо-

гућност за транспорт је ових дана смањена чак за 50 одсто. Ситуацију отежавају и нерасчишћени прилази до истоварних места, па се због тога аутоцистерне предуго задржавају.

Због овакве, ванредне ситуације „Југопетрол“ саветује потрошаче даште енергетско гориво и да учине посебне напоре да рашчисте прилазе возилима, која допремају гориво.

УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА

Бржи и већи проценти

БЕОГРАД, 10. јануара /Танјуг/ — На текуће усклађивање пензија према кретању личних доходака све републичке и покрајинске пензијске заједнице треба да прелазе у што краћем временском размаку и са већим постотком него досад. Ово је један од најважнијих задатака Вијећа савеза пензијских заједница, који се чуо на данашњој сједници.

ЗЕНИЦА

Жељезара смањује производњу

ЗЕНИЦА, 10. јануара — Велики мразеви последњих дана озбиљно угрожавају производњу у Жељезари Зеница. Због закрчености жељезничких колосијека, замрзавања вагона и отежаног транспорта и истовара, нередовно је снабдијевање рудом и угљем за коксовање. Појавио се и проблем са земним плином, којег умјесто по 20 хиљада кубних метара на сат до жељезариних агрегата стиже упола мање.

Због недостатка угља за коксовање, квара на интерном транспорту и пуцања гумеких трака, данас је коксара за 15 одсто смањила производњу. Неодстатак кокса и гвоздене руде усповнио је смањење производње сировог гвожђа на високим пећима за 20 одсто.

КАШТЕЛ НОВИ

Пљачка бензинске пумпе

СПЛИТ, 10. јануара /Танјуг/ — Два маскирана нападача јутрос су извршила оружани пренапад на пумпну станицу „Ина“ у Каштел Новом недалеко од Сплита. У саопштењу Општинског секретаријата за унутрашње послове Сплита каже се да су нападачи узели 165 хиљада новчаних бонова за бензин, а из торбице продавца око 105 хиљада динара и новчане бонове у вриједности шест хиљада динара.

Маскирани нападачи дошли су на бензинску пумпу у црвеном аутомобилу још непознате марке и упереним пиштољем принудили продавца да уђе у аутомобил. Када су покупили новац и бонове, одвезли су се до цементаре „Првоборац“ гдје су оставили продавца, запријетивши му да о пљачки нико не ништа не говори. Затим је аутомобил отишао у правцу Сплита.

У Општинском секретаријату за унутрашње послове предузете су све мјере да се открију и ухвате нападачи.

ПЕКИНГ

Посјета мајке Терезе

ПЕКИНГ, 10. јануара — Добитница Нобелове награде за мир 1979. године мајка Тереза, која је рођена у Југославији, а живи у Индији, посетиће Пекинг од 20 до 22. јануара — званично је, јавља АП, саопштено у Пекингу. Мајка Тереза биће гост кинеске патриотске католичке асоцијације.

Кинеска патриотска католичка асоцијација је независна католичка црква која је педесетих година прекинула односе са Ватиканом, оптуживши га да се мијеша у њене послове. Кинеска католичка црква сама наименује своје свештенике, а црквене великодостојнике, а одбацује папину, како оцјењује „феудалну улогу“.

Одлука „политикиног“ жирија за ликовну награду из „Фонда Владислав Рибникар“

Признање Душану Оташевићу

БЕОГРАД, 10. јануара — (Танјуг) — Жири „Политике“ за награду за ликовну умјетност за 1984. годину из „Фонда Владислав Рибникар“ једногласно је одлучио да се ово високо признање додијели Душану Оташевићу, сликару из Београда (1940). Он је награду добио за самосталну изложбу дјела, која је одржана у периоду јануар—фебруар 1984. године у галерији „Себастијан“ у Београду.

Награда Душану Оташевићу биће уручена 25. јануара, на дан „Политике“.

БАЛКАНСКИ КУП

Крижај први

МАРИБОР, 10. фебруара (Танјуг) — Југословенски смучари су имали највише успеха у велеслапому за Балкански куп, који је данас одржан на мариборском Похорју. Побједио је Бојан Крижај у времену 2:26,83, 12 стотинки секунде, испред Рока Петровића и 16 стотинки секунде испред Јуре Франка. Најбољи инострани такмичар био је Аустријанац Грабнер на четвртном мјесту. Иза Крижаја је заостао 29 стотинки секунде.

Сутра ће се у Марибору одржати спалом.



НБС ОСНОВНА БАНКА „БАЊАЛУКА“ БАЊАЛУКА КУРСНА ЛИСТА

(формирана 10. јануара 1985. године)

КУРС У ДИНАРИМА

Земља	Валута	Куповни курс за ефективу	Куповни курс за девизе	Продајни курс за девизе
Аустрија	100 шилинга	941,15	963,29	966,19
Белгија	100 франака	325,92	336,27	337,28
Данска	100 круна	1831,82	1889,79	1895,47
Француска	100 франака	2143,76	2208,68	2215,32
Холандија	100 флорина	5795,39	5990,60	6008,60
Италија	100 лира	10,76	10,99	10,02
Норвешка	100 круна	2265,62	2332,19	2339,20
СР Немачка	100 марака	6578,69	6765,14	6785,47
Швајцарска	100 франака	7874,65	8067,37	8091,61
Шведска	100 круна	2290,99	2356,74	2363,82
В. Британија	1 фунта	237,60	243,32	244,05
Јапан	1 јен	79,94	83,00	84,05
Канада	1 долар	154,63	161,07	161,55
САД	1 долар	207,68	212,69	213,33
Аустралија	1 долар	165,80	173,87	174,40

Куповни и продајни курсеви за девизе примјенјују се почев од 14.00 сати 10. јануара 1985. године, а куповни за ефективу примјенјују се почев 9. јануара 1985. године.

ДРУГИ ПРОГРАМ

17,55 — Преглед програма
18,00 — Сарајевска хроника
19,00 — Путовање кроз сунчев систем — научни програм
19,30 — ТВ Дневник
20,00 — Помрачење балетска фантазија
20,45 — Студио 2
21,00 — Призори из прошлог стољећа — документарни програм
21,35 — Филм у касне сате: БЕЗ СВЈЕДОКА — совјетски играни филм
23,05 — Преглед програма за суботу.

2 ПРОГРАМ 21,35 САТИ

БЕЗ СВЈЕДОКА

совјетски играни филм

Филм „Без свједока“ режирао је један од најугледнијих мпаћих совјетских режисера. Никита Михалков, аутор низа вриједних и признатих умјетничких филмова, као што су „Механички пијанино“, „Свој међу туђима, туђ међу својима“, „Некопико дана из живота И. И. Обломова“ и других. Радња филма одвија се у једном двособном стану. У посјету својој бившој жени стиже мушкарац и сазнаје да ће се она удати за његовог бившег колегу и претпостављеног. Разлог посјета испрва није јасан, али у догађајима који слиједе у брзом темпу гледаоци дознају тужну причу о људима који су се некад вољели...

ВРИЈЕМЕ

ИЗВЈЕШТАЈ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА БИХ

РАЗВЕДРАВАЊЕ

ЗА БОСАНСКУ КРАЈИНУ: Очекује се разведравање и пад јутарње температуре. Током дана преовладаваће мало до умерено облачно и хладно. Највише температуре од —12 до —6 степени.

ЗА БАЊАЛУКУ: Мало до умерено облачно и хладно. Највиша температура око —8 степени.

ЗА НАРЕДНА ДВА—ТРИ ДАНА: Преовладаваће сухо и хладно вријеме, а у јутарњим сатима очекују се и јачи мразеви. ВОДОСТАЈ: Уна — Бићаћ 15 цм, бистра, температура воде 2,8 степена. Уна — Босански Нови 0 цм, бистра, температура воде 1 степени. Сана — Сански Мост 122 цм, бистра, температура воде 0,0 степена. Врбас — Бањалука 92 цм, бистра, температура 3,2 степена. На свим ријекама водостај у стагнацији.

Миро Млађеновић

ДАВИД ШТРЕБАЦ

